დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 22 - 28 ნოემბერი
N 48 1408
ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

გიულნარა ხანუმ,

გიგლა ბარამიძე: შენ იმ სასტიკი, სისხლიანი, მკვლელი და მწამებელი რეჟიმის ჩვეულებრივი თანამზრახველი ხარ, რომელიც შენმა შვილმა შექმნა!

4-5

მიხეილ სააკაშვილს ერთი დღეც არ უშიმშილია, იგი „კრემლის დიეტაზე“ იყო!

2-3

ვარდების ბინძური რევოლუცია სრულწლოვანი გახდა!

7

„სააკაშვილი უნდა იჯდეს ქართულ ციხეში, ვითარცა სიმბოლო იმისა, რომ ქართულმა სახელმწიფომ სახე აღიდგინა!“

მაოხრებელი ცოცხალი

ლუსტრაციის კანონი საჭირო აღარ არის!

8

ნაპოლეონ ქარქაშაძე:

მიხეილ სააკაშვილმა მექრთამე ბაბუის - გივი ალასანიას გამო დაიჭირა!

18

16

(არა)შემთხვევითი მსგავსებები

მაოხრებელი ცოცხალი

წინამდებარე წერილის სათაური — „მაოხრებელი ცოცხალი“ — რა თქმა უნდა, სულხან საბა-ორბელიანის ერთ-ერთ გენიალურ იგავ-არაკს „მაოხრებელ მკვდარს“ ეხმიანება, ოღონდ, იგავში მაოხრებელი მკვდარი კლარჯეთის თემის ერთი სოფლის გზირი, ანუ ადგილობრივი ადმინისტრაციის დაბალი ჩინის მოხელეა, ჩვენი მაოხრებელი ცოცხალი კი, არც მეტი, არც ნაკლები, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გახლავთ.

თუმცა, თანამდებობრივი უთანასწორობის მიუხედავად, **მაოხრებელ მკვდარ გზირსა** და **მაოხრებელ ცოცხალ ექს-პრეზიდენტს** ბევრი საერთო აქვთ.

უპირველეს ყოვლისა, **მაოხრებელი გზირი** და **მაოხრებელი ექს-პრეზიდენტი** აბსოლუტურ ბოროტებას განასახიერებენ, რომელსაც ხალხისათვის უბედურება არამხოლოდ თავისი არსებობით, არამედ თავისი არარსებობითაც მოაქვს.

დიახ, **გზირი** სოფელს ვნებდა მაშინაც, **როცა ცოცხალი იყო** და მავნებლობა გააგრძელა მას მერეც, **რაც ცოცხალი აღარ იყო!**

სააკაშვილიც სწორედ ასეა — ქვეყანა ფეხქვეშ ჰქონდა გაგებული მაშინაც, **როცა პრეზიდენტი იყო** და იმავეს აგრძელებს ახლაც, **როცა პრეზიდენტი აღარ არის!**

როგორც **გზირმა** გააბრიყვა მთელი სოფელი — სხვას არაფერს გთხოვთ, უბრალოდ, **როცა მოვკვდები, არ დამმარხოთ და ხეზე ჩამომკიდეთო,** სწორედ ასე გააბრიყვა საქართველოს ხელისუფლება **პატიმარმა სააკაშვილმაც** — **ოღონდ საავადმყოფოში გადამიყვანეთ და სხვა სათხოვარი თქვენთან არ მექნებაო!**

მკვდარი გზირის თხოვნის შესრულებამ და მისი გვამის ხეზე ჩამოკიდებამ სოფელს დიდი დარდუბალა დაატეხა თავს, ქვეყანას კი **სააკაშვილის** კაპრიზის ასრულება და მისი გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა ახალ-ახალ თავის ტკივილებს გაუჩენს.

ხომ ისე წარმოაჩენენ, თითქოს ციხის საავადმყოფოდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში სააკაშვილის გადაყვანა პოლიტიკურ დაძაბულობას განმუხტავს და დესტრუქციულ ნაცბანდას ოდნავ მაინც დააოკებს? სინამდვილეში, აგერ ნახავთ, სულ პირიქით მოხდება —

გულმოცემული და გაყოყოჩებული ნაცები ცოტა ხანში ქვეყნის რყევასა და ჯანჯღარს გაასკეცებული ძალით დაიწყებენ, რათა ბელადის ციხიდან გათავისუფლებას მიაღწიონ!

ჰო, რაკი ერთხელ გაუვიდათ და იმას მიაღწიეს, რომ **მაოხრებელი ცოცხალი სააკაშვილი** ხელისუფლებას ციხის საავადმყოფოდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადააყვანინეს, აწი და აწი უფრო ბევრს მოითხოვენ და უფრო რადიკალურ ზომებზე გადავლენ!

ახალი ამბავი არ არის, რომ ნაცსექტა ღორის ტილივით არის — ფეხზე თუ დაისვი, თავზე აგაცოცდება და ამის მაგალითი თუნდაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უამრავი გვქონდა — ეს ხელისუფლება **მაოხრებელი ცოცხალი სააკაშვილის ბანდასთან** რამდენჯერაც კომპრომისზე წავიდა, იმდენჯერ წაიტეხა ცხვირი და კინაღამ ქვეყანასაც მოამტვრევინა კისერი!

ზოგადად, პოლიტიკა კომპრომისების ხელოვნებაა და ოპონენტისათვის რაღაცის დათმობა ხშირად სისუსტის კი არა, სიძლიერის ნიშანია, მაგრამ ეს მაშინ, როცა საქმე მართლა პოლიტიკასა და პოლიტიკოსებთან გაქვს, მაგრამ, როცა შენი ოპონენტი მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების სინდიკატია, დათმობა და კომპრომისი უნდა გამორიცხო!

სამწუხაროდ, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ამას დღემდე ვერ მიხვდა და საკუთარ შეცდომებზე ვერაფერი ისწავლა!

მოკლედ, **მაოხრებელი ცოცხალისაგან,** რომელიც ახლა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში კოტრიალობს, ქვეყანა სახიფათო სიურპრიზებსა და პროვოკაციებს უნდა ელოდოს!

ჰმ, გორი და კოტრიალი! ამაზე, რა თქმა უნდა, 2008 წლის 10 აგვისტო გვახსენდება, როცა **მაოხრებელი ცოცხალი** გორში პირდაპირ მიწაზე კოტრიალობდა, რადგან თვითმფრინავის ხმამ შეაშინა და ბუჩქებისაკენ კისრისტეხით გაიქცა!

საოცარი კონტრასტის ქალაქია გორი, რომელსაც **ძლევამოსილი მთავარსარდალი იოსებ ჯუღაშვილიც** ახსოვს და **შერცხვენილი მთავარსარდალი მიხეილ სააკაშვილიც!**

1878 წლის **21 დეკემბერს გორში** დაბადებულმა **სტალინმა** კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი ომი მოიგო, 1967 წლის **21 დეკემბერს** დაბადებულმა **სააკაშვილმა** კი ომის დროს **გორში** ჩაისვარა!

როცა სააკაშვილმა **გორში** ჩაისვარა, როცა მისი ხელისუფლების წარჩინებული გვამები ქვეყნიდან ჯორკიდებულით გარბოდნენ და აზერბაიჯანის საზღვართან — წითელ ხიდზე უშველებელი რიგი ჰქონდათ დაყენებული, **გმირი სამხედრო ექიმი გიორგი აბრამიშვილი** გორის ჰოსპიტალში დაჭრილ ჯარისკაცებს დასტრიალებდა თავს. იგი ევაკუაციის ბრძანებასაც კი არ დაემორჩილა და საავადმყოფოში დარჩა იმის მიუხედავად, რომ გააფრთხილეს — რუსული ავიაციის ერთ-ერთი პირველი სამიზნე სამხედრო ჰოსპიტალი იქნება, აუცილებლად დაგბომბავენო.

ექიმმა აბრამიშვილმა დაჭრილი მებრძოლები არ მიატოვა და

კვირგვინოსნები

დიმიტრი ხუნდაძე
პარლამენტარი



ჩვენ სააკაშვილს ვუმკურნალებთ, მაგრამ ექიმები ველარ უმკურნალებენ გირგვლიანს, სერგო თეთრაძეს, კოგა დავითაშვილს, არჩილ ჩოხელს, ბუტა რობაქიძეს, ვაზაგაშვილს, 8 აგვისტოს დაღუპულ ბიჭებს.

„რეზონანსი“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

კარგად ვიცით, რა რეალობაში უწევდათ 2012 წლამდე პატიმრებს დროის გატარება, ვინ იყო ამ ყველაფრის მთავარი შემოქმედი? **სააკაშვილი** თავისი გუნდის წევრებით, **მეგის ქარდავებით, ბვარამიებით.**

„ინტერპრესნიუსი“

მამუკა მდინარაძე
ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

ადრე ქვეყანაში პრობლემა იყო, **აჭმევდნენ თუ არა დაკავებულს საკუთარ ჩვენებას და გააუპატიურებდნენ თუ არა მას,** დღეს კი იმაზე მსჯელობენ, ჰყავს თუ არა ციხის საავადმყოფოს ერთმანეთთან შეთამაშებული ექიმების ჯგუფი.

„ინტერპრესნიუსი“

მაია ორჯონიკიძე
„ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერი

მივმართავ **ნიკა მელიას,** ან სასწრაფოდ აგროვებ მრავალათიათასიან აქციას და ათასმეერთეჯერ აღარ დაშლი, ან გადადგები მაგ დაპრივატებული თანამდებობიდან

„ფეისბუქი“

გიორგი გამსახურდია
ზვიად გამსახურდიას შვილი

ბიძინა ივანიშვილმა ხიბულაში განხორციელებული პროექტები **ზვიადის** სახელს დაუკავშირა და თქვა, ჩათვალეთ, ამას ზვიადი გიკეთებთო.

„ტვ იმედი“

გორის ჰოსპიტლის დაბომბვას ემსხვერპლა 2008 წლის 12 აგვისტოს – ზუსტად იმ დღეს, როცა ცოცხალი მაოხრებელი სააკაშვილი თბილისის მთავარ პროსპექტზე კონცერტს მართავდა და ,,ომში გამარჯვებას“ ზეიმობდა.

გორის სამხედრო ჰოსპიტალი, სადაც ახლა **2008 წლის ომში ჩასვრილი მთავარსარდალი სააკაშვილი** კოტრიალობს, სწორედ **2008 წლის ომის გმირის — ექიმ გიორგი აბრამიშვილის** სახელობისაა!

აკი, ვთქვით, რომ საოცარი კონტრასტის ქალაქია გორი!

სხვათაშორის, 2008 წლის ომში გმირულად დაღუპული სამხედრო ექიმის **გიორგი აბრამიშვილის** სახელობის ჰოსპიტალში წამოკოტრიალებულ სააკაშვილს შეუძლია, პალატის ფანჯრიდან გახედოს მის მიერ ოკუპანტისათვის ჩაბარებულ ახალგორს, დაინახოს ქართულ მიწაზე მის მიერ დაბრუნებული რუსული სამხედრო ბაზები და გაიხსენოს თავისივე სიტყვები — 2008 წელს ქვების გროვის მეტი არაფერი დაგვიკარგავსო!

ჰო, **მაოხრებელ ცოცხალს** გორის ჰოსპიტლის პალატის ფანჯრიდან ხელისგულზე გადაეშლება მისივე **აოხრებული ქვეყანა!**

მაოხრებელ ცოცხალს გორის ჰოსპიტლის პალატაში აუცილებლად გამოეცხადებიან საქართველოს იმ მშვიდობიან მოქალაქეთა სულები, რომელთა ევაკუაციაც მისმა ხელისუფლებამ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შეგნებულად არ მოახდინა, რათა მსხვერპლი რაც შეიძლება დიდი და შთამბეჭდავი ყოფილიყო!

სულხან-საბა ორბელიანი
მაოხრებელი მკვდარი



კლარჯეთის თემსა, სოფელსა ერთსა, იყო ერთი გზირი, ანჩხლი და მტერი სოფლისა მის. შეაწუხა იგი სოფელი და სრულიად ააოხრა. მოიგონის მიზეზი, უთხრის თათართა და მრავალი ვეცხლი წაართმევინის.

მოვიდა დღე გზირის სიკვდილისა. მოიხმო სოფლის კაცნი და ეგრე უთხრა:

— მე თქვენთვის ბევრი შემიცოდებია და, რათგან ცოცხალს ვერა მაწყინეთ რა, გაფიცებთ ღმერთსა, რა მოვკვდე, თოკი ყელს მომაბით, გამათრიეთ და ხეზედ ჩამომკიდეთ!

რა მოკვდა, სცთნენ კაცნი იგი და, რაც უთხრა, ყველა ჰყვეს. ნახა ვინმე თათარმან გზირი ხეზედ კიდებული, წავიდა, ყადს უთხრა: ჩვენი გზირი დაურჩვიათო.

გამოუსივეს კაცი სოფელსა მას. ათასი მარჩილი წაართვეს. დაუწყეს გინება გზირსა: ცოცხალმან მოგვთხარა და მკვდარმან აგვაოხრაო!

მოკლედ, **მაოხრებელი ცოცხალის** ფსიქიკასა და სულიერ მდგომარეობას, რომელიც მწყობრში არც არასოდეს ყოფილა, გორის ჰოსპიტალში ნამდვილი კოშმარი ელოდება!

აკი, თქვა კიდეც ამასწინათ **მაოხრებელი ცოცხალის** პირადმა ექიმმა **ნიკა ყიფშიძემ** — გორის ჰოსპიტალში სააკაშვილს კარგად მკურნალობენ, მაგრამ აუცილებელია, საქმეში ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი ჩაერთონო!

გორის ჰოსპიტალში სააკაშვილს მართლაც კარგად უმკურნალებენ, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის **დიმიტრი ხუნდაძის** თქმისა არ იყოს, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დახვრეტილ და წამებით მოკლულ ადამიანებს ვეღარავინ უმკურნალებს! დიახ, **სანდრო, ბუტა, ზურა, გიორგი, გურამ შარაძე, სერგო თეთრაძე, როინ შავაძე, დათო ცინდელიანი, პაატა ქარდავა, გია კრიალაშვილი და სხვანი,** საუბედუროდ, მკურნალობას აღარ ექვემდებარებიან!

მაოხრებელი ცოცხალი, რომელსაც საქართველოს მთელი პენიტენციური და სამედიცინო სისტემა თავზე დაფოფინებს, დაუმარხავი და ხეზე ჩამოკიდებული **მაოხრებელი მკვდრის** ფუნქციას შეასრულებს მანამ, სანამ მის მიერ ჩადენილი ყველაზე მთავარი და ყველაზე მძიმე დანაშაულებისათვის სამუდამო პატიმრობას არ მიიღებს, მისი ნაცხროვა კი ქართული პოლიტიკიდან სამუდამოდ არ ამოიძირკვება!

დიახ, სანამ სააკაშვილს ხვალ, ზეგ ან თუნდაც 6 წლის შემდეგ ციხიდან გამოსვლის იმედი აქვს, საქართველო ვერ დაწყნარდება და ვერ დალაგდება ისევე, როგორც კლარჯეთის ერთ სოფელს არ ეშველა, სანამ **მაოხრებელი მკვდარი** ხიდან არ ჩამოხსნეს და მიწაში არ დაფლეს!

საუბედუროდ, **მაოხრებელი ცოცხალი** იგავ-არაკის კი არა, ჩვენი რეალობის პერსონაჟია!!!

ჯაბა ხუბუა

მაოხრებელი ცოცხალი

კვირგვინოსნები

მიხეილ სააკაშვილი
პატიმარი

მე დავთანხმდი, **ჩემ მიერ აშენებული გორის ჰოსპიტალში გავემგზავრო ჩემ მიერვე აშენებული ავტობანით და** იქ განთავსებისთანავე შევწყვიტო შიმშილობა, მაგრამ ნამდვილად არ ვაპირებ არცერთი დღით შევეგუო ჩემს უკანონო პატიმრობას და იმედია, არც თქვენ შეეგუებით ჩემი პუტინის ტყვეობაში ყოფნას. **მე, მიხეილ სააკაშვილი, მზად ვარ, წარვდგე თუნდაც სპეციალურად შექმნილი, ოღონდ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე** და დავიცვა ჩემი და ჩვენი ისტორიული სიმართლე, მათ შორის, იმ ადამიანების წინაშე, ვინც თავი დაჩაგრულად ჩათვალა ან ვისაც რეალური ზიანი მიადგა ჩემი პრეზიდენტობის დროს. „ინტერპრესნიუსი“

ნიკა გვარამია
მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი

სიმბოლურია, რომ **მიშა მის მიერ აშენებულ ჰოსპიტალში მის მერვე დაგებული ავტობანით მიჰყავთ,** მაგრამ უფრო სიმბოლური ისაა, რომ ეს ჰოსპიტალი გიორგი აბრამიშვილის სახელობისაა — ექიმის, რომელიც რუსულმა კასეტურმა ბომბმა იმსხვერპლა 2008-ში. კაცის, რომელმაც არ დატოვა მძიმედ დაჭრილი ჯარისკაცები, მარტო დარჩა რუსეთის წინააღმდეგ და სიცოცხლე გაწირა.

მიშამ გაიმარჯვა. რუსეთი დამარცხდა. ეს სიმბოლიზმიც ამის დასტურია. დიდება თავისუფლებას! თავისუფლებას დიდება! „მეტრონომი“

მამა შალვა კეკელია
ვაკის ფერისცვალების ეკლესიის წინამძღვარი

როგორ შეიძლება, სიმშვიდე მოიპოვონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც მოწმე არიან წინა ხელისუფლების ჩადენილი მკვლელობებისა და ძალადობის და მაინც მას უჭერენ მხარს?! ვიღაცას შეიძლება არც ახსოვდეს, მაგრამ უმეტესობას ხომ კარგად გვახსოვს, რა ხდებოდა ამ დროს! **ჩემი მეგობარი დათო უჯმაჯურიძე წინა ხელისუფლების დროს მხოლოდ იმიტომ აწამეს, რომ რომელიღაც პარტიას აფინანსებდა. ის ტყეში წაიყვანეს სცემეს, შუბლზე იარაღი დაადეს და ბოლოს მანქანა დაუწვეს.** ასეთი შემთხვევა ხომ უამრავი იყო.

კვირის პალიტრა“

რომან გოცირიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

სააკაშვილის შიმშილობა კი ჩაივლის, მაგრამ მერე სხვა ამოცანა დადგება — **განთავისუფლდეს მიშა.**

„კვირის პალიტრა“



„სააკაშვილი მრავალჯერადი ხმარების აგენტ-პროვოკატორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ხან ერთი სპეცსამსახური იყენებს და ხან – მეორე!“

„მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას: ღმერთი არ გაგიწყრეთ და ისე არ ქნათ, რომ ქართველი ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს...“

„სააკაშვილი უნდა იჯდეს ქართულ ციხეში, ვითარცა სიმბოლო იმისა, რომ ქართულმა სახელმწიფომ სახე აღიდგინა!“

— **მრავალჯერადი ხმარების საერთაშორისო მაწანწალა და აგენტ-პროვოკატორი** სააკაშვილი უმკაცრეს სასჯელს იმსახურებს, რადგან მან წამების, არაადამიანური მოპყრობისა და გაუპატიურების საშინელი სისტემა შექმნა. თანაც, სააკაშვილმა საქართველოს ბიუჯეტიდან 130 მილიონი დახარჯა იმისათვის, რომ ადამიანების წამება და გაუპატიურება თანამედროვე ციფრული ტექნიკით გადაეღო და ფაილებად შეენახა, რათა შემდეგ მათი გამოქვეყნების მუქარით დაეშანტაჟებინა გაუბედურებული ხალხი.

მივმართავ საქართველოს ხელისუფლებას – ე.წ. საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე თავი კი არ უნდა ვიმართლოთ, არამედ მთელ მსოფლიოს ფაქტებითა და მტკიცებულებებით უნდა აუწყოთ, რეალურად რისი ღირსია სადისტური რეჟიმის შემქმნელი გარეწარი სააკაშვილი, რომელიც სასჯელს საკუროორტო პირობებში იხდის!

— კონკრეტულად, მაინც რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ ცალკეულ ევროპარლამენტარებსა თუ დიპლომატებს, რომლებიც დამნაშავე სააკაშვილს იცავენ, ხმა ჩააკმენდინოს?

— საქართველოს ხელისუფლებამ ე.წ. საერთაშორისო დიპლომატიის წარმომადგენლებს, იმავე ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩებს საქართველოში, ევროპარლამენტარებსა და კონგრესმენებს სათითაოდ უნდა დაუდოს მაგიდაზე სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ციხეში პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი ისეთი კადრები, როგორიც პროკურატურამ რამდენიმე დღის წინათ გაავრცელა! დიახ, **მათ უნდა ნახონ ეს კადრები, რათა თავიანთი განცხადებებით ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის შეურაცხყოფა ველარ გაბედონ!**

— რატომ მიგაჩნიათ, რომ ცალკეული დასავ-

გიგლა ბარამიძე:

სააკაშვილს ერთი დღეც არ უშიმშილია, იგი «კრემლის დიეტაზე» იყო!

„სააკაშვილმა 2008 წელს საქართველოს ნაგებული ომის მოგება აზეიმა და შიმშილობის იმიტაციას ვერ მოახდენდა?“

გასულ კვირას საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ციხეში პატიმრების წამების კიდევ ერთი საქმე გახსნა და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა გლდანის მე-8 სასჯელაღსრულების დაწესებულების ყოფილი დირექტორი, „ქილერას“ მეტსახელით ცნობილი ალექსანდრე მუხაძე, რომელიც გაქცეულია და ქართულ მართლმსაჯულებას საზღვარგარეთ ემალება.

პროკურატურამ მტკიცებულების სახით შემზარავი ვიდეოც გაავრცელა, რომელშიც პატიმარ ***მალხაზ არქანიას*** *წამება და მის მიმართ არაადამიანური, ღირსების შემლახავი მოპყრობაა ასახული. კერძოდ, ალექსანდრე მუხაძე და აწ უკვე რუსთავის ციხის ტუსაღი, ცნობილი ჯალათი* ***მეგის ქარდავა*** *პატიმარს არჩადენილი დანაშაულის დაბრალებისა და აღიარებითი ცრუჩვენების მიღების მიზნით, გაუპატიურებით ემუქრებიან, სცემენ და აიძულებენ, შეჭამოს ქაღალდი, რომელზეც მან ჯალათებისათვის არადამაკმაყოფილებელი ჩვენება დაწერა.*

პროკურატურის საგანგებო ბრიფინგზე გაცხადდა ისიც, რომ გლდანის ციხის ყოფილმა უფროსმა ***მუხაძემ*** *და* ***მეგის ქარდავამ*** *პატიმარ* ***მალხაზ არქანიას*** *ჯერ სხვა პატიმრის გაუპატიურება აყურებინეს, მერე კი თავად მასაც მოუწყვეს გაუპატიურების იმიტაცია. კადრებში მკაფიოდ ისმის, რომ სასტიკად დამცირებული და მორალურად განადგურებული პატიმარი ჯალათებს ევედრება — ერთი ტყვია ხომ გაქვთ, მესროლეთ და დაამთავრეთ ყველაფერიო!*

სწორედ სააკაშვილის რეჟიმის მორიგი უმძიმესი დანაშაულის გამჟღავნების კვალდაკვალ, ვესაუბრებით უპარტიო პოლიტიკოსს, ნაცმოძრაობის რეპრესიების მსხვერპლს, საქართველოს ყოფილ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს სომხეთის რესპუბლიკაში, სამცხე- ჯავახეთის ყოფილ გუბერნატორს გიგლა ბარამიძეს, რომელმაც 1999 წელს ახალციხეში თამარ მეფის დიდებული ძეგლი დადგა და რუსული სამხედრო ბაზების გაყვანაშიც დიდი როლი შეასრულა:

კვირგვინოსნები

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი

უცხოეთში იციან, რომ სააკაშვილი დამნაშავეა. დღეს **სააკაშვილი** და მისი მომხრეები ცდილობენ, ვირტუალური კრიზისი ნამდვილ კრიზისად გადააქციონ. **საქართველოში სიტუაციის ასეთი არევა მხოლოდ რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს.**

სააკაშვილზე უფრო ანტიდასავლური ლიდერი საქართველოს არასოდეს ჰყოლია და არც ეყოლება. **იგორ გიორგაძე,** პუტინის საუკეთესო აგენტი, ვერ გააკეთებდა იმას რუსეთისთვის, რასაც **სააკაშვილი** უკეთებდა და დღესაც აკეთებს.

„კვირის პალიტრა“

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი

წარმოვიდგინოთ სურათი: **სააკაშვილმა** საავადმყოფოდან გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შესაბამისად არ მკურნალობენ ან რაიმეს აიძულებენ. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა მოხდება?! **კლინიკას შტურმით აიღებენ, ხელისუფლება გამოიყენებს ძალას და გაიმართება მორიგი სისხლიანი შეტაკება.** სააკაშვილი აქ გარანტიების გარეშე არ ჩამოსულა, ისევე როგორც 2008 წლის ომი არ დაუწყია გარანტიების გარეშე. კარგად ვიცით, ვინ არის ამ გარანტიების მიმცემი ქვეყანაშიც და მის გარეთაც, მაგრამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არ მინდა თქმა.

„კვირის პალიტრა“

სოზარ სუბარი
პარლამენტის თავმჯდომარის კომიტეტის თავმჯდომარე

სააკაშვილის ციხიდან სწრაფად გამოყვანის ერთადერთი გზა არის ამბოხება და ციხეში თუ საავადმყოფოში შეჭრა.

სამართალი უნდა აღსრულდეს და აღსრულდება კიდეც! ქვეყანა წინ ვერ წავა, თუ დამნაშავეები არ დაისჯებიან. იმაზე უფრო სასტიკი და დიდი დამნაშავე, ვიდრე **სააკაშვილია,** საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში თითებზე ჩამოსათვლელი თუ იქნება.

„კვირის პალიტრა“

ხათუნა ლაგაზიძე
პოლიტოლოგი

სააკაშვილი ციხიდან მართავს ქვეყანას, **„ოცნება“** — თვითიზოლაციიდან.

„ახალი თაობა“

ლელი პოლიტიკოსები და დიპლომატები ქართულ სახელმწიფოსა და ქართველ ხალხს შეურაცხყოფენ?

— სულ ახლახან ევროპარლამენტარმა **ანა ფოტიგამ** განაცხადა — საქართველოში იმისათვის ჩამოვედი, რომ პოლიტპატიმარი სააკაშვილი მომენახულებინაო! ასეთი განცხადებები სხვა არაფერია, თუ არა ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის შეურაცხყოფა, რასაც საქართველოს ხელისუფლებისაგან არა ლოიალური და „დავარცხნილი“, არამედ მკაცრი პასუხი სჭირდება! სწორედ **ამ ფოტიგასნაირებს** უნდა დაუდო წინ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი კადრები და ცხვირში ძმრად ამოადინო ამ **სადისტი სალახანას** მხარდაჭერა!

სხვათაშორის, **სამშობლოს მოღალატე და საქართველოს ტერიტორიების გამსხვისებელ სააკაშვილს** ჯერ კიდევ წლების წინათ ძალიან კარგი და ზუსტი შეფასება მოუძებნა ჩვენმა სახელოვანმა პოეტმა, „ასავალ-დასავალის“ მთავარმა რედაქტორმა **ლაშა ნადარეიშვილმა,** რომელმაც დაწერა:

„კვლავ განიხვნება
კარი სამოთხის,
როცა უფალი
დაგვაკავშირებს...
შთამომავლობა
ერთად ამოთხრის
ყორღანოვებს და
სააკაშვილებს!“

— გჯერათ თუ არა, რომ სააკაშვილმა 50 დღის განმავლობაში იშიმშილა და სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდო?

— **საერთაშორისო მაწანწალამ და მრავალჯერადი ხმარების აგენტ-პროვოკატორმა სააკაშვილმა** 2008 წელს საქართველოს წაგებული ომის მოგება აზეიმა და შიმშილობის იმიტაციას ვერ მოახდენდა? დიახ, სააკაშვილს ერთი დღეც არ უშიმშილია, იგი **„კრემლის დიეტაზე“** იყო!

«გიულნარა ხანუმ,

შენ იმ სასტიკი, სისხლიანი, მკვლელი და მწამებელი რეჟიმის ჩვეულებრივი თანამზრახველი ხარ, რომელიც შენმა შვილმა შექმნა!“

— „კრემლის დიეტა“ რას ნიშნავს?

— პოლიტბიუროს მსუქან წევრებს ურჩევდნენ, რომ ნაკლები შჩი და „სელიოდკა“ ეჭამათ, ნაკლებად ცხიმიანი საჭმელები მიეღოთ და ნაკლები რაოდენობის არაყი დაელიათ, რასაც **„კრემლის დიეტას“** ეძახდნენ. ეს არის **გამაჯანსაღებელი დიეტა,** რომელიც ადამიანს ახდუნებს და სხეული ფორმაში მოჰყავს. პატიმარი სააკაშვილიც სწორედ ამიტომ ჭამდა ფაფებსა და პიურეებს, რომელთა შემადგენლობაშიც საქონლის ხორცი, ღვიძლი და სხვადასხვა ცილა შედის. ამერიკელი და რუსი ასტრონავტები კოსმოსურ ბაზებზე წლობით რომ იმყოფებიან, სწორედ ამ ტიპის საკვებს იღებენ.

ახლა რომ ამბობენ, გორის ჰოსპიტალში გადაყვანის შემდეგ სააკაშვილმა შიმშილობა შეწყვიტაო, ესეც ძალიან დიდი ტყუილია! **რაც არ დაუწყია, როგორ უნდა შეეწყვიტა?**

— როგორ ფიქრობთ, გლდანის ციხის საავადმყოფოდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში სააკაშვილის გადაყვანა პოლიტიკურ დაძაბულობას განმუხტავს და ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციულ დღის წესრიგს შეცვლის?

— სააკაშვილი საქართველოში ტროას ცხენივით იმიტომ შემოაგზავნეს, რომ ქვეყანაში მუდმივი არეულობა და დესტაბილიზაცია იყოს! ამდენად, მისი ბანდა დესტრუქციულ, რევოლუციურ დღის წესრიგს არ შეცვლის და ახალ-ახალ მიზეზებს მოიფიქრებს იმისათვის, რომ ქუჩის აქციები და ქაოსი არ შეწყვიტოს! დიახ, **სააკაშვილის ბანდას რაც მეტს დაუთმობ, მით უფრო დაგასხდებიან თავზე, ამიტომ ხელისუფლებას მეტი სიმტკიცე და გამბედაობა მართებს!**

— თქვენი აზრით, ვინ შემოაგზავნა სააკაშვილი საქართველოში?

— ამის გადაჭრით თქმა რთულია, რადგან სააკაშვილი, როგორც აღვნიშნე, **მრავალჯერადი ხმარების აგენტ-პროვოკატორია,** რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ხან ერთი სპეცსამსახური იყენებს და ხან — მეორე!

მართალია, შევარდნაძე ამბობდა, დასავლეთს უნდა, რომ ხელისუფლება სააკაშვილს გადავაბაროო, მაგრამ 2003 წლის ნოემბერში, როცა ე.წ. ვარდების რევოლუციის, სინამდვილეში კი სახელმწიფო გადატრიალების კულმინაციური მომენტი დადგა, თბილისში არა რომელიმე დასავლელი ჩინოვნიკი, არამედ **რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი** ჩამოვიდა.

ისიც ფაქტია, 2008 წელს სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოს ტერიტორიები **რუსეთისათვის** გადაელოცა და **რუსული სამხედრო ბაზები,** რომლის გაყვანისთვისაც თავის დროზე დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა, უკან დაებრუნებინა. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ სააკაშვილმა საქართველოს სტრატეგიული ობიექტებიც რუსეთს მიჰყიდა.

— შევარდნაძემ სად და როდის თქვა — დასავლეთს უნდა, რომ ხელისუფლება სააკაშვილს გადავაბაროო?

— პრივატულ ვითარებაში ჩემი ყურით მაქვს მოსმენილი, როგორ თქვა შევარდნაძემ — **ჩემ შემდეგ ქვეყანა სააკაშვილმა და ჟვანიამ უნდა ჩაიბარონო!** მაშინ არ მომერიდა და საკმაოდ მწარედაც ვუთხარი — **ბატონო ედუარდ, როგორ შეიძლება, სააკაშვილსა და მის გუნდს ხელისუფლება მისცეთ, ესენი ხომ ყველა ქართველის ოჯახში შევარდებიან და დააწიოკებენ-მეთქი!** შევარდნაძემ მიპასუხა — დასავლეთს ასე უნდაო! ეს საუბარი შედგა 1999 წელს ლიკანში, სადაც შევარდნაძესთან ერთად კოტეჯში ვიყავით მე, მისი მეუღლე და მისი ვაჟი.

სააკაშვილის ბუნება თავიდანვე ზუსტად ამოვიცანი და, სამწუხაროდ, ზედმიწევნით ახდა ის, რაც მაშინ შევარდნაძეს ვუთხარი — ნაცების რეჟიმი მართლაც ყველა ქართველის ოჯახში შევარდა და დააწიოკა!

— თუმცა, სააკაშვილის დედა გიული ალასანია აცხადებს, რომ მის შვილს პრეზიდენტობისას არათუ დანაშაული არ ჩაუდენია, არამედ შეცდომაც კი არ დაუშვია!

— გიული ალასანიას მისი თურქი მეგობრები **გიულნარა ხანუმს** ეძახიან და მეც ასე მივმართავ: **გიულნარა ხანუმ,** შენ ფარისევლობ და შენი ცრემლები, რომელსაც ახლა ტელეკამერების წინ ღვრი, დედის ცრემლები არ არის, რადგან შენ იმ სასტიკი, სისხლიანი, მკვლელი და მწამებელი რეჟიმის ჩვეულებრივი თანამზრახველი ხარ, რომელიც შენმა შვილმა შექმნა!

ბოლო საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს არ ჰყოლია ისეთი სასტიკი მტერი, როგორიც შენ შენი შვილის სახით მოუვლინე, გიულნარა ხანუმ! ახლა რომ თვალთმაქცობ – შვილს მიკლავენო, ის შვილები შვილები არ იყვნენ, რომელიც შენი შვილის რეჟიმმა დახოცა?

რომელიმე გაუბედურებული დედის მიმართ ერთი თანაგრძნობის სიტყვა მაინც დაგცდენია? არა, რადგან ვეფხისა და მოყმის ფილოსოფია, რომელზეც ყველა ქართველი უნდა იზრდებოდეს, შენთვის უცხო და არამშობლიურია, გიულნარა ხანუმ!

— როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლებამ უკრაინის მოქალაქე პატიმარი სააკაშვილი უკრაინულ სახელმწიფოს უნდა გადასცეს?

— **არავითარ შემთხვევაში!** სააკაშვილი გასამართლებულია, როგორც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც დანაშაულები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაიდინა და სასჯელიც, ქართული კანონების შესაბამისად, ქართულ ციხეში უნდა მოიხადოს!

დიახ, სააკაშვილი უნდა იჯდეს ქართულ ციხეში, ვითარცა სიმბოლო იმისა, რომ ქართულმა სახელმწიფომ სახე აღიდგინა და გაასამართლა ადამიანი, რომელმაც საქართველოში დემოკრატიის სახელით ადამიანების წამებისა და გაუპატიურების უსასტიკესი სისტემა დაამკვიდრა!

მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას: ღმერთი არ გაგიწყრეთ და ისე არ ქნათ, რომ ქართველი ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს და არაკონსტიტუციური მეთოდებით გაუსწორდეს ნაცმოძრაობის სისხლიან ბანდას, რომლის მუქარები და ულტიმატუმებიც უკვე ყველას ყელში ამოგვივიდა!

ესაუბრა
გიორგი ძაძამია

„ამერიკელი და რუსი ასტრონავტები კოსმოსურ ბაზებზე წლობით რომ იმყოფებიან, სწორედ ამ ტიპის საკვებს იღებენ!“

პატიმარი სააკაშვილი სწორედ იქ დააბრუნეს, სადაც მხედართმთავარმა სააკაშვილმა ცხვირით მიწა თხარა!

სააკაშვილის შიმშილობის სპექტაკლი ისევე უსახელოდ დამთავრდა, როგორც დაიწყო: ის მაინც დათანხმდა სწორედ იმ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანაზე, საიდანაც, მისივე მოფიქრებული და გვარამიას მიერ გაჟღერებული შიზოიდური განცხადებით, ნაცთა ბელადი ოს ბოევიკებს უნდა მოეტაცათ და პუტინისთვის მიეგვარათ!

ახლა ვეკითხები სააკაშვილსა და მისი ჯიბის გვარამიას: გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანაზე რომ დათანხმდით, ოსური სპეცრაზმისა აღარ გეშინიათ?

და კიდევ, რაც არანაკლებ სიმბოლური და ნიშანდობლივია: **პატიმარი სააკაშვილი სწორედ იქ დააბრუნეს, სადაც მხედართმთავარმა სააკაშვილმა ცხვირით მიწა თხარა!**

დიახ, სააკაშვილი სწორედ იმ გორში მიავლინეს პატიმრად, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომში ჯერ დააბომბვინა, შემდეგ კი უპატრონოდ მიგდებული მოათარეშებინა მომხდურ მტრის ბანდებს!

სააკაშვილი სწორედ იმ გორში მიავლინეს პატიმრად, სადაც 2008 წლის 10 აგვისტოს თვითმფრინავის ხმით კურდღელივით სამარცხვინოდ შეშინებულმა სულ მიწა თხარა ცხვირით!

სააკაშვილი სწორედ იმ გორში მიავლინეს პატიმრად, საიდანაც სულ ერთი ხელის გაწვდენაზეა ის ძირძველი ქართული მიწა, რომლის დაკარგვისთანავე ნაცფიურერმა მას „ქვების გროვა“ უწოდა, მერე რა, დიდი არაფერი დავკარგეთო! **აი, ასე აღსრულდა უფლის განგებით კიდევ ერთი სამართალი: სააკაშვილი მის მიერ გაწირულ გორში გამოკეტეს!**

აწი, თავიანთი გაფარჩაკებული სექტის წევრების გასამხნევებლად იძახონ უკვე მერამდენედ გაბითურებულმა და ჩაფლავებულმა ნაცებმა, ჩვენმა ბრძოლამ შედეგი გამოიღო და ხელისუფლებას უკან დავახევინეთო!

გიორგი გიგაური

უღირს სააკაშვილს ღირსეული რატი ბრეგაძე იცავს!

ქიანისა და შემდეგ **რატი ბრეგაძის** გამწესება, ჩვენისთანა გაუბედურებული და ხერხემალში გადამტვრეული ქვეყნისთვის მართლაც დიდი ბედნიერებაა.

დღეს ქართულ სახელმწიფოს არა აქვს საუკეთესო ტანკები და თვითმფრინავები, საქართველოს არც სტრატეგიული და თერმობირთვული შეიარაღება გააჩნია, მაგრამ არსებობს ქართული ღირსება და საქართველოს იუსტიციის ღირსეული მინისტრი რატი ბრეგაძე, რომელმაც ჯერ საკუთარი სინდის-ნამუსი დაიცვა და მერე – ქვეყნის პრესტიჟი,

როცა სააკაშვილის პილიგრიმი და ევროსაბჭოს დეპუტატი, პოლიტიკურად ანგაჟირებული ანა ფოტიგა რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში სააკაშვილთან არ შეუშვა! ან კი რატომ უნდა შეეშვათ ვირის აბანოში გამომწყვდეულ ნაპრეზიდენტალთან ევროსაბჭოს დეპუტატი, რომელიც მთელ ქართველ ხალხს თვალში ნაცარს აყრის და უსირცხვილოდ აცხადებს — სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარიაო?!

არანაკლები პრინციპულობა და ღირსება გამოავლინა რატი ბრეგაძემ მაშინაც, როცა **უკრაინის ომბუდსმენსაც კარისკენ მიუთითა** — კანონი არ მავალდებულებს, სააკაშვილის მნახველებს კიდევ თქვენ დაემატოთო!

პატარა ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი სწორედ ასეთ მცირე ნიუანსებსა და დეტალებში ვლინდება, თორემ საქართველოს ვინ ეკითხება, ერდოღანის ჯარები აფრინის სირიული პროვინციიდან როდის გამოვლენ ანდა პუტინი როდის შეუტევს პოლონეთს, რომლის ბედიც ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ერთად, მგონი, უკვე გადაწყვეტილია!

ქებათა ქება საქართველოს იუსტიციის მინისტრს!

მინისტრების, სახელმწიფო კაცებისა თუ მაღალი თანამდებობის პირების ქება ცუდად მაქვს დაცდილი. *ვინც ვაქე, უკაცრაული პასუხია და, ზოგმა ნიახურზე „გადაიმასქნა“, ზოგს ქუდის ნაცვლად ელისტრაკო კილაძის ბანტებიანი საწმერთული ეხურა თავზე, ხოლო ზოგმა კინაღამ სააკაშვილი დააბრუნა ხელისუფლებაში და მთელ ერს თავში საცემად გაგვიხადა საქმე. მიუხედავად ყველაფრისა, ქვეყნიერება რომც დაიქცეს, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი, ახალგაზრდა და რაფინირებული ქართველი* ***რატი ბრეგაძე*** *აუცილებლად უნდა შევაქო!*

დავიწყოთ იმით, რომ თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკურ საქაჯეთში იშვიათად შეხვდებით ვინმეს, ვინც **რატი ბრეგაძის** მსგავსად მეტყველებს. ასეთი მოქართულე მართლაც სანთლით საძებარია. **მეორე და ყველაზე მთავარი — იუსტიციის მინისტრს აქვს ღირსება, რომელიც მან ბევრგან გვიჩვენა და მესამე — რატი ბრეგაძის სინდისი სუფთაა და იუსტიციის ყოფილი მინისტრის, რაიხსმარშალ ზურაბ ადეიშვილის მსგავსად სისხლითა და ცხედრებით არ გახლავთ დამძიმებული.**

შეადარეთ ერთმანეთს **წყეული ზურაბ ადეიშვილი,** რომლის ბრძანებითაც ადამიანებს ჯოჯოხეთში აგზავნიდნენ და იუსტიციის დღევანდელი მინისტრი **რატი ბრეგაძე,** რომელიც უზრდელ, ტუტრუცანა და გაუნათლებელ, მაგრამ პოლიტიკურად ამძუვნებულ ჟურნალისტებთანაც კი იმერული ზრდილობისა და იობისეული მოთმინების მასტერკლასს ატარებს; თუმცა, იქ, სადაც პრინციპულობის გამოჩენა და სახელმწიფო ინტერესის დაცვა აუცილებელია, მინისტრი თითქმის უშეცდომოდ მოქმედებს!

არადა, იყო დრო, როცა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის სავარძელში სააკაშვილის კვაზიფაშისტური რეჟიმის მთავარი იდეოლოგი და კომპრაჩიკოსების ბანდის გროსმაისტერი — **ზურაბ ადეიშვილი** იჯდა! გახსოვთ, ალბათ, საზიზღარი და საშინელი კომპრაჩიკოსები ვიქტორ ჰიუგოს შედევრიდან „კაცი, რომელიც იცინის“! ისინი ნებისმიერ სიბინძურეზე მიდიოდნენ და მოტაცებულ ბავშვებს განგებ ამახინჯებდნენ, რათა ამით სარგებელი ენახათ... **წყეული ზურაბ ადეიშვილი და მთელი მისი კომპრაჩიკოსები უდანაშაულო ადამიანებს არამარტო ფიზიკურად, არამედ სულიერადაც ამახინჯებდნენ. ყველა სიბინძურე და უკანონობა, რაც კი ნაცსექტას ჩაუდენია, სწორედ ადეიშვილთან თანხმდებოდა. უფშვიტინე სააკაშვილსაც წესად ჰქონდა — როცა ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება ჰქონდა მისაღები, აუცილებლად იკითხავდა — ეს ყველაფერი ადეიშვილმა იცის?**

ცხადია, ადეიშვილმა ყველაფერი იცოდა — ვის რა შემოსავალი და ბიზნესი ჰქონდა, ვინ რამდენს და სად ინახავდა, რა გეგმებს აწყობდა, ვინ როდის უნდა დაეყაჩაღებინათ და **მამუკა ხაზარაძისთვის** ვისი ბიზნესი მიეცათ! სააკაშვილის საქართველოში ადეიშვილი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ბნელით მოცული პიროვნება გახლდათ, რომლის გარეშეც მთავარ პროკურატურაში თაგვიც ვერ გაფაჩუნდებოდა, ხოლო კუბლაშვილის სასამართლოში — საპროცესო არ ფორმდებოდა.

ზურაბ ადეიშვილი, ფაქტობრივად, მეთხუთმეტე საუკუნის ესპანეთის კათოლიკური ინკვიზიციის დამაარსებლისა და დიდი მაგისტრის ტომაზო ტორკვემადას ტანმოკლე და 40-კილოიანი კლონია, რომელიც დღეს ქვეყნიდან გაქცეულია და თავს უნგრეთს აფარებს!

ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ საქართველოს იუსტიციის მინისტრად ჯერ — **თეა წულუკიანისა** და შემდეგ **რატი ბრეგაძის** გამწესება, ჩვენისთანა გაუბედურებული და ხერხემალში გადამტვრეული ქვეყნისთვის მართლაც დიდი ბედნიერებაა.



საქართველოს ნაპრეზიდენტალს ვერც „კასტილებიანი“ თემურ უბირია გააუპატიურებს და ვერც მეგის ქარდავა და „ქილერა“ აწამებენ!

ადეიშვილმა ყველაფერი იცოდა – ვის რა შემოსავალი და ბიზნესი ჰქონდა, ვინ რამდენს და სად ინახავდა, რა გეგმებს აწყობდა, ვინ როდის უნდა დაეყაჩაღებინათ და მამუკა ხაზარაძისთვის ვისი ბიზნესი მიეცათ!

ძაღლის ყოველ აწკმუტუნებაზე პატრონმა სახლს კარი და ფანჯარა თუ გამოუცვალა, ერთი დღეც იქნება, ჭერი თავზე ჩამოექცევა და ძაღლიანად სახლის ნანგრევებში მოჰყვება!

კარგია, რომ უღირს სააკაშვილს საქართველოს იუსტიციის ღირსეული მინისტრი იცავს!

ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ნაპრეზიდენტალს ვერც „კასტილებიანი“ თემურ უბირია გააუპატიურებს და ვერც მეგის ქარდავა და „ქილერა“ აწამებენ!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

პაატა ზაქარეიშვილი
კონფლიქტოლოგი

გაჩერებაზე ვიდექი და ამ დროს აქციის მონაწილეთა კოლონამ ჩაიარა. ჩემთან ერთად მდგომი ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა მათ აგინებდა და ისმოდა შეძახილები, რომ უკვე ყელში ამოუვიდათ მსგავსი ვითარება. მე ვერ შევატყვე, რომ აღტაცებულები იყვნენ „ოცნების“ მმართველობით, მაგრამ ჩანს, რომ არც ნაციონალური მოძრაობა სურთ. **სააკაშვილი** ცნობილი იტალიელი კომპოზიტორის პაგანინის გვამს დაემსგავსა. როდესაც ის გარდაიცვალა, ანტიქრისტედ ჩათვალეს და მის გვამს არცერთი სასაფლაო არ იღებდა, მისი ჩასასვენებელი კი თვეების განმავლობაში დაჰქონდათ, რათა სადმე დაეკრძალათ. როგორც ჩანს, არც **სააკაშვილს** არ იღებენ არსად.

„კვირის პალიტრა“

დავით ზურაბიშვილი
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

როდესაც ტუსაღი უარს ამბობს სატუსაღოში შესვლაზე და ბადრაგს ოთხი ადამიანის გამოყენებით შეჰყავს, ვერ მივიღებ შეფასებას, რომ ეს არაადამიანური ქმედებაა.

„პირველი არხი“

ფრიდონ ინჯია
პარლამენტარი

სადაც სააკაშვილია, იქ არის ნგრევა, ომი და უბედურება.

„პირველი არხი“

მიხეილ ყაველაშვილი
პარლამენტარი

სააკაშვილის უსასტიკესი რეჟიმის მიერ მიღებული შეკრებითობის პრინციპი რომ დაეტოვებინა „ქართულ ოცნებას“, **დღეს 36 წელი მიესჯებოდა ამ არსებას,** რომელიც ახლა თითქოს შიმშილობს.

„პირველი არხი“

ხვალ, 2021 წლის 23 ნოემბერს, საქართველოში მომხდარი ე.წ. ხავერდოვანი გადატრიალებიდან 18 წელი შესრულდება, ანუ ვარდების ბინძური რევოლუცია სრულწლოვანი გახდება.

ვარდების ბინძური რევოლუციით მოსული სააკაშვილის მმართველობა იყო წმინდა წყლის სახელმწიფო ტერორიზმი, რომლის ამოძირკვასაც ერთი დიდი ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია – ქართული ,,ნიურნბერგის პროცესი" და რეჟიმის სისტემური გასამართლება სჭირდებოდა!

ვარდების ბინძური რევოლუცია სრულწლოვანი გახდა!

18 წლის წინათ, 2003 წლის 23 ნოემბერს, **ვარდების ბინძური რევოლუციის** დაბადებას ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი ზარ-ზეიმითა და იმედით შეხვდა, რადგან მაშინ ბევრმა ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ ქვეყნის სათავეში **დაგეშილი კრიმინალებისა და სოციოპათების ჯგრო** მოვიდა, რომელიც სულ მალე სისხლის მდინარეებს დააყენებდა და გვამების მთა-გორებს დადგამდა.

მართალია, საქართველოში 18 წლის წინათაც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ქართველ ხალხს აფრთხილებდნენ — სააკაშვილის სახით ხელისუფლებაში დიდი უბედურება მოვიდა და ამის შედეგს მალე მოვიმკითო, მაგრამ ასეთები მაშინ ღრმა უმცირესობაში იმყოფებოდნენ და მარგინალებად ითვლებოდნენ.

არადა, ყველაფერი სწორედ ისე მოხდა, როგორც ის ღრმა უმცირესობაში მყოფი ,,მარგინალები" ამბობდნენ — **ვარდების ბინძური რევოლუციით ხელისუფლებაში მოსული სააკაშვილი საქართველოს მანამდე არნახულ და არგაგონილ ბოროტებად დაატყდა თავს!**

ჰო, მანამდე არნახულ და არგაგონილ ბოროტებას რომ ვამბობთ, სრულიადაც არ ვაჭარბებთ, რადგან **ვარდების ბინძურ რევოლუციამდე** საქართველოს არასოდეს ჰყოლია ისეთი ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს — ქართველ კაცებს ციხეებში აუპატიურებდა.

აბა, გაიხსენეთ, **ვარდების ბინძური რევოლუციით** მოსული სააკაშვილის გარდა, საქართველოს რომელ ხელისუფლებას ჰქონდა შექმნილი სისტემა, რომელიც პატიმრებს, მათ შორის, სრულიად უდანაშაულოებსაც, რეზინის ხელკეტითა და ცოცხის ტარით აუპატიურებდა? საქართველოს რომელ ხელისუფლებას ჰყავდა ციხეში **ადმინისტრაციასთან მოთანამშრომლე მამათმავალი პატიმრები — ე.წ. ქათმები,** რომლებსაც სხვა პატიმრების გამაუპატიურებლებად ამუშავებდა? საქართველოს რომელ ხელისუფლებას ჰქონდა მოწყობილი საწამებელი ბუნაგები სამეგრელოს ტყეში, სადაც მაგიდაზე დაბმულ მამაკაცებს ,,კასტილიან" ჯალათს აუპატიურებინებდა? საქართველოს არცერთ ხელისუფლებას, **ვარდების ბინძური რევოლუციით** მოსული სააკაშვილის გარდა, ასეთი ბილწი რეჟიმი და სადისტური სისტემა არ შეუქმნია!

საქართველოში იყო სამოქალაქო ომი, რომელსაც უამრავი უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, მაგრამ მშვიდობიანობის დროს საქართველოს არცერთ ხელისუფლებას არ დაუხოცავს იმდენი უდანაშაულო ადამიანი, რამდენიც **ვარდების ბინძური რევოლუციით** მოსულმა ნაცბანდამ პირდაპირ ქუჩაში დახვრიტა!

საქართველოში ისეთი დროც იყო, როცა მშვიდობიან საპროტესტო აქციებს ცეცხლს უხსნიდნენ და დემონსტრანტებს ხვრეტდნენ, მაგრამ ამას სამხედრო ხუნტა აკეთებდა, **ვარდების ბინძური რევოლუციით** მოსულმა და დემოკრატიის მანტიაში გახვეულმა ნაცბანდამ კი მშვიდობიანი დემონსტრანტები ცემით მოკლა და მათი გვამები ჯიხურის თავზე შეალაგა!

არცერთ ხელისუფლებას საქართველოში წყალქვეშა სასაფლაო არ გაუხსნია, **ვარდების ბინძური რევოლუციით** მოსულმა სააკაშვილმა კი ეს გააკეთა, როცა **დათო ცინდელიანი და პაატა ქარდავა ბათუმში** შუა ზღვაში დახვრიტა, ცხედრებს ფეხზე ბეტონის ნატეხი მოაბა და წყალში ჩაძირა!

ვარდების ბინძური რევოლუციით მოსული ნაცბანდის გარდა, საქართველოს არცერთ ხელისუფლებას არ შეუქმნია ადამიანების გაკულაკებისა და ცოცხლად გატყავების ისეთი სისტემა, როგორიც იყო დატერორებული ბიზნესმენების შუაღამისას მიყვანა ნოტარიუსის კანტორაში, სადაც მათ მთელი ცხოვრების ნაშრომ-ნაწვალების ერთ ლარად დათმობაზე აწერინებდნენ ხელს!

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, საქართველოში ძალოვანი სტრუქტურების მიერ ადამიანების ქუჩაში ხოცვა, პატიმრების წამება, ბიზნესისა და მედიის დატერორება, რეჟიმის პოლიტიკური მიზნებისათვის მართლმსაჯულების დაქვემდებარება, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ფეხქვეშ გათელვა, კერძო საკუთრების, სიცოცხლისა და ყველა სხვა ფუნდამენტური უფლების ხელყოფა არასოდეს გასულა ისეთ მასშტაბებზე, როგორსაც 18 წლის წინათ **ვარდების ბინძური რევოლუციით** მოსული სააკაშვილის მმართველობისას მიაღწია.

სწორედ ამიტომ იყო ბინძური 18 წლის წინათ მომხდარი ,,ვარდების რევოლუცია"!

სწორედ ამიტომ იყო ბინძური 18 წლის წინანდელი ვარდი, რომლითაც საქართველოში სააკაშვილის ეკლიანი რეჟიმი დამყარდა!

სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ 18 წლის წინათ საქართველოს მანამდე არნახული და არსმენილი ბოროტება დაატყდა თავს, რომელიც ახლა უკვე სრულწლოვანი გახდა!

ვარდების ბინძური რევოლუციით მოსული სააკაშვილის მმართველობა იყო წმინდა წყლის სახელმწიფო ტერორიზმი, რომლის ამოძირკვასაც ერთი დიდი ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია — **ქართული ,,ნიურნბერგის პროცესი"** და რეჟიმის სისტემური გასამართლება სჭირდებოდა, რაც ,,ქართული ოცნების" ხელისუფლებამ ვერ შეძლო და ამიტომაც არის, რომ დღეს, **ვარდების ბინძური რევოლუციის** 18 წლისთავზე, სააკაშვილის სისხლიანი ხროვა ქვეყანას კვლავ აჯანჯღარებს!

დიახ, ახლა უკვე სრულწლოვანი ბოროტების ადეპტები — **ვარდების ბინძური რევოლუციის** მიერ შობილი ტერორისტები — კვლავ ძალაუფლებისაკენ მიისწრაფვიან და ქვეყანას 9 წლის წინანდელ ჯოჯოხეთში დაბრუნებას უქადიან!

გამოუვათ?

განმეორდება ვარდების ბინძური რევოლუცია?

როგორც 2003 წლის 23 ნოემბერს, კვლავ ჩამოვა საქართველოში კრემლის სპეციალური ემისარი — რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ისევ გაუხსნის გზას ხელისუფლებისაკენ სააკაშვილის ბანდას?

არა, ეს არ და ვერ მოხდება, რადგან **ვარდების ბინძური რევოლუციიდან** 18 წლის შემდეგ ქართველმა ხალხმა უკვე იცის, ვინ არის სააკაშვილი და რა არის ნაციონალური მოძრაობა!

ასე რომ, სრულწლოვანი ბოროტება საქართველოში ვეღარასოდეს აღზევდება!

პირიქით, **ვარდების ბინძური რევოლუციიდან** 18 წლისთავზე სრულწლოვანი ბოროტება სრულად უნდა ამოიშანთოს და თუ ამას საქართველოს ხელისუფლება სამართლებრივი გზით არ გააკეთებს, მაშინ გააკეთებს ქართველი ხალხი, რომელსაც საკუთარი სიმართლე და სამართალი გააჩნია!

ჯაბა ხუბუა

,,ვარდების რევოლუციის" საკვანძო მომენტი – რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ ივანოვი თბილისში, რუსთაველის გამზირზე

კვირგვინოსნები

სანდრო ბრეგაძე
,,ქართული მარშის" ლიდერი

სააკაშვილი რევოლუციის მოსაწყობად ჩამოვიდა, მისი **მოთხოვნა** ვადამდელი არჩევნები და ხელისუფლების შეცვლა იყო, მაგრამ **მოთხოვნა არ შესრულდა!** როგორც კი დააპატიმრეს, **მოთხოვნა** იმ დღესვე შეარბილა — რევოლუცია დაივიწყა და მხოლოდ პატიმრობიდან გათავისუფლების **მოთხოვნას** აყენებდა, მაგრამ ეს **არ შესრულდა!** ცოტა ხანში **სააკაშვილმა** თავისი **მოთხოვნა** კიდევ უფრო ,,ჩამოალაბორანტა" და მხოლოდ სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანასღა **ითხოვდა,** მაგრამ ესეც **არ შესრულდა!** მოკლედ, დეგრადაცია თვალნათელია და ამას პოლიტიკური კრახი, კატასტროფა, სრული გაცამტვერება ჰქვია! ვერ გაქაჩა სააკაშვილმა, რადგან გულწრფელი არ იყო და **ვითომ თავგანწირვის აქტი — შიმშილობა ფარსი გახლდათ, მისი ცოტნე დადიანად გამოყვანის მცდელობა კი ,,მოდელირებული ქრონიკის" გაგრძელებაა!**

ამ ზღაპრის ბოლო და სააკაშვილის უკანასკნელი **თხოვნა** ასეთი იქნება — ,,ოღონდაც უკრაინაში გამიშვით და აქეთ ცხოვრებაში აღარ ვიზამ პირს!" **მას ამ ბოლო თხოვნას აუცილებლად შეუსრულებენ!**

,,ფეისბუქი"

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი



არცერთ მხარეს არ არიან კლასიკური გაგებით პოლიტიკოსები, ფიქრობენ, უკან დახევა შეიძლება, წაგებად ან სისუსტედ იქნას აღქმული. შორს ნუ მიდიან, **გაიხსენონ საკუთარი ქვეყნის მაგალითი, სულ ახლახან იყო, 90-იან წლებში სხვა კი არაფერი მომხდარა.**

,,ახალი თაობა"

გიგა ბოკერია
,,ევროპული საქართველოს" ლიდერი

საზოგადოებისა და ქვეყნის პრობლემების გადაჭრაში **არც პრეზიდენტისა** და **არც საპატრიარქოს** იმედი არ უნდა გვქონდეს.

,,ინტერპრესნიუსი"

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

ყველაფერი ცხადია!

ლუსტრაციის კანონი საჭირო აღარ არის!

მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა, მუდმივად გვესმის საუბრები იმის შესახებ, რომ ლუსტრაციის კანონის მიღება აუცილებელია.

შორს რომ არ წავიდეთ, „ასავალ-დასავალის" ფურცლებზე ჯერ კიდევ 20 წლის წინათ გამოქვეყნდა წერილი სათაურით — **„აანთეთ ლუსტრა, ბატონო ედუარდ!"** — რომლითაც შევარდნაძის ხელისუფლებას სწორედ **ლუსტრაციის კანონის** მიღებისაკენ მოვუწოდებდით.

ლუსტრაციის კანონის მიღებისაკენ სააკაშვილის ხელისუფლებისთვისაც არაერთხელ მოგვიწოდებია, თუმცა, ვიცოდით, რომ სააკაშვილი, რომელიც საბჭოთა „კაგებეს" საკურატორო სფეროში შემავალ უკრაინის სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა და ასევე „კაგებეს" კადრების სამჭედლოდ ცნობილ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტში სწავლობდა, **ლუსტრაციის კანონის მიმღები არ იყო.**

მოგეხსენებათ, **ლუსტრაციის კანონის** მთავარი დანიშნულება იმის დადგენაა, **ჰქონდათ თუ არა კავშირი კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელ რგოლებთან და საბჭოთა უშიშროების სამსახურთან პირებს, რომლებიც საპასუხისმგებლო სახელმწიფო თანამდებობებს იკავებენ?** სწორედ ამ მიზნით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, 1990-1993 წლებში, **ლუსტრაციის კანონი** აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში მიიღეს და, რაც მთავარია, აამოქმედეს. მაგალითად, უნგრეთში **ლუსტრაციის პროცესს** პარლამენტის მიერ შექმნილი და სამი მოსამართლისაგან შემდგარი სპეციალური კომიტეტი წარმართავს, კანონის მოქმედების პრინციპი კი ასეთია — **თუ დადასტურდება, რომ მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირი საბჭოთა ტოტალიტარულ რეჟიმთან თანამშრომლობდა, მას შეუძლია, თანამდებობა ნებაყოფლობით დატოვოს და ასეთ შემთხვევაში საიდუმლოს გაუმჟღავნებლობის გარანტიას აძლევენ, ხოლო, თუ ამას არ ისურვებს, თანამდებობას იძულებით დაატოვებინებენ და მაკომპრომეტირებელ მასალებსაც გამოუქვეყნებენ.**

საქართველოში **ლუსტრაციის კანონი** თავის დროზევე რომ მიეღოთ, რამდენიმე პერსონა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაშიც ვერ დაიკავებდა მაღალ თანამდებობას, შევარდნაძისა და სააკაშვილის ხელისუფლებებში კი ძალიან ბევრს მოუწევდა პოსტის ნებაყოფლობით ან იძულებით დატოვება. ის კი არა, შესაძლოა, **ლუსტრაციის კანონი** დღევანდელი ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელსაც შეხებოდა და, ალბათ, ამიტომაც არის, რომ მის მიღებაზე არც „ქართული ოცნების" პარლამენტი იწუხებს თავს!

თუმცა, საქართველოში ლუსტრაციის ისეთი გაცხოველებული პროცესია დაწყებული, ლუსტრაციის კანონის მიღება საჭირო აღარც არის!

თანაც, საქართველოში დაწყებული **ლუსტრაციის პროცესი** გაცილებით ფართომასშტაბიანია, ვიდრე ეს **ლუსტრაციის კანონის** არსებობის შემთხვევაში შეიძლებოდა, ყოფილიყო! დიახ, **ლუსტრაციის კანონი მხოლოდ სახელმწიფო თანამდებობაზე მომუშავე ან სახელმწიფო თანამდებობის მაძიებელ პირებს შეეხებოდა, თავისთავად დაწყებულმა ლუსტრაციის პროცესმა კი არამხოლოდ პოლიტიკური ველი, არამედ მედია, არასამთავრობო სპექტრი, სახელოვნებო სფერო, სამედიცინო სექტორი და, თქვენ წარმოიდგინეთ, სასულიერო წრეებიც კი მოიცვა.**

თუ **ლუსტრაციის კანონი** მხოლოდ იმ პირებს გამოავლენდა, რომლებსაც წარსულში საბჭოთა ტოტალიტარულ რეჟიმთან და მის უშიშროებასთან ჰქონდათ კავშირი, საქართველოში დაწყებულმა და სააკაშვილის დაპატიმრების შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურებულმა **ლუსტრაციის პროცესმა** ადამიანთა გაცილებით ფართო სპექტრი გამოავლინა და იმაზე გაცილებით დიდი საფრთხე გამოააშკარავა, ვიდრე კომპარტიასთან და „კაგებესთან" 40-50 წლის წინანდელი კავშირებია.

დიახ, საქართველოში თავისთავად მომხდარმა ლუსტრაციამ დაგვანახა, რომ ქვეყანაში არსებობენ ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მსახიობები, მომღერლები, მხატვრები, მწერლები, პოეტები, ექიმები და მეუფეები, რომლებიც მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის შემქმნელ ნაცმოძრაობას უჭერენ მხარს, ანუ თავიანთ პიროვნულ თუ კარიერულ რესურსს, პოპულარობასა და ავტორიტეტს იყენებენ იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში სადისტები და ჯალათები დაბრუნონ.

მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი ნაცრეჟიმის მომხრე მსახიობების, მომღერლების, მხატვრების, მწერლების, პოეტების, ექიმებისა და მეუფეების **ლუსტრაციის პროცესმა** დაჩქარებული და გაფართოებული სახე განსაკუთრებით მას შემდეგ მიიღო, რაც მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის მთავარი შემოქმედი მიხეილ სააკაშვილი ციხეში აღმოჩნდა. დიახ, **ნაცბელადის დაპატიმრების კვალდაკვალ, საკუთარი ნაცობა, ანუ სადისტებისა და ჯალათების გულშემატკივრობა ბევრმა ისეთმა ცნობილმა ადამიანმა თუ ე.წ. ცნობადმა სახემ გამოავლინა, რომელიც მანამდე თავს იკავებდა, ღიად და აშკარად დაეჭირა მხარი სანდრო გირგვლიანის, ბუტა რობაქიძის, ზურა ვაზაგაშვილის, გიორგი გამცემლიძის, გურამ შარაძის, სერგო თეთრაძის, როინ შავაძის, გია კრიალაშვილის, დათო ცინდელიანის, პაატა ქარდავას, ნიკა კვინტრაძის, სულიკო ასათიანისა და სხვა უდანაშაულო ადამიანების მკვლელებისათვის!**

ქართული კინემატოგრაფის, თეატრის, ესტრადის, მწერლობის, მედიცინისა და ეკლესიის იმ წარმომადგენლებმა, რომლებიც მანამდე მეტ-ნაკლებად მაინც ახერხებდნენ, რომ შეენიღბათ თავიანთი სადომაზოხისტური ოცნება კოლექტიური მეგის ქარდავას, კოლექტიური კოხტა კოდუას, კოლექტიური თემურ უბირიას, კოლექტიური ალექსანდრე მუხაძისა და სხვა მწამებელ-გამაუპატიურებელთა ხელისუფლებაში დაბრუნების შესახებ, **სააკაშვილის დაპატიმრების შემდეგ ნიღბები ჩამოიხსნეს და აღარ ან ვეღარ მალავენ, რომ ქვეყნის სისხლიან, სამარცხვინო წარსულში დაბრუნება სურთ!**

ჰოდა, ამაზე დიდი **ლუსტრაცია** რაღა გვინდა?

ამაზე უფრო ეფექტიანად რომელ **ლუსტრაციის კანონს** უნდა ემუშავა?

ცხადია, რამდენიმე ათწლეულის წინათ საბჭოთა „კაგებეში" მომუშავე თუ მასთან მოთანამშრომლე თანამდებობის პირები, რომლებიც **ლუსტრაციის კანონს** უნდა გამოევლინა, ქართული სახელმწიფოსათვის გაცილებით ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენენ, ვიდრე სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის, ანუ მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების მხარდამჭერი ე.წ. ცნობადი სახეები, რომლებიც თავისთავადმა **ლუსტრაციის პროცესმა** გამოააშკარავა!

საბჭოთა „კაგებეს" ვერცერთი ყოფილი თანამშრომელი თუ აგენტი საქართველოს აწმყოსა და მომავალს ისე ვერ ავნებს, როგორც მსახიობი, რეჟისორი, მუსიკოსი, მხატვარი, მწერალი, ექიმი თუ მიტროპოლიტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებაში კოლექტიური მეგის ქარდავას დასაბრუნებლად იბრძვის!

ამდენად, საქართველოში **ლუსტრაციის კანონის** მიღება აღარც არის საჭირო!

საქართველოში ყველაზე დიდი ლუსტრაცია **ლუსტრაციის კანონის მიუღებლად** მოხდა!

ჯაბა ხუბუა

საქართველოში ყველაზე დიდი ლუსტრაცია ლუსტრაციის კანონის მიუღებლად მოხდა!

კვირგვინოსნები

კობა არაბული
მწერალი



ჩვენ უფლებააყრილი ერი ვართ და კანონთა აღსრულების ნებასაც არ გვაძლევენ! **ჩვენ** იარაღდაყრილი ერი ვართ, შიშველი ხელებით ვდგავართ ღმერთის წინაშე და სულში არსებულ „ღმერთსაც გვიკლავენ"! **ჩვენ** ალყაში მოქცეული ერი ვართ, არა ოდენ გარე მტრისაგან, არამედ შიგნიდან ციხის გამტეხლებით, მოღალატეებით და გამცემებით გარშემორტყმული.

არც ერთ მათგანს, დღეს რომ „ლიანდაგებზე უწვებიან" სახელმწიფოს — **მელია-ხოშტარიებს** და მისთანებს, არც ერთ მათგანს არ გააჭაჭანებდა დავით აღმაშენებელი — ან დილეგში ჩაყრიდა, ან გააძევებდა ქვეყნიდან. ჩვენ კი ვდგავართ და ვუცდით, როდის დაამხობენ ქვეყანას ეს შხამიანი გიენები.

„საერთო გაზეთი"

ვახტანგ ხარჩილავა
პუბლიცისტი, პოეტი

მტერზე უარესი მტრის, ნაცმოძრაობის, შესაჩერებლად სხვა გზა და სხვა ხერხი არ არსებობს, გარდა ერთისა: **ნაცმოძრაობას არალეგალური და ფინანსური წყაროები, განსაკუთრებით კი შავი ფულის მძლავრი ნაკადი, უნდა გადაეკეტოს,** რომლითაც ნაცმოძრაობა საზრდოობს და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს წლებია, ახორციელებს. სანამ შავი ფულის ინიექცია დაუბრკოლებლად მიედინება ნაცმოძრაობის ძარღვებში, საქართველოს შავი ღამე კიდევ დიდხანს ვერ გაუთენდება.

„საერთო გაზეთი"

ირაკლი გოგავა
ანალიტიკოსი

დააბრუნებინეთ **სააკაშვილს** ნაძარცვი ღიად, გამჭვირვალედ და შარშანდელი თოვლივით გაქრება ის ქართული სინამდვილიდან, მთელ თავის კრიმინალურ ქსელთან ერთად!

„საქართველოს რესპუბლიკა"

თავიდანვე გარკვევით და ცხადად უნდა ითქვას, რომ სისხლიანი და ბინძური კინო, რომლის ნახვასაც სააკაშვილის ხროვა აგერ უკვე რა ხანია, გვაიძულებს, ქართველებს ერთხელ უკვე ნანახი გაქვს, როცა 1991 წლის 2 სექტემბერს საქართველოს ნგრევა და ქვეყნის ჩარხის უკუღმა ტრიალი სწორედ „კინოს სახლთან“ დაიწყო.



ეს კინო ჩვენ უკვე ნანახი გვაქვს «კინოს სახლთან!»

არსებობს ასეთი დიდებული კაცი — გენერალი **ალექსანდრე მიქაბერიძე,** რომელიც ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის დროს თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსი იყო. სწორედ გენერალი მიქაბერიძე გაგზავნა ზვიად გამსახურდიამ **გიორგი ჭანტურიასთან** წინა დღით, 1991 წლის 1 სექტემბერს — ამერიკელი კონგრესმენები გვყავს სტუმრად მისტერ სემ გიბონსის ხელმძღვანელობით, ვაშინგტონის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი წყდება და ქვეყანას ნუ ავრევთო!

ჭანტურიამ გენერალ მიქაბერიძეს მოუსმინა და ყინჩად გამოუცხადა — **თუ ხვალ პოლიცია ჩვენი საორშაბათო მიტინგის ჩაშლას შეეცდება, პოლიციას დავარბევთო!**

მართლაც დაარბიეს... ვიღაცამ გაისროლა კიდეც... **„ედეპეშნიკებსა“ თუ „კაგებეშნიკებს“ „კინოს სახლში“ წინასწარ ჰქონდათ მომარაგებული რიყის ქვები, რომელიც „ომონელებს“ დაუშინეს.** როგორც ამბობენ, ყველაზე დიდი ქვა წყეულ **კაკოია გოგოხიძეს** ეჭირა ხელში... მერე, ყველაფერი რომ დასრულდა, რესტორან „სამადლოში“ დიდი ქეიფი „აიწია“, სადაც **სარიშვილი** და **ჭანტურია** დოლ-გარმონზე ცეკვავდნენ — აქაოდა, ედუარდ ბაბუა მოსკოვში პრესკონფერენციებს დაგვიფინანსებს, რადგან მისი დავალება უნაკლოდ შევასრულეთ და საქართველო ავაყროლეთო!

საქართველოს ასაყროლებლად ძალიან ირჯებოდა ცნობილი ფილოსოფოსი **მერაბ მამარდაშვილიც.** ასე, მაგალითად, 1991 წელს გავლენიანმა ფრანგულმა გაზეთმა „მონდმა“ ზვიად გამსახურდია „ფაშისტად“ გამოაცხადა და დაწერა, რომ თითქოს მან ოსებს ერთ შვილზე მეტის გაჩენა აუკრძალა! გადატრიალების შემდეგ, როცა ქალბატონი **მედეა თუშმალიშვილი** „მონდის“ რედაქტორს მიუვარდა და ყელში სწვდა — ეს სიბინძურე რის საფუძველზე დაწერეთო? — რედაქტორმა ხელები გაასავსავა — არ გვეგონა, თუ ისეთი კაცი, როგორიც მუსიე **მერაბ მამარდაშვილი** იყო, ასეთ ტყუილს იკადრებდა და შეცდომაში შეგვიყვანდაო!

1992 წლის 2 სექტემბრის მიტინგი თბილისში, „კინოს სახლთან“

აი, ასე ებრძოდნენ ნაძირალები ზვიად გამსახურდიას, რომლის სიძულვილსაც საქართველო გადააყოლეს! იგივე ხალხი იბრძვის დღესაც...

სააკაშვილს უნდა, სწორედ ამ ბინძურ და სისხლიან **კინოს** ისევ გვაყურებინოს! არადა, როგორც გითხარით, ჩვენ **ეს კინო უკვე ნანახი გვაქვს...**

სააკაშვილის ნაცსექტის ტაქტიკა ზუსტად იმეორებს იმ ღალატის ისტორიას, რომელიც **გიორგი ჭანტურიამ და მისმა ეროვნულ-დემოკრატიულმა პარტიამ** მეოცე საუკუნის 90-იანი წლების გარიჟრაჟზე დაწერეს. **ნაცსექტა მოქმედებს ზუსტად იმ პრინციპით, რომელიც საქართველოს მირონცხებული და წამებული პრეზიდენტის წინააღმდეგ მებრძოლი მოღალატეებისა თუ გზას აცდენილების ერთ-ერთმა ტიპურმა წარმომადგენელმა ასე ჩამოაყალიბა — „ჩვენ ისე უნდა გავამწაროთ ქართველი ერი, რომ მან იარაღს მოჰკიდოს ხელი და თავად დაამხოს ზვიად გამსახურდია!“**

თუ ვინ იყო ამ სიტყვების ავტორი, საქართველოს უახლეს ისტორიას ზუსტად ახსოვს! ძვირფასო მკითხველო, ცხადია, თქვენმა მონა-მორჩილმაც იცის ამ კაცის ვინაობა... მაგრამ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ამ პიროვნების გვარ-სახელს შვიდ ბრუნვაში არ ვატრიალებ, ის გახლავთ, რომ მან საქართველოსა და მისი პირველი პრეზიდენტის წინაშე ჩადენილი საშინელი დანაშაული ცხარე ცრემლებით მოინანია და აღიარა, რომ, ვინც ზვიად გამსახურდიას უმტრო, ნებსით თუ უნებლიეთ, საქართველოსაც გამოუთხარა ძირი.

რასაც ამ დღეებში ნაცსექტა სჩადის — **200-300-კაციანი „შპანის“ მიერ გზების ჩახერგვის მცდელობა, ქალაქში სატრანსპორტო კოლაფსის შექმნა, მოსახლეობაში ქაოსის, პანიკისა და შიშის დათესვა და პოლიციასთან ხელჩართული ჩხუბისა და დაპირისპირების პროვოცირება —** სულ გიორგი ჭანტურიასა და მისი „ედპ“-ს „ბრძოლის“ მეთოდებია. დღეს ჭანტურია ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ, როგორც ჩანს, **სააკაშვილმა და მისმა რაიხსმარშლებმა კრემლის აგენტ სუტკნეინა ირინა სარიშვილთან საფუძვლიანი ტრენინგკურსები გაიარეს და ზუსტად იციან, თუ როგორ უნდა არიონ და დააქციონ ქვეყანა.**

სარიშვილს, როგორც „კაგებეშნიკს“, „ასავალ-დასავალის“ 2021 წლის 10 იანვრის ნომერში საგანგებოდ დაადო ხელი ცნობილმა პუბლიცისტმა ირაკლი კაკაბაძემ, რომელმაც განაცხადა — **„ზვიადმა მაჩვენა მერაბ კოსტავას მიერ მისთვის მიწერილი ბოლო წერილი, სადაც ეუბნებოდა — ყველას უნდა შევურიგდეთ, მაგრამ ირინა სარიშვილი ნამდვილად „სუკის“ აგენტია!“**

წყეულმა აღა-მაჰმად-ხანმა თბილისი რომ გადაბუგა, მერე თავისი სარდალი **ქალბალი-ხანი** გაგზავნა სვეტიცხოვლის დასანგრევად. ქალბალი-ხანმა მეფეთა საძვალე და ამდენი სიწმინდე რომ ნახა, მოინუსხა, მასში სინდისმა და ვაჟკაცობამ იფეთქა, ველურ ყიზილბაშებს წინ გადაუდგა, სვეტიცხოვლის აოხრების უფლება არავის მისცა და განაცხადა — ეს ტაძარი ქართველების ყველაზე დიდი სიწმინდეა და არ შეიძლება, ერს, თუნდაც დამარცხებულს, ის შეუბღალო და წარუწყმიდო, რაც მისთვის ყველაზე ძვირფასიაო!

გარყვნილმა და წყეულმა სააკაშვილმა ქართველ ერს ის აკადრა, რაც როდიონოვსაც არ უკადრებია, მაგრამ 1659 წელს ყიზილბაშებმა იკადრეს და შუამთის ტყეში ერთი საცოდავი ქართველი მღვდელი გააუპატიურეს. სწორედ ამ სიბილწეს მოჰყვა ბახტრიონის აჯანყება და ირანელების მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა, როცა მთელი კახეთი და თუშ-ფშავ-ხევსურეთი ფეხზე დადგა.

უკანასკნელ ხანს გავრცელებული ციხის კადრები, რომელსაც გარყვნილი სააკაშვილის ზონდერგამაუპატიურებლები და მწამებლები უკრაინაში მალავდნენ, კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ეს ბნელი ძალა ხელისუფლებაში მოსაბრუნებლად ისევე წამსვლელია ყველაფერზე, როგორც ისინი, 1991 წლის შემოდგომაზე ტელევიზიის კიბეზე რომ წამოგორდნენ და ქვეყანა დააქციეს. ამიტომაა, რომ სწორედ იგივე ხალხი ებრძვის დღეს საქართველოს, მაგრამ არა ტელევიზიის კიბიდან, არამედ ტელევიზიებიდან...

აი, მაგალითად, თვითგამოცხადებული ჟურნალისტი **ელისტრაკო კილაძე, რომელიც მაშინ, იმ წყეულ და არეულ დროს, ქუთაისიდან საგანგებოდ ჩამოსული, კიტოვანის გვარდიელებთან ერთად სწორედ ტელევიზიის კიბეზე იყო წამოპლაკული და საქართველოში „ზვიად გამსახურდიას დიქტატურას“ აპროტესტებდა, დღეს, გვარამია ნახევარქათამასა და „ჭუტავიზიის“ ეთერებშია გამოფენილი და მამუკა ხაზარაძის ტუალეტივით ყარს!** ერთი სიტყვით, ვინც მაშინ ტელევიზიის კიბეზე იჯდა, ახლა ტელევიზიებში გადმოჯდა და იქიდან ებრძვის საქართველოს!

კიდევ ერთხელ მოგმართავთ: **ქართველებო, ეს კინო ნანახი გვაქვს და დიდი ალექსანდრე ყაზბეგისა არ იყოს, ქვეყანა არ გავაცინოთ!**

1991 წლის 2 სექტემბერი რომ ისევ 1991 წლის 22 დეკემბრად არ გვექცეს და ქვეყანა თავზე არ დაგვემხოს, ჩემი მოკრძალებული აზრით, ერთი რამ არის გასაკეთებელი — **სააკაშვილთან ცოდვების მოსანანიებლად ნაცრეჟიმის 35-ლარიანი გამაუპატიურებელი თემურ უბირია უნდა შეუშვან, ხოლო ამ საუბარს აუცილებლად უნდა დაესწროს კუმურდოელი მიტროპოლიტი მეუფე ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი, რომელმაც ხბოს ღვიძლით გამძღარი ნაპრეზიდენტალი ნამარხულევად გამოაცხადა და აზიარა!**

ვერ გეტყვით, რით და როგორ დასრულდება ეს შეხვედრა, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ **სააკაშვილი გადატრიალების ხალისს უსათუოდ დაკარგავს!**

დიტო ჩუბინიძე

როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ 2 სექტემბერი ისევ 22 დეკემბრად არ გვექცეს?

კვირგვინოსნები

ლევან ცუცქირიძე
პარტია „მოქალაქეების“ ლიდერი

თუ **პუტინის** მთავარი მიზანი **სააკაშვილის** განადგურებაა, რატომ უჭირს საკითხის გადაწყვეტა? **ლეხ კაჩინსკის** წირვა გამოუყვანა, **ალექსეი ნავალნი** მთელი მსოფლიოს თვალწინ „ნოვიჩოკით“ მოწამლა, სკრიპალებს დედა უტირა, **ლიტვინენკოს** საავადმყოფოს ლოგინზე ამოხადა სული, მულტიმილიარდერი **ბერეზოვსკი** მიწიდან ამოთხარა და მოსპო, კიდევ რამდენი ჩამოვთვალო. რა ისეთი განუმეორებელი სუპერძალა აქვს საქართველოს ექსპრეზიდენტს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ ადამიანებზე ძლიერი და განსაკუთრებულია?

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ინგა გრიგოლია

ბოლოს ყველას აპატია მიშას გარდა. ამბობდა, რომ მას ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ჰქონდა ქვეყნის წინაშე და არ ეპატიებოდა. ამბობდა, მე არაფერი მინდა, მაგრამ **ნეტავ, თავის ზურგზე გამოსცადოს თავისი ციხეში ყოფნა, თავისი სასამართლო და თავისი მიღებული კანონებიო**. ახლა რომ ვუყურებ მიმდინარე ამბებს, სულ კობას სიტყვები მაქვს ყურში.

„სარკე“

თინა ხიდაშელი
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

ახლა ქართულ პოლიტიკაში ამინდის შემქმნელი „ნაცმოძრაობა“ კი არა, **სააკაშვილია** და თუ უფრო ჩაუღრმავდებით, „ოცნებაა“ იმ ამინდის შემქმნელი, რომელიც **სააკაშვილს** გმირად აქცევს. ეს არის ქვეყანა, სადაც სასამართლო რეფორმა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების მიწურულს დაიწყო, როდესაც **სააკაშვილი** იუსტიციის მინისტრი იყო 2000-ან წლებში, მისი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, მან რეფორმების ის მიღწევა უკან დაატრიალა და მივიღეთ პოლიტიკური მართლმსაჯულება, რომელიც იდეალურად გადაიბარა ახლანდელმა ხელისუფლებამ.

„კვირის პალიტრა“

საქართველოში 8 წლის შემდეგ მალულად დაბრუნებული ნაციონალების ბელადი გლდანის ციხის საავადმყოფოდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს, მისი მიმდევრები კი ე.წ. ვარდების რევოლუციის მე-18 წლისთავზე მიწას ადებენ ყურს — აქაოდა, ახალი რევოლუციის გუგუნი გავიგონოთო! გამოუვათ თუ არა ამჯერად რევოლუცია ნაცებს, რა პოლიტიკურ სპექტაკლს თამაშობს სააკაშვილი და რამდენად სწორად რეაგირებს ამჟამინდელი ხელისუფლება ნაცოპოზიციის მორიგ ავანტიურაზე? ამ და სხვა თემებზე საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი ვალერი ხაბურძანია გვესაუბრება:



ვალერი ხაბურძანია:

სააკაშვილს ერთ რამეს ვეტყოდი –

მიიღე ის სასჯელი, რაც უკვე გერგო და რაც აწი შეიძლება, გერგოს! როგორც შენმა ნათლულმა — კობა დავითაშვილის ვაჟმა გირჩია, მოინანიე ყველაფერი!

— დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში ის პოლიტიკური ძალა იმყოფება, რომელიც **მიხეილ სააკაშვილს** სამართლიანად მიიჩნევს ქვეყნის საფრთხედ და სწორედ ამიტომაც არის იგი იქ, სადაც უნდა იყოს — ციხეში!

— მაგრამ, როგორც ამბობენ, ის ამ ქვეყნის პრეზიდენტი იყო და განსაკუთრებულ პატივისცემას იმსახურებს!

— მაჩვენეთ რომელიმე კანონი, კოდექსი ან პენიტენციურ სისტემასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები, სადაც წერია, რომ მსჯავრდებულ ყოფილ პრეზიდენტს ინდულგენციები ეკუთვნის! ასეთ რამეს ვერსად იპოვით! **საერთოდ, სააკაშვილისადმი რა პატივისცემაზეა საუბარი, როცა მან შეგნებულად დათმო ყველაზე ღირებული რამ — საქართველოს მოქალაქეობა?!** მე, ვალერი ხაბურძანია, რომელიც წლების განმავლობაში მოსკოვში ვცხოვრობდი, დიდხანს ვამბობდი უარს რუსეთის მოქალაქეობის მიღებაზე, რადგან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა არ მინდოდა. სააკაშვილმა შეგნებულად თქვა უარი საქართველოს მოქალაქეობაზე, კანონის დარღვევით, მალულად შემოიპარა ქვეყანაში და, საერთოდ, რაზე ვსაუბრობთ? **სააკაშვილი მეგი გოცირიძისნაირი ტიპებისთვის არის არაჩვეულებრივი, პოლიტიკური პატიმარი, თორემ ქვეყნისა და კანონისთვის ერთი ჩვეულებრივი, რიგითი მსჯავრდებულია!**

ერთი ფაქტი მახსენდება: „ვარდების რევოლუცია“ სულ ახალი მომხდარი იყო, როცა ჩემთან სამინისტროში **ლაშა ბულაძე, ლევან რამიშვილი, რატი ამაღლობელი** და რამდენიმე მათი მეგობარი მოვიდა, რომლებიც მიმდინარე თემებზე აღტყინებულები საუბრობდნენ და ლევან რამიშვილმა მკითხა — შეძლებთ თუ არა **სულხან მოლაშვილის** დაჭერასო?

— რა უპასუხეთ?

— გაკვირვება ვერ დავფარე — ეს მოთხოვნაა თუ რა ხდება, როგორ უნდა დავიჭირო ადამიანი, როცა კანონი არ დაურღვევია, თუ არ მოიშორებთ ამ რევოლუციურ აღტყინებას, ქვეყნისთვისაც და თქვენთვისაც ძალიან ცუდი იქნება-მეთქი! მათი გადასახედიდან მე მაშინ პოზიტიური ფიგურა ვიყავი, რადგან ხალხის მხარეს დავდექი და არ გავისროლე, სინამდვილეში კი ქვეყნის მხარეს დავდექი და ახლაც ვფიქრობ, რომ სწორად მოვიქეცი.

— სააკაშვილი ციხის საავადმყოფოდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს და შიმშილობაც შეწყვიტა!

— **სააკაშვილმა** დაპატიმრების დღიდანვე შიმშილობა იმიტომ გამოაცხადა, რომ საავადმყოფოში გადაეყვანათ? განა იმიტომ არ შიმშილობდა, რომ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევდა? ახლა რატომ შეწყვიტა შიმშილობა, აღარ ფიქრობს, რომ უდანაშაულოა და ციხეში ტყუილად ზის?

სააკაშვილისაგან განსხვავებით, **ელენე ხოშტარია** გულწრფელად შიმშილობდა, მაგრამ რისთვის? ნორმალურია, ოთხი შვილის დედა სააკაშვილისათვის თავს რომ იკლავდა?! ეს უკვე გულუბრყვილობა კი არა, მავნებლობაა! **ხოშტარიას ანტირუსული პოზა რომ უჭირავს და პოზნერს რესტორანში უვარდება, იმას რატომ არ უსვამს ხაზს, რომ მამამისმა ინსტიტუტი მოსკოვში დაამთავრებინა?**

— სააკაშვილისადმი სოლიდარობის ნიშნად პაატა ბურჭულაძეც შიმშილობდა!

— **პაატა ბურჭულაძე** რუსულ სახელოვნებო და პოლიტიკურ წრეებში იმდენად მიღებული ფიგურაა, რომ სააკაშვილისადმი გამოხატული მხარდაჭერის გამო იგი რუსეთში არავის დაუგმია!

ბუბა კიკაბიძეც ძალიან კარგად გრძნობდა თავს რუსეთში! ახლა რომ ამბობს — რუსეთი ოკუპანტიაო, მაშინ რა უნდოდა ოკუპანტ ქვეყანაში, რატომ ცხოვრობდა და საქმიანობდა მოსკოვში? რატომ იღებდა წილებს გიორგი დანელიას ცნობილი ფილმების სახელწოდების მქონე რესტორნებიდან? საქმე იმაშია, რომ **ბუბა კიკაბიძემ რუსეთის ხელისუფლებისაგან რაღაც მოითხოვა, ვერ მისცეს, გაბრაზდა და ამის გამო წამოვიდა მოსკოვიდან.** სამაგიეროდ, ახლა სააკაშვილის გამო ზელენსკის ეახლა და უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა. არადა, დარწმუნებული ვარ, უკრაინის პრეზიდენტს სააკაშვილის საკითხზე ღარიბაშვილთან დარეკვა ნამდვილად არ ენდომებოდა.

— რატომ ფიქრობთ ასე?

— სააკაშვილი უკრაინაშიც ყველას ყელში ჰყავს ამოსული, მათ შორის, ზელენსკისაც, რომელმაც იცის, რომ სააკაშვილი მისთვის საფრთხეს წარმოადგენს.

მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილს უკრაინაშიც აღარ დაედგომებოდა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ იგი შეცდომაში შეიყვანეს, დაარწმუნეს, თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ჩამოშლილი იყო და მის დაპატიმრებას ვერ შეძლებდა, ხალხი კი ფიანდაზებით დახვდებოდა. **სააკაშვილის გათვლით, მისი ახალი მეუღლე ლიზა იასკოც ისწავლიდა ქართულად ორ სიტყვას, მერე მეგრულად ჩონგურზეც დაამღერებდა და ეს ყველაფერი 23 ნოემბრისთვის ნაცების ხელისუფლებაში მოსვლით დაგვირგვინდებოდა.**

— როგორ ფიქრობთ, რევოლუციის საფრთხე რეალურია?

— „ვარდების რევოლუციის“ გამეორებას და სააკაშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნებას ქართველი ხალხი არ დაუშვებს, თუმცა, ნაცმოძრაობისაგან ყველანაირი პროვოკაცია მოსალოდნელია. არც იმას გამოვრიცხავ, რომ მასების ქუჩაში გამოსაყვანად ნაცებმა ვინმეს ლიკვიდაცია მოახდინონ! ოღონდ ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ და ყველაფერზე ხელს მოაწერენ, ამიტომ „ქართულ ოცნებას“ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს!

— როგორც უშიშროების ყოფილი მინისტრი, რას ურჩევდით ხელისუფლებას?

— უფრო მეტად კრეატიულები და აქტიურები უნდა იყვნენ, თავის მართლების რეჟიმში არ უნდა ჩადგნენ და უცხოელების ჭკუაზე არ უნდა იარონ! **როგორ გგონიათ, რას აკეთებდა გიგა ბოკერია მთელი თავისი ჩინოვნიკური ცხოვრების მანძილზე? საზღვარგარეთ ჩემოდნით დადიოდა და ქრთამებს არიგებდა, რასაც იქ ლობიზმი ჰქვია! ახლა ამ ხელისუფლებამაც იგივე უნდა გააკეთოს და დასავლეთში საკუთარი ლობისტური ჯგუფები გაიჩინოს!**

კარგია **ღარიბაშვილის** სიხისტე, რამაც ერთი პერიოდი დადებითი როლიც ითამაშა, მაგრამ დღეს უკვე ამის დრო აღარ არის, საქმეა საჭირო, მხოლოდ განცხადებებით ეს ხელისუფლება ფონს ვეღარ გავა.

— პატიმარ სააკაშვილს არაფერს ეტყოდით?

— სააკაშვილს ერთ რამეს ვეტყოდი — **მიიღე ის სასჯელი, რაც უკვე გერგო და რაც აწი შეიძლება, გერგოს! როგორც შენმა ნათლულმა — კობა დავითაშვილის ვაჟმა გირჩია, მოინანიე ყველაფერი!** აი, ამის შემდეგ შეიძლება ფიქრი შენს შეწყალებაზე, რათა საპრეზიდენტო მემუარები წერო უკრაინაში ან საქართველოში!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

ლევან რამიშვილი, ლაშა ბულაძე, რატი ამაღლობელი

„ვარდების რევოლუცია“ სულ ახალი მომხდარი იყო, როცა ჩემთან სამინისტროში ლაშა ბულაძე, ლევან რამიშვილი, რატი ამაღლობელი და რამდენიმე მათი მეგობარი მოვიდა...

ლევან რამიშვილმა მკითხა - შეძლებთ თუ არა სულხან მოლაშვილის დაჭერასო?“

კვირგვინოსნები

გია ვოლსკი
„ქართული ოცნების“ დეპუტატი

შიმშილობა, აქციები — ეს არის ყველაფერი შანტაჟი, რომელიც მიმართულია არა რომელიმე პარტიის ან თუნდაც ხელისუფლების, არამედ საქართველოს წინააღმდეგ.

„ახალი თაობა“

ზურაბ ჯაფარიძე
„გირჩი — მეტი თავისუფლების“ ლიდერი

ჩვენი გეგმა არის მუდმივი პროტესტი და ხელის შეშლა. „გირჩი“ ვფიქრობთ, რომ პროტესტი უნდა იყოს მიმართული პარალიზებისაკენ, საბოტაჟისკენ და რესურსების გამოცლისკენ „ქართული ოცნებისთვის“.

„ახალი თაობა“

თამარ ჩხეიძე
ყოფილი დეპუტატი

მიხეილ სააკაშვილს წამებით კლავენ. მივმართავ **ჯო ბაიდენს,** რომელიც იცნობს სააკაშვილს, მიიღოს ზომები მისი გადარჩენისათვის.

„ახალი თაობა“

დავით ბაქრაძე
დამოუკიდებელი პარლამენტარი

სასამართლოს დამოუკიდებლობა იყო დიდი ჩავარდნა ჩვენი ხელისუფლების დროს, თუმცა, ეს პრობლემა დღეს კი არ მოგვარდა, პირიქით, გაუარესდა.

„რეზონანსი“

ჯამბულ გამცემლიძე:

ნეტავი, სააკაშვილი სადმე შემახვედრა – ყველა საშუალებით შევეცდები, ჩავაძაღლო და მერე საქართველო სამუდამოდ დაისვენებს!



სისხლიანი რეჟიმის შემქმნელს ადამიანების წამების წამქეზებელს და ქვეყანაში ნომერ პირველ ჯალათს, პატიმარ მიხეილ სააკაშვილს სხვა პატიმრების მხრიდან მის მიმართ გინების მოსმენა არ სიამოვნებს. მისი მომხრეები კი უფრო შორს მიდიან, ჯალათის გათავისუფლებას და ხელისუფლებაში დაბრუნებასაც ითხოვენ, რათა ქუჩებში უდანაშაულო ადამიანების სისხლისღვრა გააგრძელონ. ერთი წუთით დავუშვათ, რომ სააკაშვილი მართლაც გათავისუფლდა — შეძლებს კი თბილისის ქუჩებში თავისუფლად გადაადგილებას? — სააკაშვილი მტერი კი არა, მტერზე უარესია! — ***ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი რეჟიმისგან შვილმოკლულმა მამამ ჯამბულ გამცემლიძემ:***

— ჩვეულებრივ მტერს ერთს ამოარტყამ ნიკაპში და ასწავლი ჭკუას! ეს ნაგავი კი არ ჩერდება, არ ისვენებს! ან რა ამხელა ეშმაკეული ენერგია აქვს, რომ ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მიზნით ათას ხრიკს იგონებს და არც მისგან შეწუხებულ მოსახლეობას აძლევს მოსვენებას. წინ და უკან დაწანწალებს მაგისი მომხრეების სექტა და თვითონაც არ იციან, რას ითხოვენ!

— ამბობენ, რომ ხელისუფლება პატიმარ სააკაშვილს ცუდად ექცევა.

— ხელისუფლების მიმართ მეც მაქვს პრეტენზია, თუმცა, ამ სატანას და სატანის ნაშობს ძალიან ლოიალურად ექცევიან! რით არის სააკაშვილი სხვა პატიმრებზე მეტი, რომ სხვა ტუსაღებისაგან განსხვავებით, მასთან დღეში უამრავი ნათესავი, ახლობელი, ადვოკატი და რამდენიმე ცოლი შედის?! განა რა აქვთ სალაპარაკო? რატომ ვერ შეიგნო, რომ დამნაშავეა და სასჯელი უნდა მოიხადოს? ძალიან გამკვირვებია მისი სექტის წევრებისა და პირადი ექიმის ურთიერთსაპირისპირო განცხადებები, რომელიც პერიოდულად აცხადებს, რომ მიშა უკანასკნელ დღეშია, მაგრამ დღეები გადის და მაინც ცოცხალი რჩება! განა როდემდე უნდა აყარონ ნაცარი ხალხს!

ანდა, სააკაშვილის გარდა ნუთუ ციხეში სხვა არავინ ზის, არავის უჭირს, რომ მარტო ამაზე იყოს აქცენტები? დაბეჯითებით გეუბნებით და პირდაპირ ასე დაწერეთ: **საქართველოს ციხე-კოლონიებში ამჟამად არ არსებობს არცერთი პატიმარი, უვადო პატიმრების ჩათვლით, რომელსაც სააკაშვილზე მეტი დანაშაული ჰქონდეს ჩადენილი!** თანაც, არ არსებობს დანაშაული, რაც სააკაშვილს არ ჰქონდეს ჩადენილი!

ჩვენ, შვილმოკლულ მშობლებს, უტიფრად „დაზარალებულებს“ გვეძახიან...

ჩვენ დაზარალებულები კი არა, დაქცეულები ვართ! ესენი კი უტიფრად გაიძახიან, უნდა გადავარჩინოთ იმ კაცის სიცოცხლე, რომელმაც ჯამბულ გამცემლიძეს შვილი მოუკლაო!

— ნუთუ კაცობრიობისთვის და საქართველოსთვის ასეთი მნიშვნელოვანია სააკაშვილის სიცოცხლე?

— მაგის სიცოცხლესაც თუ სიცოცხლე ჰქვია... **ჩემი ნება რომ იყოს, ვოლიერში ჩავსვამდი და მთელ მსოფლიოს ვაჩვენებდი არსებას, რომელმაც თავისი უბადრუკი სიცოცხლის განმავლობაში საკუთარი ხალხის წინაშე ყველანაირი დანაშაული ჩაიდინა, რაცკი კაცობრიობის ისტორიას სმენია!** იგი ციხიდან კი არ უნდა გამოუშვან, სამაგალითოდ უნდა ჩაალპონ სატუსაღოში, რათა ყველას გაუქრეს სურვილი და მიზანი, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში რაიმე დანაშაული ჩაიდინოს.

მე ვერ დავმშვიდდები, ვიდრე ჩემი, რობაქიძეების, გირგვლიანების და სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დახოცილი სხვა უამრავი ადამიანის ოჯახებისათვის სამართლიანობა არ იზეიმებს, რაც, უპირველეს ყოვლისა, ამ სისხლიანი მანიაკის — სააკაშვილის დასჯას გულისხმობს! სამართლიანობას აღდგენა კი არა, დამკვიდრება სჭირდება! ის ხალხი, ვინც რეჟიმის დროს დანაშაულებს სჩადიოდა, არამცთუ სასჯელს იხდის, დღემდე თანამდებობაზეა. **აგერ, დახვრეტილი გენერლის გია კრიალაშვილის და პირდაპირ ადებს ხელს მისი ძმის მკვლელს, რომელიც დღემდე ძალიან მაღალ თანამდებობაზე იმყოფება!** გირგვლიანის მკვლელობაში ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე, ვანო მერაბიშვილის ცოლი — ნუთუ საბრალდებო სკამზე არ უნდა დაესვა მართლმსაჯულებას? ჩემი გიორგის მკვლელის დამცველი დღეს აჭარის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა და ხელისუფლებაში მოსვლას ძალადობით გეგმავს! ნაცების ხელისუფლებაში დაბრუნება იმას ნიშნავს, რომ მომავალში ჩემსავით კიდევ ბევრი შვილმოკლული მამა აქვითინდება შვილის საფლავთან!

— უშვებთ პერსპექტივას, რომ ისინი შეიძლება დაბრუნდნენ?

— არა, გამორიცხულია, რადგან მათ მიერ გამწარებული ხალხი მრავალჯერ აღემატება მათი მხარდამჭერების მაქსიმალურ რაოდენობას. არჩევნებით ეგენი ვერასოდეს მოვლენ და თუ გადატრიალებას დააპირებენ, მთელი საქართველო ქუჩაში გამოვა! განა ამ ცხოვრებაში რა მაქვს დარჩენილი, რომ თავს გავუფრთხილდე. **პირადად მე, ჯამბულ გამცემლიძე, შევაკვდები და ხელისუფლებაში მათ დაბრუნებას არ დავუშვებ!** გიული ალასანია ახლა რომ მოთქვამს — შვილი გადამირჩინეთო — ეგ გველის წიწილის გამჩენელი მაშინ სად ეგდო, როცა მე მოვთქვამდი და მისი შვილის მიერ მოკლული ჩემი გიორგის ცხედართან ვბღაოდი? მაშინ სად იყო, ირინა ენუქიძე როცა დასტიროდა სანდროს? ია მეტრეველს სასამართლოს დარბაზში რომ ატირებდნენ ეს მკვლელი და ნაძირალა ჯალათები — მაშინ რას მიკეთებდა?

— სააკაშვილს სადმე რომ შეეჩეხოთ, რას მოიმოქმედებთ?

— ნეტავი, სადმე შემახვედრა... **შეიძლება ფიზიკურად ვერ მოვერიო, მაგრამ კბილებით გამოვღადრავ ყელს!** ჩემ ხელთ არსებული ყველა საშუალებით შევეცდები, ჩავაძაღლო და მჯერა, ამის მერე საქართველო სამუდამოდ დაისვენებს! **სააკაშვილი ქუჩაში თავისუფლად ვერასოდეს გაივლის! მე ისიც კი მიკვირს, ეს ნაცსექტის წევრები როგორ დადიან ქალაქში და უამრავი ადამიანის შურისძიების როგორ არ ეშინიათ...**

— ეშინიათ კი არა, ეკა კვესიტაძე პირიქით დაიმუქრა ანტინაცების ოჯახებში მოლოტოვის კოქტეილების სროლით!

— მოლოტოვის კოქტეილები კი არა... გამწარებული ხალხი ემანდ, ქუჩაში არ გამოცვივდეს, თორემ ლინჩის წესით გასამართლება არ ასცდებათ! ერთმანეთს ამხნევებენ, თორემ არაფრის თავი არა აქვთ. მათგან გამწარებულები ბევრად აღემატებიან ნაცსექტის სრულ რაოდენობას და ისინი უკიდურეს ზომებზე არიან წამსვლელი! **განა ვინ არის სააკაშვილი, რომ მთელი ქვეყანა მას ვანაცვალოთ?! მჯერა, ვინმე ისეთი ჩაუქიც გამოჩნდება, რომელიც მიზანში ამოიღებს და ჩახმახსაც გამოჰკრავს!**

— ისედაც უკვე სჯის უფალი.

— თანაგრძნობის ნასახიც არ გამაჩნია. ან რა თანაგრძნობა უნდა გამიჩნდეს ნაძირალას მიმართ, რომელმაც შვილი მომიკლა! სინანულის ნიშანწყალსაც არ ამჟღავნებს, ამიტომ დღეს მე, შვილმოკლული მამა ჯამბულ გამცემლიძე, შურისმაძიებელი ვარ. **სააკაშვილი რომ არ ყოფილიყო, უამრავი ახალგაზრდა დღესაც ცოცხალი იქნებოდა!** საზომიც კი არ მაქვს, რამდენად შეიძლება დავაზიანო. აბა, ერთი არეულობა დააპირონ!

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

ნათია მეზვრიშვილი
პარტია „საქართველოსთვის“ ერთ-ერთი ლიდერი

არ ვფიქრობ, რომ ხანგრძლივი და მშვიდობიანი აქციები შედეგს მოიტანს. **არ არის გამორიცხული, რომ საერთაშორისო პარტნიორებისაგან უკვე სანქციებიც ვიხილოთ...** ფოტრიგასთან გამართულ შეხვედრაზე ჩვენ ღიად ვთქვით, რომ ხელისუფლებაზე საერთაშორისო წნეხი უნდა გაძლიერდეს.

„კვირის პალიტრა“

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი

მადლობა ღმერთს, რომ იარაღი არ არის ხალხში, თორემ არ არის გამორიცხული, ფეისბუქიდან ხალხი გადასულიყო იარაღის სროლაზე. **სოციალურ ქსელში იმდენ ბოღმას ანთხევენ და იმდენ ტალახს ისვრიან, იარაღი რომ ჰქონდეთ, ალბათ გავლენ და ერთმანეთს დახოცავენ.**

„ახალი თაობა“

ლევან ალაფიშვილი
კონსტიტუციონალისტი

სასკოლო სახელმძღვანელოში **„ჯიუტი თხების“** ამბავი ყველაზე მარტივად მიესადაგება შექმნილ რეალობას, მაგრამ საუბარია არა სკოლაზე და სკოლის მოსწავლეებზე, არამედ — **სახელმწიფოსა და სახელმწიფოს მმართველობაზე.**

„ახალი თაობა“

ლევან ნიკოლეიშვილი
ექსპერტი

დღეს ძალიან ბევრი საუბრობს **სააკაშვილის** 6-წლიან სასჯელზე, მაგრამ ყველას ავიწყდება, რომ მასზე ჯერ კიდევ მიდის ორი სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. აქედან ერთ-ერთ მათგანზე მას შესაძლოა 10-წლიანი პატიმრობა შეეფარდოს. მართალია, მოქმედი, უაღრესად ჰუმანური კანონებით შეკრებითობა გაუქმდა და მიმდინარე 6 წელს ის 10 გადაფარავს, მაგრამ, თუ იმ დანაშაულებს გავიხსენებთ, რაც ამ მტარვალს აქვს ჩადენილი, **6 წელი კი არა, არავის გაუკვირდება, თუ უვადო პატიმრობაზეც გავა.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნაცები არიან!

სახალხო დამცველად წოდებულმა ნინო ლომჯარიამ 8 ექიმისაგან შექმნა „ექსპერტთა ჯგუფი“, რომელმაც პატიმარი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეისწავლა, ციხის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში არსებულ პირობებს გაეცნო და დაასკვნა, რომ მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტი მრავალპროფილურ კლინიკაში უნდა იქნას გადაყვანილი.



უხალხო ნაცდამცველმა ნინო ლომჯარიამ სააკაშვილთან დაკავშირებით შექმნილი „ექსპერტთა საბჭო“ ნაცი ექიმებით დააკომპლექტა!

თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ **სახალხო დამცველად წოდებული ლომჯარია** კარგა ხანია, ნაციონალური მოძრაობის არაოფიციალურ აქტივისტად ჩამოყალიბდა და სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმის ნარჩენებისადმი საკუთარ სიმპათიას ვეღარც მალავს, მის მიერ შექმნილი **„ექსპერტთა ჯგუფის“** მიმართ ქართველი საზოგადოების დიდი ნაწილი იმთავითვე უნდობლად განეწყო.

კერძოდ, საზოგადოების დიდ ნაწილს გონივრული ეჭვი გაუჩნდა, რომ ნაცმოძრაობის არაოფიციალური აქტივისტი, ანუ უხალხო ნაცდამცველი ლომჯარია „ექსპერტთა საბჭოს“ პოლიტიკური ლოიალობის ნიშნით დააკომპლექტებდა და ისეთ ექიმებს შეარჩევდა, რომლებიც სააკაშვილისა და მისი კრიმინალური ბანდის მხარდამჭერები არიან, მათ მიერ დადებული დასკვნა კი, ბუნებრივია, ნეიტრალური, ობიექტური და სანდო ვერ იქნება.

სამწუხაროდ, ქართველი საზოგადოების დიდი ნაწილის ეჭვი გამართლდა და აღმოჩნდა, რომ **უხალხო ნაცდამცველ ლომჯარიას** სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ „ექსპერტთა ჯგუფში“, ძირითადად, სწორედ სააკაშვილისა და მისი მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის მიმართ სიმპათიით გამსჭვალული ექიმები შეუყვანია.

სახალხო დამცველად წოდებული უხალხო ნაცდამცველის ლომჯარიას მიერ „ექსპერტთა ჯგუფში“ შეყვანილი ექიმების უმრავლესობა მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის მხარდამჭერი რომ არის, ამას სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“ მათ მიერ განთავსებული პოსტები და ფოტოები მოწმობს.

დავიწყოთ იმით, რომ ნაცმოძრაობის არაოფიციალურმა აქტივისტმა **ნინო ლომჯარიამ** საკუთარ „ფეისბუქის“ გვერდზე პოსტი გამოაქვეყნა, რომელშიც გერმანიაში მომუშავე ქართველ ექიმს, ვინმე **ნინო ნაცვალაძეს** მადლობა გადაუხადა — შენ რომ არა, სააკაშვილის ჯანმრთელობის შესასწავლად „ექსპერტთა ჯგუფს“ ასე ოპერატიულად ვერ შევქმნიდიო. კონკრეტულად, აი, რა დაწერა ლომჯარიამ **(მისეული სტილი და პუნქტუაცია სრულად დაცულია. რედ.)**: *„მინდა მადლობა გადავუხადო გოგოს, რომელიც არ ჩანდა, მაგრამ, მისი დამსახურებაა, რომ რამდენიმე საათში შევძელით ასეთი უმაღლესი კვალიფიკაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნა! მინდა იცოდეთ, რომ ეს გოგო გერმანიაში მოღვაწე ექიმი* ***ნინო ნაცვალაძეა!*** *ნინო, მადლობა რომ ხარ, მადლობა რომ შენი გრაფიკის მიუხედავად თავდაუზოგავად მეხმარებოდი, რომ ეს ჯგუფი შემდგარიყო, მადლობა გაწეული რეკომენდაციებისთვის.“*

როგორც ხედავთ, **უხალხო ნაცდამცველ ნინო ლომჯარიას** „ექსპერტთა ჯგუფში“ შესაყვანი ექიმები **ნინო ნაცვალაძის** რეკომენდაციით შეურჩევია, მაგრამ, მოდით, ახლა ის ვნახოთ, თავად ნინო ნაცვალაძე ვინ არის? მას საკუთარ ფეისბუქ-გვერდზე გაზიარებული აქვს **კეზერაშვილის ტელეჯიხურ „ფორმულას“** ინფორმაცია სააკაშვილის დედის — გიული ალასანიას ფოტოთი და მისივე განცხადებით — **„თვალწინ მიკლავენ ერთადერთ შვილს!“** გარდა ამისა, ექიმ ნაცვალაძეს „ფეისბუქში“ გამოქვეყნებული აქვს პოსტი, რომელშიც პატიმარ სააკაშვილს მიმართავს **(მისეული სტილი და პუნქტუაცია სრულად დაცულია. რედ.)**: *„ბატ. მიხეილ სააკაშვილს, ბატონო პრეზიდენტო!.. და ასე მინდა მოგმართოდ დღეიდან...“*

მოკლედ, გერმანიაში მომუშავე ექიმი **ნინო ნაცვალაძე,** რომელიც ნაცმოძრაობის არაოფიციალურ აქტივისტ ნინო ლომჯარიას „ექსპერტთა ჯგუფის“ დაკომპლექტებაში დაეხმარა, თავადაც ლომჯარიაზე არანაკლები ნაცი ყოფილა და ბუნებრივია, რეკომენდაციასაც „მონათესავე სულის“ ექიმებს გაუწევდა, რომლებსაც აუცილებლად უნდა დაედოთ დასკვნა, თითქოს სააკაშვილი მულტიფუნქციურ კლინიკაში გადაყვანას საჭიროებს.

სახალხო დამცველად წოდებული უხალხო ნაცდამცველის ნინო ლომჯარიას მიერ შექმნილი „ექსპერტთა ჯგუფის“ ერთ-ერთი წევრია ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი **გიორგი გრიგოლია,** რომელიც საკუთარ ფეისბუქ-გვერდზე გასული წლის 20 ივნისს გამოქვეყნებულ პოსტში წერს **(მისეული სტილი და პუნქტუაცია სრულად დაცულია. რედ.):** *„ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენი თითქმის 30-წლიანი დამოუკი-*



კვირგვინოსნები

ნათია ბერიძე
ჟურნალისტი

ახლა მართლა მინდა, ვიკითხო, **რას ვერ უძლებთ?!** ქუჩაში დაგდევენ ხელკეტებით?! ბიზნესს გართმევენ ღამის 1-2 საათზე?! სამსახურიდან გაგაგდეს და პერსონა ნონ-გრატა ხარ შენი პროფესიონალიზმის მიუხედავად, როგორც ის ადამიანები, ვინც მიშას დროს „ჩარეცხეთ?“ **რას ვერ უძლებთ,** სახლიდან გამოგაგდოთ ვინმემ, იმიტომ რომ მთავრობის წევრს მოეწონა თქვენი სახლი?! მანქანიდან ჩამოგსვეს იმიტომ, რომ ვიღაცის ცოლს მოუნდა თქვენი მანქანა?! **რას ვერ უძლებთ,** ზურა ვაზაგაშვილის მამა ხართ და შვილის საფლავზე აგაფეთქეს?! **რას ვერ უძლებთ,** ციხეში იმიტომ ჩაგსვეს, წამალი იმიტომ ჩაგიდეს, იმიტომ დაგინგრიეს ცხოვრება, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანთან შემთხვევით დარეკეთ?! **რას ვერ უძლებთ,** „კასტილიანი“ კაცი გაუპატიურებთ 35 ლარად?! **რას ვერ უძლებთ,** ირინა ენუქიძე ხართ და ვანო მერაბიშვილის ცოლის გამო შვილი სასაფლაოზე ნაწამები მკვდარი იპოვეთ?! ფარისევლები, სექტანტები ხართ და თქვენ მხოლოდ **იმას ველარ უძლებთ,** რომ არ გვკლავთ, არ გვაუპატიურებთ, არ გვაწამებთ, ბიზნესებს არ გვართმევთ! აი, ეს არის მხოლოდ გაუსაძლისი თქვენთვის!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ზურაბ ქადაგიძე
ანალიტიკოსი

ლომჯარიას შექმნილი „კონსილიუმის“ წევრის **თენგიზ წულაძის** ცოლი **სანდრა რულოვსის** მეჯვარეა და ესენი წერენ ობიექტურ დასკვნას?

„ფეისბუქი“

ნაცები არიან!

დებლობის თავზე გვყავს ესეთი სამარცხვინო და ნამუს გარეცხილი პარლამენტი, პრეზიდენტი და მთავრობა.“ იგივე ექიმ გრიგოლიას მიმდინარე წლის 25 თებერვალს ასეთი ფეისბუქ-პოსტი აქვს გამოქვეყნებული **(მისეული სტილი და პუნქტუაცია სრულად დაცულია. რედ.)**: *„რამხელა იდიოტები უნდა იყვნენ პრემიერ-მინისტრი და ქოცების პარლამენტი რომ ჯერ ერთი ნახევარი საქართველოს მოსახლეობა მეორე ნახევარს დაუპირისპირონ და მერე მთელი ცივილიზებური სამყაროს რისხვა დაიტეხონ თავზე.“*

ნაცმოძრაობის არაოფიციალური აქტივისტის, **სახალხო დამცველად წოდებული ნინო ლომჯარიას** მიერ შექმნილი „ექსპერტთა ჯგუფის“ კიდევ ერთი წევრი, კარდიოლოგ-არითმიოლოგი **გიორგი პაპიაშვილი** საკუთარ ფეისბუქ-გვერდზე ეხმაურება პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ კადრებს, რომლებშიც ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში სააკაშვილის გადაყვანაა ასახული და წერს **(მისეული სტილი და პუნქტუაცია სრულად დაცულია. რედ.)**: *„სიტყვები აღარ მაქვს. ყველანაირ ფსკერს ქვემოთ ჩადიან უკვე. აი ხომ არაფერში არ უნდა აწყობდეთ თვითონ ამ კადრების გამოტანა, ამიტომ ერთადერთი, რაც ჩემი აზრით ხსნის ამას, არის პუტინისთვის ჩვენება, როგორ საქვეყნოდ ამცირებენ მიშას.“* როგორც ხედავთ, ექიმი პაპიაშვილი სულ მთლად ორთოდოქს მიშმადიდებელთა სექტას მიეკუთვნება, რომელიც სააკაშვილს „პუტინის პირად პატიმრად“ მიიჩნევს.

ნაცსექტის მიერ ორგანიზებულ მიტინგებზე სიარულს არ იკლებს ლომჯარიას მიერ შექმნილი „ექსპერტთა ჯგუფის“ კიდევ ერთი წევრი, ნევროლოგი **თენგიზ წულაძე,** რომელსაც საკუთარ ფეისბუქ-გვერდზე განთავსებული აქვს ფოტოები, თუ როგორ ესწრება რუსთაველის გამზირზე მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის ნარჩენთა მიერ გასული წლის ნოემბერში მოწყობილ მცირერიცხოვან აქციებს.

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, **სახალხო დამცველად წოდებულმა უხალხო ნაცდამცველმა ნინო ლომჯარიამ,** სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის მხარდამჭერი ექიმის **ნინო ნაცვალაძის** რეკომენდაციითა და დახმარებით, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის მხარდამჭერი ექიმებისაგან შექმნა „ექსპერტთა საბჭო“, რომელიც ასკვნის, რომ პატიმარი სააკაშვილი ციხის საავადმყოფოდან მულტიფუნქციურ სამოქალაქო კლინიკაში უნდა გადაიყვანონ.

მკითხველმა თავად განსაჯოს, რამდენად ობიექტური და სანდოა ასეთი „ექსპერტების“ დასკვნა, ჩვენ კი ყოველთვის, როცა მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი ნაცრეჟიმის მომხრე ექიმებზეა საუბარი, ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის ერთ-ერთი სახე, ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის ექიმი, „სიკვდილის ანგელოზად“



ლომჯარიას „ექსპერტის“ გიორგი გრიგოლიას ფეისბუქ-პოსტები



ლომჯარიას „ექსპერტი“ თენგიზ წულაძე ნაცმოძრაობის მიტინგებზე



ლომჯარიას „ექსპერტის“ გიორგი პაპიაშვილის ფეისბუქ-პოსტი

წოდებული იოზეფ მენგელე გვახსენდება.

დღეს, 21-ე საუკუნეში, ყოვლად წარმოუდგენელია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური პროფესიის წარმომადგენელს – ექიმს, პოლიტიკური სიმპათია გააჩნდეს ისეთი ანტიჰუმანური, ანტიადამიანური, მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის მიმართ, როგორიც ნაციონალური მოძრაობა იყო!

დიახ, **ყოვლად დაუჯერებელია, რომ ექიმი, რომლის პროფესიული და ცხოვრებისეული კრედოც, წესით, ადამიანების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე ზრუნვა უნდა იყოს, მხარს უჭერდეს სააკაშვილსა და მის კაცთმოძულე ბანდას, რომლებსაც ადამიანის ჯანმრთელობა და ღირსება ჩალის ფასად არ უღირთ!**

ქართველი ექიმი, რომელიც მხარს უჭერს ადამიანების მკვლელობით, წამებითა და გაუპატიურებით გაუმაძღარ ნაცხროვას, რით განსხვავდება ნაცისტი ექიმის იოზეფ მენგელესაგან, რომელიც ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეებზე უსასტიკეს ექსპერიმენტებს ატარებდა?

ვფიქრობთ, ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის ნაცისტ ექიმ იოზეფ მენგელესა და იმ ქართველ ექიმებს შორის, რომლებიც მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი ნაცრეჟიმის მიმდევრები არიან, მორალური თვალსაზრისით არავითარი განსხვავება არ არსებობს!

მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი ნაცრეჟიმის მომხრე ექიმები, ნაცისტი ექიმის იოზეფ მენგელეს დარად, შეიძლება, პატიმრებს პირადად არ აწამებდნენ, მაგრამ სააკაშვილისა და მისი რეჟიმის ნარჩენებისადმი პოლიტიკური სიმპათიის გამოხატვით სწორედაც რომ მწამებელ და გამაუპატიურებელ სისტემას უჭერენ მხარს!

მოკლედ, როგორც ირკვევა, სააკაშვილის ფაშისტურ რეჟიმს, რომელმაც საქართველოში ოსვენციმისა და დაჰაუს საკონცენტრაციო ბანაკების მსგავსი პენიტენციური სისტემა შექმნა, იოზეფ მენგელეებიც საკმაოდ მრავლად ჰყოლია იმ ექიმების სახით, რომლებიც მკვლელ, მწამებელ და გამაუპატიურებელ ნაცბანდას გულშემატკივრობენ!

როცა პირუთვნელი მემატიანე სააკაშვილსა და მის მიერ შექმნილ სადისტურ რეჟიმს სამართლიან განაჩენს გამოუტანს, ქართველი იოზეფ მენგელეებიც მასთან ერთად აღმოჩნდებიან ისტორიის ნაგავსაყრელზე!

ქართველი იოზეფ მენგელეები ისტორიის ულმობელ განაჩენს თეთრ ხალათებში ვერ დაემალებიან!

ჯაბა ხუბუა



ნაცისტი ექიმი იოზეფ მენგელე

კვირგვინოსნები

ალუდა ღუდუშაური
პარლამენტარი

ესენი ბოლოს ქუჩაში დაწოლით დაასრულებენ! ეს იქნება დაწოლა, როცა წამოდგომა ძალიან გაუჭირდებათ!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რამაზ საყვარელიძე
ანალიტიკოსი

რევოლუციას ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სჭირდება: ქვეყნის შიგნით ხალხის, ქვეყნის გარეთ კი დასავლეთის მხარდაჭერა და არცერთი ეს მხარდაჭერა ნაციონალებს არა აქვთ.

„რეზონანსი“

გიული ალასანია
მიხეილ სააკაშვილის დედა

რა არ მოსწონდათ, მაინტერესებს, როგორი საქართველო უნდოდათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც **ნულოვანი ტოლერანტობა არ მოეწონათ?**

„რეზონანსი“

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ ლიდერი, პარლამენტარი

სულ ბელადებს ვეძებთ, შუაზე ვართ გაყოფილი: ნაწილი **მიშას** იდეას „აწვება“, ნაწილი — **ბიძინას** იდეას, გამოსავალია აზრზე მოსვლა.

„რეზონანსი“

ალეკო ელისაშვილი
პარტია „მოქალაქეების“ ლიდერი

სამარცხვინოა, რომ ყოფილი პრეზიდენტი ქვეყანაში არაჟნის ყუთებით შემოიპარა არეულობის მოწყობის მიზნით.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

თემურ ნანეიშვილი
აკადემიკოსი

კარგი იქნება, **სააკაშვილს** უკრაინას თუ გადასცემენ. მაგრამ საქმე იცით, რაშია — უკრაინამაც კარგად იცის, რომ **სააკაშვილს** მშვიდად ყოფნა არ შეუძლია და ურჩევნიათ აქ იყოს.

„რეზონანსი“

მიშოკრატეს ფიცი

სააკაშვილის ოთარ თოიძე ექიმი კი არა, ნაცბანდის წევრია!



ბოლო დროს სააკაშვილის აქტიური გულშემატკივრობით არაერთმა ექიმმა დაგვამახსოვრა თავი, მაგრამ იმ ექიმთაგან, რომლებიც პროფესიული თუ ჰუმანური ეთიკიდან გამომდინარე, ჰიპოკრატეს ფიცზე მედგრად „მიშოკრატეს ფიცს“ იცავენ, ოთარ თოიძის გამოყოფა შეიძლება!

სააკაშვილის მთელი ამ შიმშილიადის კვალობაზე, ეს **ოთარ თოიძე,** უთოც რომ ჩართო, იქიდანაც კი გამოგვეცხადება მწყაზარი სახით, მჭმუნვარე ბჭობით მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე! ეს **ოთარ თოიძე** ვითომ პროფესიული ეთიკით გულანთებული გვიმტკიცებს, რამდენად ჰუმანისტური უნდა იყოს მოშიმშილე სააკაშვილისადმი ჰუმანური მოპყრობა, მაგრამ შუბი ხალთაში (ამ შემთხვევაში, თეთრ ხალათში) არც მას დაემალება!

ბევრმა არც იცის, რომ ეს **ოთარ თოიძე,** უბრალოდ, ჰუმანისტი ექიმი კი არა, სააკაშვილის ბანდელი ნაცია!

ვისაც ჰგონია, რომ რაიმეს ვაჭარბებ, აგერ, შევახსენებ ოფიციალურ ფაქტებს ამ ოთარ თოიძის პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან:

ოთარ თოიძე იყო საქართველოს მე-6 მოწვევის პარლამენტის წევრი (2004-2008 წ.წ.) ნაცების პარტიული სიიდან!

ოთარ თოიძე (ისევ ნაცსიით) იყო საქართველოს მე-7 მოწვევის პარლამენტის წევრიც (2008-2012 წ.წ.) — ამჯერად ის უკვე პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარედ დააწინაურეს!

ანუ ოთარ თოიძე საქართველოსა და ქართველი ხალხის უბედურების ჟამისას — სააკაშვილის მთელი სისხლიანი რეჟიმის განმავლობაში, ერთ-ერთი გამოჩენილი ნაცი იყო — თანაც ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი თავკაცი!

როდესაც სააკაშვილის ასე საყვარელ გლდანის საპყრობილეში 2007 წელს პირველი პრეზიდენტის ვაჟი ცოტნე გამსახურდია შიმშილობდა, ეს ამ ოთარ თოიძეს არც კი შეუმჩნევია! არადა, ცოტნე გამსახურდია მაშინ მართლა შიმშილობდა და სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იყო!

ამ ოთარ თოიძეს გლდანის ციხის წინ სასოწარკვეთილი დედის მანანა არჩვაძე-გამსახურდიას მრავალდღიანი პროტესტიც არ შეუმჩნევია, სააკაშვილის პირადი შურისძიებით შვილის აშკარად პოლიტიკურ პატიმრობასა და მის სასიკვდილოდ გადადებას რომ აპროტესტებდა!

ანუ გამოდის, ოთარ თოიძისთვის ზვიად გამსახურდია „ისე რა პრეზიდენტია“, მისი ოჯახი კი, ბოდიში და, ფეხებზეც ჰკიდია, ხოლო სააკაშვილი „საქართველოს დამფუძნებელი მამაა“, რომელიც, თუ არ გადავარჩინეთ, მთლად „დედა ენა“ დაგვეკარგება?!

სად იყო ოთარ თოიძის ადამიანური ზნეობა და პროფესიული ეთიკა, როდესაც პირველი პრეზიდენტის შვილი გლდანის ციხეში იტანჯებოდა, ხოლო გლდანის ციხესთან პირველი პრეზიდენტის ქვრივს ტანჯავდნენ, შიმშილობით განახევრებული შვილის ნახვას რომ ითხოვდა ამაოდ?!

სად იყო და ნაცში — პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობითაც!

თუმცა, ამ ოთარ თოიძეს არამხოლოდ გამსახურდიას ოჯახთან ფეხებზემკიდიაობით გამოუჩენია თავი! როგორც მოგახსენეთ, ის მთელი 8 წელი იყო სააკაშვილის პარლამენტის წევრი, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ერთხელაც არ წამოუკვნესია იმ ენით აუწერელი ტანჯვის გამო, მისმა მშობლიურმა ნაცრეჟიმმა რომ დაატეხა თავს მთელ ქართველ ერს!

ნაცპარლამენტარი ოთარ თოიძე დუმდა და სოროში იყო შემძვრალი, როდესაც პრემიერი ჟვანია მოკლეს!

ნაცპარლამენტარი ოთარ თოიძე დუმდა და სოროში იყო შემძვრალი, როდესაც ბუტა რობაქიძე მოკლეს!

ნაცპარლამენტარი ოთარ თოიძე დუმდა და სოროში იყო შემძვრალი, როდესაც სანდრო გირგვლიანი მოკლეს!

და რომელი ერთი ჩამოვთვალო?!

ოთარ თოიძე ერთხელ მაინც თუ დაინტერესებულა, რა ტანჯვაში იყვნენ მისი მშობლიური სააკაშვილის რეჟიმის მიერ შვილებმოკლული დედები?!

რა თქმა უნდა, ექიმი ნაცპარლამენტარი ოთარ თოიძე მაშინაც თავის ნაცსოროში გაყურსული იყო, როდესაც სააკაშვილის ციხეებში პატიმრებს არაადამიანურად ექცეოდნენ და ყოველწლიურად ათობით გვამი გამოჰქონდათ ამ საკონცენტრაციო ბანაკებიდან!

ახლა კი ამ უშუბლისძარღვო ნაც **ოთარ თოიძეს** რომ უსმინო, თურმე, სააკაშვილის პოლიტიკანურ-პროვოკატორული შიმშილობის გამო ქვეყანა იღუპება და სრულიად ერმა თავზე ნაცარი უნდა წავიყაროთ!

მოკლედ, გახვრეტილი შაურიც არ ღირს ამ ოთარ თოიძის პროფესიული ეთიკაც და ადამიანური მორალიც!

იმიტომ, რომ ჩვეულებრივი ნაცია — მკვლელთა და მწამებელთა ბანდის წევრი!

გიორგი გიგაური

შესაძლოა, გაიკვირვოთ — ლომჯარიაზე უარესი ვინ ან რა უნდა იყოსო? შესაძლოა, დაუჯერებლად მოგეჩვენოთ, რომ ცივილიზებულ სამყაროში არსებობს უფრო ცინიკური და უტიფარი, პოლიტიკურად უფრო მიკერძოებული და მორალურად უფრო გაკოტრებული სახალხო დამცველი, ვიდრე საქართველოს სახალხო დამცველად წოდებული ნინო ლომჯარიაა, მაგრამ როგორც მჯობნის მჯობნი არ დაილევა, ისე უარესზე უარესიც ყოველთვის მოიძებნება!

ლომჯარიაზე უარესი

ნინო ლომჯარია

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, **ლომჯარიაზე უარესი** უკრაინის სახალხო დამცველი **ლუდმილა დენისოვა** გახლავთ, რომელიც, ფაქტობრივად, თბილისში გადმოსახლდა და პატიმარი სააკაშვილის გარშემო ჭიქაში ქარიშხლის ატეხით არის დაკავებული.

შეიძლება ითქვას, რომ **უკრაინის სახალხო დამცველი დენისოვა საქართველოს სახალხო დამცველად წოდებულ ლომჯარიას** ერთგვარ შეჯიბრსაც კი უმართავს — აბა, რომელი უფრო შევძლებთ ისეთი სურათის დახატვას, თითქოს სააკაშვილს ციხეში არაადამიანურად ეპყრობიან, აწამებენ და სასიკვდილოდ იმეტებენო?

უკრაინის სახალხო დამცველი **დენისოვა** საქართველოს სახალხო დამცველად წოდებულ **ლომჯარიას** ტოლს არც იმაში უდებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ცრუ ინფორმაცია მიაწოდოს, ვითომ ქართულ ციხეში სააკაშვილის უფლებები ირღვევა.

აი, მაგალითად, **უკრაინის სახალხო დამცველმა დენისოვამ** რამდენიმე დღის წინათ განაცხადა — ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროსა და ევროსაბჭოს უმაღლეს კომისრებს, იმავე ორგანიზაციების წამების პრევენციის კომიტეტებს, ეუთოს ხელმძღვანელს, უკრაინის 9 საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციასა და 78 საელჩოს სააკაშვილის უფლებების დარღვევის შესახებ წერილები გავუგზავნეო!

რეალურად, სააკაშვილის დაპატიმრების წუთიდან დღემდე ციხეში მისი არცერთი უფლება არ დარღვეულა და მსჯავრდებული ნაცბელადი პენიტენციური სამსახურისაგან შეუფერხებლად იღებს ყველა იმ სერვისს, რაც საქართველოს კანონმდებლობითა და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით არის დადგენილი, თუმცა, უკრაინის სახალხო დამცველს სააკაშვილი მაინც წამებულად გამოჰყავს.

რაშია საქმე და რა ჰია ღრღნის უკრაინის სახალხო დამცველ დენისოვას, რომელმაც თავისი ქვეყნის ციხეებში მსხდომი ყველა პატიმარი ერთბაშად დაივიწყა, კიევში საკუთარი ოფისი მიატოვა, საქართველოში დასახლდა და მხოლოდ სააკაშვილის გამო იპუტავს თმას სხეულის ყველა ბალნიან უბანზე?

ქალბატონი დენისოვას ასეთი თავგამოდების მიზეზი ის არის, რომ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა და უკრაინის სახალხო დამცველი ვალდებულია, საკუთარი ქვეყნის მოქალაქის უფლებები დაიცვას? **კი მაგრამ, სააკაშვილი უკრაინულმა სპეცრაზმმა შენობის სახურავიდან რომ ჩამოათრია, უკრაინის სახალხო დამცველს ამაზე რატომ არ ჰქონდა პრეტენზია? იგივე სააკაშვილი უკრაინელმა სამართალდამცავებმა რესტორნიდან თმებით რომ გაათრიეს, მაშინ სად ჰქონდა თვალები უკრაინის სახალხო დამცველს?** სხვა თუ არაფერი, პოროშენკოს ხელისუფლებამ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა რომ წაართვა და ქვეყნიდან გააძევა, უკრაინის სახალხო დამცველი რატომ არ აყვირდა — საერთაშორისო სამართლით მოქალაქეობის გარეშე ადამიანის დატოვება აკრძალულია, სააკაშვილს უკრაინის გარდა სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა არ გააჩნია და რატომ წაართვით, აპატრიდად რატომ აქციეთო?

ჰო, უკრაინის სახალხო დამცველი მაშინ დუმდა და საერთაშორისო ორგანიზაციებშიც არ გზავნიდა განგაშის წერილებს სააკაშვილის უფლებების დარღვევის გამო, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ქალბატონ დენისოვას სააკაშვილი, როგორც უკრაინის მოქალაქე, ნაკლებად ადარდებს!

აბა, ახლა რა ხდება და რა აღელვებს ქალბატონ დენისოვას?

ლომჯარიას რაც აღელვებს, გასაგებია — **იგი თხემით ტერფამდე ნაცია და გულით, გონებით, აზროვნებითა და მენტალიტეტით მიშისტია, მაგრამ უკრაინის სახალხო დამცველიც ნაცი და მიშისტია, ლომჯარიაზე უარესად რომ იქცევა?**

ჰო, ლომჯარია მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე მავნებლობს და მისი ვაი-ომბუდსმენობა საქართველოს ფარგლებს არ გასცდენია, დენისოვა კი საკუთარ ქვეყანასაც არ სჯერდება და უცხო ქვეყანაში — **საქართველოშიც ლომჯარიობს!**

მოკლედ რომ ვთქვათ, ლომჯარია ლოკალური მასშტაბის ლომჯარიაა, დენისოვა კი უფრო ფართომასშტაბიანი ლომჯარია გახლავთ და სწორედ ამით არის ლომჯარიაზე უარესი!

სჯობს, უკრაინის სახალხო დამცველმა საკუთარი ქვეყნის პენიტენციურ სისტემას მიხედოს, რომელიც თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებს ლამის ორი საუკუნით ჩამორჩება და უკრაინული ციხეები ისეა ჩაოხრებული, როგორც ქართული ციხეები — შევარდნაძის დროს!

პენიტენციური სისტემის რეფორმა, რომელიც საქართველოში 2012 წლის შემდეგ გატარდა, 2018 წელს გაერომ მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდ აღიარა და ევროპის ქვეყნებს მისი გაზიარების რეკომენდაცია მისცა! ასე რომ, უკრაინის სახალხო დამცველმა საქართველოში პროვოკატორობას თავი დაანებოს და საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლებას ქართული პენიტენციური რეფორმის იმპორტი ურჩიოს, რათა უკრაინელ პატიმრებს ევროპული დონის ციხე ეღირსოთ!

ეს ყველაზე დიდი სიკეთე იქნება, რომლის მოტანაც ლომჯარიაზე უარეს დენისოვას საკუთარი ქვეყნისთვის შეუძლია!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ირაკლი ქადაგიშვილი
„ქართული ოცნების“ დეპუტატი

საქართველო ყველას ფეხების შესაწმენდი ქვეყანა არ არის — იქნება უკრაინის დეპუტატი თუ სახალხო დამცველი, კეთილი ინებოს და ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს პატივი სცეს.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ლაშა ჩხარტიშვილი
ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი

მოთხოვნა, რომელიც **მიხეილ სააკაშვილის** სრულად გათავისუფლებას ეხება, პირადად ჩემთვის მიუღებელია.

„ახალი თაობა“

შოთა მალაშხია
ქრისტიან-კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე

„პატრიოტთა ალიანსი“, ფაქტობრივად, დამთავრებულია, **გახარიას პარტიასაც** იგივე ელის. საზოგადოება **„ოცნებასაც“** გაუშვებს და დავიწყებთ აღმშენებლობას.

„ახალი თაობა“

დავით ქიქინაძე
„ტრიბუნას“ თავმჯდომარე

კობახიძის ბინძურ ენატანიობას უფრო ითვალისწინებდა **ივანიშვილი,** ვიდრე **გიორგი კვირიკაშვილის** გააზრებულ პოლიტიკას. ამიტომაც მივედით იქ, სადაც ვართ.

„ახალი თაობა“

დიმიტრი ლორთქიფანიძე:

მივმართავ ირაკლი ღარიბაშვილს – თაროდან ჩამოიღეთ სისხლის სამართლის საქმეები იმ ლიდერების წინააღმდეგ, რომლებიც დღეს ახალი რევოლუციის შემოქმედებად გვევლინებიან!

„სწრაფად აამოქმედეთ სამართლებრივი ბერკეტები ნაცმოძრაობისა და მისი გამონადენების წინააღმდეგ!“

უფლებადამცველი, ყოფილი პარლამენტარი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ხელისუფლებას რამდენიმე რჩევით მიმართავს:

— დრო არ ითმენს, საზოგადოებამ **მიხეილ სააკაშვილის** სპეკულაციებთან დაკავშირებით სიმართლე უნდა იცოდეს! კერძოდ, დასავლეთმა ისევ სააკაშვილი გაააქტიურა ფერადი რევოლუციის იმ მოდელის გასათამაშებლად, რომელსაც ცოტა ხნის წინათ მოლდოვაში ჰქონდა ადგილი. იფიქრეს, რომ 2019 წლის ე.წ.გავრილოვის ღამის შემდგომ ამ გეგმას საქართველოში ადვილად განახორციელებდნენ, მაგრამ **ნიკანორ მელიასგან** ლიდერი ვერ გამოძერწა, რის გამოც ასპარეზზე კვლავ სააკაშვილი გამოიხმეს.

დააკვირდით გლობალისტური დასავლეთის ლიდერების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. ესტონეთის ყოფილმა ლიდერმა აღნიშნა — **სადაც საქართველოს დროშაა, იქ ევროკავშირის დროშას არაფერი ესაქმებაო!** ვიოლა ფონ კრამონმა კიდევ უფრო უარესი რამ გვაკადრა — **საქართველოს უნდა ვანახოთ მათრახი და თაფლაკვერი, უნდა იცოდნენ, მათრახის შესაძლებლობები ჩვენს ხელშია!** 70- მა ევროპარლამენტარმა, ფაქტობრივად, ულტიმატუმი წაუყენა საქართველოს — **მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, თურმე, ისეთი ტიპის მოქმედებები უნდა განხორციელდეს, რომელსაც ჩვენი კანონმდებლობა, პატიმრობის კოდექსი და კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს!** ეს ქვეყნის საშინაო საქმეებში პირდაპირი ჩარევაა.

— ამ ეტაპზე კონკრეტულად რა მიზანი ამოძრავებს დასავლეთს საქართველოსთან მიმართებაში?

— **ერდოღანის, პუტინისა** და ირანის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ გახმიანდა ინიციატივა რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატში ამიერკავკასიის ქვეყნების ჩართვის შესახებ, რაზეც სომხეთმა და აზერბაიჯანმა თანხმობა განაცხადეს, ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა **დავით ზალკალიანმა** არ გამორიცხა, რომ ამ ფორმატში საქართველოც ჩაერთოს. დასავლეთმა, რომელიც ჩვენი ყველა ხელისუფლებისაგან მონურ მორჩილებას იყო მიჩვეული, დაინახა, რომ შესაძლოა, საქართველო ახალი გეოპოლიტიკური სივრცის მონაწილე გახდეს, რის გამოც განგაშის ზარებს შემოჰკრეს და ჩვენი ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალი შტურმი წამოიწყეს. **გლობალისტების მიერ ნაკვები ყველა მედიასაშუალება, არასამთავრობო ორგანიზაცია და 15 ბეი-პოლიტიკური პარტია დღეს ერთ მუშტად არის შეკრული, რათა სახელისუფლო ვერტიკალი ჩამოშალონ და ქვეყანას საბოტაჟი მოუწყონ.**

მოკლედ, გლობალისტურ დასავლეთს საკუთარ აგენტებზე დაყრდნობით სურს, ქვეყანაში ახალი უსისხლო რევოლუცია მოახდინოს და პრინციპში, არც სისხლიან რევოლუციაზე დაიხევენ უკან!

— და მაინც გეკითხებით, როგორც უფლებადამცველს — გლდანის ციხეში სააკაშვილის გადაყვანის კადრების გავრცელება წარმოადგენდა თუ არა ყოფილი პრეზიდენტის უფლებებისა და ღირსების შელახვას სახელმწიფოს მხრიდან?

— უკაცრავად, მაგრამ ამ კადრების გასაჯაროებას გვარამია და მთლიანი ოპოზიცია არ მოითხოვდა?! ჰოდა, გაასაჯაროეს! ქართველმა საზოგადოებამაც და მსოფლიომაც იხილა, როგორ ჩაალაგა „ნაშიმშილარმა“ სააკაშვილმა ბარგი-ბარხანა და კიბეზე მკვირცხლად ჩაირბინა.

— ამით გინდათ, თქვათ, რომ სააკაშვილი რეალურად არ შიმშილობდა?

— **სააკაშვილს გაკეთებული ჰქონდა კუჭის რეზექცია და ჯერ კიდევ დაკავებამდე იღებდა განსაკუთრებული კონსისტენციის სპეციალურ ფაფებს, რომლებიც ნაოპერაციევი კუჭის სტაბილურობასა და ადაპტაციას უწყობს ხელს.** სხვათაშორის, ფაფები, რომლებსაც სააკაშვილი მიირთმევდა და რომელთა ფოტოებიც პენიტენციურმა სამსახურმა გამოაქვეყნა, ციხის მაღაზიაში არ იყიდება.

და, საერთოდ, **დღეს სააკაშვილის კვებაზე კი არა, იმაზე უნდა ვსაუბრობდეთ, რომ მისი რეჟიმის ბოროტმოქმედებებთან დაკავშირებით პროკურატურაში 18 900 გამოუძიებელი საჩივარი დევს და მათზე დროული რეაგირებაა საჭირო.**

— მაინც საიდან უნდა დაიწყოს ხელისუფლებამ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიება?

— დავითგარეჯის საქმეზე პროკურატურაში 7 საათის განმავლობაში ვიკითხებოდი, ჩემთვის ძალიან ბევრი ფაქტია ცნობილი და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ — **ხელისუფლების პოლიტიკური ნება რომ არსებობდეს, მიხეილ სააკაშვილსა და ვანო მერაბიშვილს დავითგარეჯის საქმეზე ხვალვე მისცემდნენ პასუხისგებაში!**

ასევე ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით. ამ საქმეს ხანდაზმულობის ვადა არ გააჩნია და ძალიან ბევრ გარემოებათა ერთობლიობით შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ უახლოეს ისტორიაში ეს იყო პროვოკაციათა შორის ყველაზე დიდი პროვოკაცია, რომელიც საქართველოს მისივე ხელისუფლების პირველი პირების დახმარებით მოუწყვეს!

მივმართავ ირაკლი ღარიბაშვილს — სწრაფად აამოქმედეთ სამართლებრივი ბერკეტები ნაციონალური მოძრაობისა და მისი გამონადენების წინააღმდეგ, თაროდან ჩამოიღეთ სისხლის სამართლის საქმეები იმ ლიდერების წინააღმდეგ, რომლებიც დღეს ახალი რევოლუციის შემოქმედებად გვევლინებიან! თუ ამ ორ რჩევას გაითვალისწინებთ, დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხის არნახულ მხარდაჭერას მოიპოვებთ, რაც ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების შემდგომ განვითარებაზეც იქონიებს არსებით გავლენას!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი



„სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ – ხელისუფლების პოლიტიკური ნება რომ არსებობდეს, მიხეილ სააკაშვილსა და ვანო მერაბიშვილს დავითგარეჯის საქმეზე ხვალვე მისცემდნენ პასუხისგებაში!“

კვირგვინოსნები

ლაშა ამირეჯიბი
სამოქალაქო აქტივისტი

23 ნოემბერს ნაცები გენერალურ შეტევას გეგმავდნენ. იმედია, გადაიფიქრებენ. უკრაინიდან, პოლონეთიდან და სხვადასხვა ქვეყნიდან საქართველოსკენ დაიძრნენ მათი მხარდამჭერები — ყოფილი სამხედროები, პოლიციელები, მებრძოლები არეულობის მოსაწყობად. **მოვუწოდებ ხელისუფლებას — დაარქვით ყველაფერს თავისი სახელი და კანონის სრული დაცვით დაასრულეთ ეს უნიჭო სპექტაკლი.** ისე არ მოხდეს, რომ ჩვენ, მოსახლეობას, მიგვიწიოს მწარე პასუხის გაცემა.

GTMEDIA

გია ხუხაშვილი
ყოფილი მაღალჩინოსანი

ყველა იმ ადამიანს მინდა მივმართო, ვინც **მიხეილ სააკაშვილის** პრეზიდენტობის დროს მისი გუნდის წევრობით ამაყობდით, ბილბორდებზე 5-იანის გასწვრივ პოზიორობდით და ამის გამო დამსახურებული თუ დაუმსახურებელი პრივილეგიებით სარგებლობდით: არ გრცხვენიათ დუმილი?! ჩემთვის დასრულებული ხართ, მიშას წამებაზე არ იღებთ ხმას და მე რომ მაწამონ, მაშინ დამიდგებით გვერდით?!

„ფეისბუქი“

ანა ნაცვლიშვილი
„რუსთავი-2“-ის ადვოკატი

მამა წინა ხელისუფლების მსხვერპლი იყო, ამ ხელისუფლებამ კი არაფერი გააკეთა მსხვერპლის უფლებების აღსადგენად.

ეს იყო ქონების ჩამორთმევის სრულიად დაუსაბუთებელი საქმე. **მამა იჯდა ციხეში, ქონება ჩამოართვეს და დღემდე არ დაუბრუნებიათ, რადგან ეს დღევანდელი ხელისუფლების ინტერესებს კვეთს.**

„კვირის პალიტრა“

თენგიზ ფხალაძე
ექსპერტი

ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ, მეტიც, ვუახლოვდებით იმ კრიტიკულ წერტილს, რომლის მერეც პროცესების შემობრუნება ძნელია, თითქმის შეუძლებელიც კი იქნება. **ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე პროცესებით ქვეყანა უკვე დაზიანდა. თუ არ მოხდა დროულად დეესკალაცია, შეიძლება ძალიან მძიმე შედეგები მივიღოთ.**

„კვირის პალიტრა“

(არა)შემთხვევითი

სოციალურ ქსელებში საინტერესო ვიდეო გავრცელდა — ფაშისტური გერმანიის რაიხსკანცლერის ადოლფ ჰიტლერის ფოტოების გვერდით მიხეილ სააკაშვილის ანალოგიურ პოზაში გადაღებული სურათებია დამონტაჟებული. ორი ფსიქოპათი დიქტატორის ჟესტები ისე ჰგავს ერთმანეთს, შეუძლებელია, უბრალო დამთხვევა იყოს. თუ მეცნიერულ ჰიპოთეზას ვერწმუნებით, რომ ჟესტს და მიმიკას ადამიანებზე ფსიქოლოგიური გავლენის მოხდენა შეუძლია, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სააკაშვილი შეგნებულად ჰბაძავდა ჰიტლერს, რათა მის მხარდამჭერ ბრბოს იგი თანამედროვე ფიურერად ეღიარებინა!

სააკაშვილს უთუოდ ჰქონდა საამისო მოტივაცია. თანატოლებისგან დაჩაგრულს ძალაუფლება ბავშვობიდან სწყუროდა. ეს სევდიანი, მრავლისმეტყველი ამბავი სააკაშვილის რეჟიმის დროს წამებით განთქმულ N6 რუსთავის ციხეში თვით სააკაშვილის თანასკოლელმა, პატიმარმა **დათო ასათიანმა** მიამბო:

სააკაშვილის ბავშვობაში მის მშობლიურ უბანში მოზარდები ხშირად თამაშობდნენ ფეხბურთს. იქვე ერთი ბებერი ხე მდგარა. პატარა მიშიკოს ამხანაგები მარაქაში არ რევდნენ, აიძულებდნენ, ხეზე ამძვრალიყო და თამაშის ამსახველი რეპორტაჟი წაეყვანა. მერე პატარა სააკაშვილი გაიზარდა, საქართველოს პრეზიდენტი გახდა და შურისძიება დაიწყო — ყველა, ვისზეც ბავშვობიდან იყო ნაწყენი, სხვადასხვა ფორმით გაამწარა, რამდენიმე, მათ შორის **დათო ასათიანი,** დააპატიმრებინა კიდეც! თურმე, შური იმ ხეზეც იძია, რომელზეც ამხანაგები მისი ნების საწინააღმდეგოდ აყურყუტებდნენ და უმალ მოაჭრევინა!

ხელისუფლებაში ახალი მოსული იყო სააკაშვილი, როდესაც წამოსცდა, რომ მისი სამაგიდო წიგნი **ადოლფ ჰიტლერის „ჩემი ბრძოლა“ („მაინ კამპფ“)** იყო. აი, რატომ ხიბლავდა ჭაბუკ სააკაშვილს პლანეტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პირსისხლიანი დიქტატორის ბიოგრაფია — თანატოლებისგან დაჩაგრულ ახალგაზრდას ძალაუფლების მოპოვების წყურვილი კლავდა. შეიძლება, სწორედ მაშინ საათობით ვარჯიშობდა სარკის წინ, რათა დიქტატორის მანერები და ჟესტები აეთვისებინა, ან იქნებ ამ მაგიური ჟესტებით სარგებლობა და მათი დანიშნულების შესწავლა იმ ინსტრუქტორებმა ურჩიეს, რომლებიც მსოფლიოში „ფერადი რევოლუციების“ მექანიზმებს ადგენდნენ და ჭაბუკ სააკაშვილს ამ მისიისთვის წვრთნიდნენ.

ისევ იმ უცნაურ ვიდეომონტაჟს დავუბრუნდეთ, რომელშიც სხვადასხვა მასშტაბისა და სხვადასხვა ეპოქის ორი სისხლიანი დიქტატორი წყლის ორი წვეთივით ჰგავს ერთმანეთს.

ადოლფ ჰიტლერს გაშლილი მარჯვენა ხელი მასებთან მისალმების ნიშნად აქვს აღმართული, მოგეხსენებათ, გაშლილი ხელისგული მშვიდობას გამოხატავს. ასე ესალმებოდნენ ერთმანეთს ნეანდერტალელი ადამიანები და ამ ჟესტით თითქოს ერთმანეთს ეუბნებოდნენ — **„არაფერს გერჩი, ხომ ხედავ, ხელი ცარიელი მაქვს, ქვის სროლას არ გიპირებ...“** მარჯვენა ხელით ჰიტლერი მშვიდობას უსურვებს ადამიანებს, მაგრამ მარცხენაში სამხედრო „ფურაჟკა“ უკავია, რითიც მიანიშნებს, რომ მშვიდობა დროებითია!

ანალოგიურად, იდაყვში 90 გრადუსით მოხრილი და ზეშემართული ხელისგულით „ვარდების რევოლუციის“ მომენტში გადაღებული სააკაშვილი მასებს მშვიდობას ჰპირდება, თუმცა, მარჯვენა ხელში მრავალმნიშვნელოვანი სიმბოლო — ვარდი უკავია, რომელიც, როგორც წესი, ბასრი ეკლებით იჩხვლიტება...

მარჯვენა ხელი — გულზე. როგორც წესი, ასეთ პოზაში ლიდერები იმყოფებიან ჰიმნის მოსმენისას. აქაც ორი სისხლიანი ფაშისტის ძალაუფლების დასაწყისია ასახული, თუმცა, მკითხველი ჰიტლერთან შედარებით, სააკაშვილის უფრო დაუნდობელ მზერას შეამჩნევს.

აი, დაიწყო! ამ **ფოტოში ჰიტლერმა უკვე გამოაჩინა კლანჭები. შესაძლოა, თითის ქნევით რეპრესიის განკარგულებას იძლევა!** დაახლოებით იგივე პოზაშია სააკაშვილი, რომელიც აცხადებს — **ყველანი ციხეში! ჩვენ კრიმინალებისთვის ტყვიები არ გვენანება!**

ორი დიქტატორის ერთნაირი, სახასიათო გამომეტყველება. მათი მიმიკა ამბობს:

„ადგილზე გაანადგურეთ, მოსპეთ ყველა, ვინც დაუმორჩილებლობას გვიცხადებს!“

რეპრესიები დაიწყო. პირველი სისხლიც დაიღვარა.

ისინი მარტო მრისხანებას კი არა, დაღვრილი სისხლით ტკბობას და კმაყოფილებასაც ერთნაირი გრიმასით გამოხატავენ, მაგრამ სააკაშვილთან შედარებით, ჰიტლერი ცოტა შეფიქრიანებული ჩანს. მან ხომ, სააკაშვილისგან განსხვავებით, შესანიშნავად იცის — ყოველი ქმედება შობს იმავე ძალის უკუქმედებას!

უკუქმედების საფრთხე ვერ შეგვაჩერებს! ჩვენ ბეჭებზე დავდებთ ყველას, ვინც ჩვენს ძალას არ ირწმუნებს!

ვინც გვეწინააღმდეგება, მისი ადგილი საზოგადოებაში, რომელსაც ვქმნით – არ არის! მათი ადგილი გულაგში ან მიწაშია!

ფსიქოლოგის განმარტება არ სჭირდება ამ ჟესტს — მუშტი ხომ ძალმომრეობას, აგრესიას გამოხატავს! მაგრამ ასე ერთნაირად როგორ მოიღერეს მუშტები ჰიტლერმა და სააკაშვილმა?!

ალბათ, ბევრმა არ იცის, რომ ძალაუფლებაში მოსვლისთანავე ჰიტლერმა გერმანიის ქალაქებში საუკეთესო გზები დააგო. გზების დაგებით დაიწყო დიქტატურის შენიღბვა სააკაშვილმაც. მუშტი ხომ ერთნაირად მოიღერეს? ამ ჟესტით კი, ზეაღმართული, იდაყვში 90 გრადუსით მოხრილი, თითებგაფარჩხული მარჯვენათი — თავიანთ „მიღწევებზე“ მიგვანიშნებენ — **„ჩვენ დავაგეთ ასფალტი, ელექტროენერგიით გავაჩახჩახეთ სახლები, ავაშენეთ მოზარდების დასასვენებელი ბანაკები!“** — ჰო, ბანაკებზე გამახსენდა — აქაც მოვლენათა ზუსტი მსგავსებაა. **ფაშისტურ გერმანიაში სტარტს იღებდნენ ახალგაზრდა ჰიტლერელები, ე.წ. „ჰიტლერიუგენდები.“ ფაშისტურ საქართველოშიც ეწყობოდა ბანაკები, სადაც მოზარდებს სააკაშვილის მზე უნდა ეფიცათ, სანაცვლოდ კი, სექსუალური სურვილების ბუჩქებში დაკმაყოფილების უფლებას და, ზოგადად, ადამიანური ვნებების გამოხატვის სრულ თავისუფლებას იღებდნენ!**

იშვიათად კეთილი ადამიანიც ხდება მრისხანე. მრისხანება სხვადასხვა მიმიკით გამოიხატება, მაგრამ გინახავთ ასეთი მსგავსება? ამ ფოტოების მხილველს **არტურ კონან დოილის** ცნობილი მოთხრობის **„ბასკერვილების ძაღლის“** პასაჟი გამახსენდა — **შერლოკ ჰოლმსი საუკუნეების წინ გარდაცვლილი ბასკერვილის წინაპრის სურათთან თაღლითი სტეპლტონის მსგავსებას აღმოაჩენს და დაასკვნის, რომ ეს უკანასკნელიც ბასკერვილების შთამომავალია!** ამ ორი ფოტოს მსგავსებიდან გამომდინარე, იქნებ სააკაშვილს და ჰიტლერს მართლაც საერთო წინაპარი ჰყავდათ?

ნუთუ არ გჯერათ? დიახ, ეს მე ჩავიდინე...

დიქტატორები მასებს ერთნაირი ჟესტიკულაციით ატყუებენ. ალბათ, ამ მომენტში სააკაშვილი მიამიტ მომხრეებს უამბობს, რუსეთის შეიარაღებული ძალების ავიაციას როგორ დაუძვრა ღრუბელ-ღრუბელ ფრენით. შეიძლება, ჰიტლერიც თავის მომხრეებს ამავე ჟესტით არწმუნებდეს, რომ მოსკოვს ერთ კვირაში აიღებს და სტალინი ბდღვნად არ ეყოფა.

ფაშისტური სალამი. პირველი ფოტოდან თითქოს გაისმის **„ჰაილ! ჰაილ!“** მეორე ფოტოდან კი, სკანდირება — **„მი-შა! მი-შა!“**

მსგავსებები

„კანონი თავად მე ვარ!“ – აქ სააკაშვილი უკვე იმდენად ჰგავს ჰიტლერს, თითქოს მის როლს სცენაზე თამაშობს. ვაი, რომ ეს თამაში ძვირად დაუჯდა ქართველ ხალხს!

ნამდვილად არ ვიცი, სახესთან მიახლოებული გაშლილი ხელების ეს ჟესტი რას ნიშნავს, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც კონკრეტულს გამოხატავს. ჰიტლერისგან განსხვავებით, სააკაშვილი აქ ზედმეტად ხიბლში მყოფი ხომ არ გეჩვენებათ?

მილიტარიზაცია. ომისთვის ემზადებიან. ფოტოს გადაღების მომენტში მხოლოდ თავად უწყიან, რა ხვედრისთვის ამზადებენ ახალგაზრდა მეომრებს, რომელთაც ამ ფოტოზე ფარისევლური სიყვარულით ესალმებიან.

ფარისევლური ზრუნვა ავადმყოფებზე... რეალურად კი, ერთიც და მეორეც ადამიანებზე სამედიცინო ექსპერიმენტებს ატარებდნენ!

ეს ქალაქი... დავიპყროთ! შეიძლება ჰიტლერი სტალინგრადზე იერიშისკენ მოუწოდებს. სააკაშვილი კი, უთუოდ, ბათუმზე ან ცხინვალზე მიუთითებს!

დიახ, დიქტატორები არამხოლოდ ერთნაირად მრისხანებენ, ერთნაირად უხარიათ კიდეც — ეშმაკმა იცის, რა შეიძლება უხაროდეთ — ადამიანების ცრემლი, ტკივილი თუ ათასობით მსხვერპლი!

„გამოუშვით ჩემთან ბავშვები!“ — მაგიური პროტოკოლი მოითხოვს, სატანისტებმა ქრისტეს პერიფრაზით იმეტყველონ და ბავშვების მიმართ სიყვარულის ილუზია შექმნან!

არხეინი პოზა. ჰიტლერს მიაჩნდა, რომ ხელისუფლებაში, მინიმუმ, 30 წლის განმავლობაში დარჩებოდა. ამას საჯაროდ არაერთხელ აცხადებდა სააკაშვილიც!

ასეთია შიშით დაზაფრული დიქტატორი. პირველი — სტალინგრადთან განცდილი მარცხის მერე, როცა ხვდება, რომ ფორტუნამ ზურგი აქცია. მეორე — ცხინვალის ავანტიურის შემდგომ თვითმფრინავის გუგუნის გაგონებისას...

საოცარი ვიდეოს სიუჟეტი გრძელდება. **ფოტოკოლაჟს ჰიტლერისა და სააკაშვილის საჯარო გამოსვლების ვიდეოკადრები ენაცვლება, სადაც ისინი სრულიად იდენტურად მოძრაობენ! აქ უკვე შემთხვევითობა საბოლოოდ გამორიცხულია, რადგან დინამიკაში ერთნაირ ჟესტებს ახლავს იდენტური მიმიკები და ზუსტად ერთნაირი ისტერიული მეტყველება!**

დიახ, ყველა ფაშისტი ერთნაირია! ყველა ფაშისტი ბელადი ერთსა და იმავე გზას მიუყვება და შეცდომებსაც ერთნაირს უშვებენ! შესაბამისად, **ყველა ფაშისტ ბელადს ერთნაირი ხვედრი — საზარელი აღსასრული ელოდება. ამის დასტურად მსოფლიოს უახლესი ისტორია არაერთ ფაქტს ინახავს!**

ბოლოთქმა

ნოემბრის ერთ მოღუშულ საღამოს ის უბანიც მოვიარე, სადაც მომავალმა სისხლიანმა დიქტატორმა ბავშვობა გაატარა. კითხვა-კითხვით ვცადე, მეპოვა ადგილი, თუ სად იდგა ის ხე, საიდანაც ოდესღაც თანატოლებისგან დაჩაგრულ ბავშვს ცრემლის ღვრით მიჰყავდა ფეხბურთის რეპორტაჟი, თან ამხანაგებისთვის ბავშვური სამაგიეროს გადახდაზე ოცნებობდა. **იქნებ იმ დღეს პატარა მიშიკო კარში მაინც რომ დაეყენებინათ, აღარ გაბოროტებულიყო და მერე, დიდობაში, თითოეული ცრემლი თანამემამულეებისთვის ასმაგად არ ეზღვევინებინა...** ვერ მივაკვლიე. ხუმრობა ხომ არ არის, მისი მოჭრიდან ორ ათეულ წელზე მეტია გასული. ალბათ, მოჭრილი ხის კუნძიც ფესვიანად ჩალპა მიწაში. ყლორტიც ვერ ამოიყარა. ძალიანაც კარგი, თუ ასე მოხდა — იმ ხემ ხომ საქართველოს ისტორიაში საბედისწერო ფუნქცია შეასრულა — ათასი ვარამის გამომწვევი დიქტატორი შვა!

მოამზადა **ზაზა დავითაია**

ნაპოლეონ ქარქაშაძე: სააკაშვილმა მექრთამე ბაბუის – გივი ალასანიას გამო დამიჭირა! სააკაშვილი საქართველოს დღესაც ჯიჯგნის და ათასხირებს!

„სააკაშვილი კიევის უნივერსიტეტში მე მოვაწყვე!“

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტისა და აგრარული უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, სოფლის მეურნეობის აკადემიის ყოფილი პრეზიდენტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნაპოლეონ ქარქაშაძე ხანგრძლივ დუმილს არღვევს და ბოლო დროს ქვეყანაში ატეხილ აჟიოტაჟს ეხმიანება. მხცოვანი მეცნიერი, რომელიც 450-მდე ნაშრომის, 7 მონოგრაფიის, 12 სახელმძღვანელოსა და „მსოფლიოს სოფლის მეურნეობის“ უნიკალური ორტომეულის ავტორია, იმ უბედურებას იხსენებს, რომელიც სააკაშვილმა და მისმა ხროვამ დააწიეს!

— სააკაშვილი რომ მოვიდა და რკინიგზის მაშინდელი შეფი — **აკაკი ჩხაიძე,** ტრანსპორტის მინისტრი — **მერაბ ადეიშვილი**, შევარდნაძის სიძე **გია ჯოხთაბერიძე** დაიჭირა, ყველა, ვისაც კი რაღაც ჰქონდა დაშავებული, აწრიალდა. სიმართლე გითხრათ, მე აბსოლუტურად მშვიდად ვიყავი და იმ დღეს ბათუმში მივდიოდი სამეცნიერო კონფერენციაზე. უკვე ფოთს ვიყავი გაცილებული, როცა ჟურნალისტმა **რეზო შატაკიშვილმა** დამირეკა და მითხრა — ბატონო ნაპოლეონ, თქვენზე უბინძურესი წერილია შემოსული და შეკითხვებს უნდა უპასუხოთო! — თუ საჩქარო არ არის, ბათუმში კონფერენციაზე მივდივარ, უკვე ფოთს გავცდი და შეკითხვებს მერე ვუპასუხებ-მეთქი! — არა, საჩქაროაო! ჟურნალისტმა ტელეფონში წამიკითხა ვრცელი ამონარიდები წერილიდან... წერილს ხელს აწერდა ჩემი ყოფილი თანამშრომელი, აგრარული უნივერსიტეტის მელიორაციის კათედრის დოცენტი, რომელსაც მე თვალში არ მოვდიოდი.

— ბატონო ნაპოლეონ, დაასახელეთ გვარი!

— ეს იყო ერთი **კოჭლი კაცი, გვარად ქაცარავა,** რომელიც უნივერსიტეტში „კაგებეს“ მიერ გახლდათ ჩანერგილი და ამის შესახებ ყველამ ვიცოდით. სულელი ქაცარავა იმიტომ გადამეკიდა, რომ ერთ-ერთ ჩვენს პროფესორ ქალბატონს, რომელიც დაქვრივებული გახლდათ და ქაცარავას მოსწონდა, თურმე, თავის დაქალებში უთქვამს — **თუ გავთხოვდები, რაღა ამ კოჭლ დოცენტს გავყვები, აგერ ნაპოლეონ ქარქაშაძე, რომელიც ბრილიანტივით რექტორია და ჩემსავით ქვრივია, იმას მაინც „მოვჩანგლავო“!** (იცინის) ამ სულელსაც ეს დაუჯერებია და ჩემი მტრობა ჩაუდვია გულში... როგორც კი ეს შლეგი სააკაშვილი მოვიდა, ეტყობა, ქაცარავამ იფიქრა — ახლა ჩემი დრო დადგაო! — და დამაბეზღა!

— მაინც რას გაბრალებდათ ქაცარავა?

— წერდა, თითქოს გავანიავე აგრარული უნივერსიტეტის ქონება, სამსახურიდან გავაგდე სააკაშვილის ბაბუა **გივი ალასანია,** შევარდნაძის ძმისშვილი **კაკო შევარდნაძე** და ა.შ. ხაზგასმით ვაცხადებ: დიღმის საცდელი მეურნეობის მიწები, რომელმაც ფუნქცია დაკარგა და მეურნეობის თანამშრომლებზე დარიგდა, აგრარულ უნივერსიტეტს უზუფრუქტით ჰქონდა გადმოცემული ქონების მართვის სამინისტროსგან. სწორედ ქონების მართვის სამინისტრომ დაარიგა ეს მიწები შევარდნაძის ხელმოწერით ახალდანიშნულ ელჩებზე, უნივერსიტეტის თანამშრომლებზე, საცდელი მეურნეობის მუშაკებსა და ცნობილ ადამიანებზე. თითოეულს მიეცა 1000 კვადრატული მეტრი მიწა... სულ სიაში იყო 1200 კაცი... მოგვიანებით ამ მიწებს ოქროს ფასი დაედო და დღეს იქ მილიონერთა დასახლებაა, სადაც ერთი ნაკვეთი, სულ მცირე, 100 ათასი დოლარი მაინც ღირს.

— სააკაშვილის ბაბუა გივი ალასანია მართლა გაუშვით სამსახურიდან?

— სააკაშვილის ბაბუა **გივი ალასანია** ჩვენი უნივერსიტეტის დოცენტი და დაუსწრებელი განყოფილების პრორექტორი იყო, სადაც ათასი სიბინძურე ხდებოდა. ამიტომ დაუსწრებელი განყოფილება გავაუქმეთ და მილევად რეჟიმში გადავიყვანეთ — სტუდენტთა ახალ ნაკადს აღარ ვღებულობდით. ერთ მშვენიერ დღეს, როცა ჯერ კიდევ შევარდნაძე იყო პრეზიდენტი, ჩემს კაბინეტში შემოვიდა უშიშროების სამი თანამშრომელი, რომლებმაც წარმომიდგინეს **გივი ალასანიას** დაპატიმრების ორდერი და გამომიცხადეს — ბატონო ნაპოლეონ, გივი ალასანია არის მექრთამე, ნაბრძანები გვაქვს, დავაპატიმროთ და გთხოვთ, თქვენს კაბინეტში მოგვიყვანოთ, რათა ყოველგვარი აყალმაყალის გარეშე მოვაშოროთ აქაურობასო! კბილებით დავიცავი გივი და მაშინვე დავურეკე **ავთო იოსელიანს,** რომელიც უშიშროების მინისტრის მოვალეობას ასრულებდა. ავთოს, რომელზეც აფხაზეთიდან ამაგი მქონდა, ვუთხარი — ამ კაცს უნივერსიტეტის კედლებში და, მითუმეტეს, ჩემს კაბინეტში არ დაგაჭერინებთ-მეთქი! ავთო დამთანხმდა, მაგრამ მითხრა — ბატონო ნაპოლეონ, თქვენი ხათრით არ დავიჭერთ, მაგრამ ეგ მექრთამე მანდედან მართლა მოაშორეთო! უშიშროების ხალხი რომ გავისტუმრე, **გივი ალასანია** ჩემთან გამოვიძახე, ყველაფერი ვუამბე და დაპატიმრების ორდერიც ვაჩვენე. კაცი ცუდად გახდა... — ბატონო გივი, ჩვეულებრივ ლექტორად გადადით, დაუსწრებელი ფაკულტეტი ისედაც მილევად რეჟიმშია-მეთქი! გივი ალასანიამ მადლობა გადამიხადა და მითხრა — ბატონო ნაპოლეონ, სულ წავალ, ასე სჯობს, დავისვენებო! — როგორც გინდათ-მეთქი! გივი ალასანია მართლაც წავიდა...

— ბატონო ნაპოლეონ, თქვენი დაჭერის მიზეზი ესეც ხომ არ იყო?

— არაფერს გამოვრიცხავ! უფრო უარესს გეტყვით — სააკაშვილს კიევის უნივერსიტეტში ქულა დააკლდა და **გივი ალასანიამ** მთხოვა, დავხმარებოდი. გივი სპეციალურად ჩამოვიდა ჩემთან სოხუმში... საქმე ის გახლდათ, რომ **დიმიტრი მილინჩუკი,** რომელთანაც ვმეგობრობდი და ამის შესახებ გივი ალასანიამ ძალიან კარგად იცოდა, კიევის სასოფლო-სამეურნეო აკადემიის რექტორი გახლდათ. პარალელურად მილინჩუკი კიევის უნივერსიტეტების რექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე და „მგიმოს“ ფილიალის რექტორის ცოლისძმა იყო. ეს საქმე მაშინვე გავაკეთე ტელეფონით... კიევში ჩასულ მიხეილ სააკაშვილს თან გადაჰყვნენ, მილინჩუკმა სახლში მიიღო, თავისი სიძეც მიიყვანა და სწორედ იქ გადაწყდა ყველაფერი. სააკაშვილს ის ერთი ქულა მოუმატეს და უნივერსიტეტში დასვეს. ერთი სიტყვით, მიხეილ სააკაშვილი კიევის უნივერსიტეტში მე მოვაწყვე! ამის გამო **გიული ალასანიას** ოჯახში წვეულებაც კი გამიმართეს და მთელი ოჯახი და სანათესაო მადლობებს მიხდიდნენ... სააკაშვილიც იქ იყო, მაგრამ, მოგეხსენებათ, ეს როგორც შიზოფრენიკი, ერთ ადგილზე ვერ ჩერდებოდა და სუფრასთან ჩაიქროლებდა ხოლმე! არ გამოვრიცხავ, ამ სიკეთის გამო დამიჭირა, რადგან ეს კაცი ნორმალური არ არის და გაუკუღმართებული აზროვნებისაა... სხვათაშორის, სააკაშვილი რომ ბოღმიანი კაცია, დედამისმა მითხრა...

კვირგვინოსნები



ირაკლი კენჭოშვილი
ყოფილი პატიმარი

ახალ წელს ჩამათრიეს კარცერში, სადაც ადრე სიკვდილმისჯილები ყავდათ, ეს იყო სველი სარდაფი, სადაც არც შუქი გვქონდა და არც სუფთა ჰაერი არ შემოდიოდა, არ ნიავდებოდა, საშინელი შმორის და ციხის სუნით გაჟღენთილი, ბაღლინჯოებით და ვირთხებით სავსე. მე იქ ვნახე ადამიანი, რომელიც 6 თვე იჯდა კარცერში და ამ ხნის მანძილზე მზის შუქი არ ჰქონდა ნანახი. **უკვე 2 კვირის ნაშიმშილარმა კარცერში პროტესტის ნიშნად მშრალი შიმშილობა გამოვაცხადე, რამდენჯერმე ცუდად გავხდი და დამჭირდა ექიმის გამოძახება, მაგრამ ციხის საავადმყოფოში მაინც არ გადამიყვანეს.** არც არავის შემოუთავაზებია ჩემთვის ფაფები და ვიტამინები, ციხიდან რომ გამოვედი, 45 კილოსაც არ ვიწონიდი. ორთაჭალის ციხის პატიმრების საყოველთაო შიმშილობა დამთავრდა ცნობილი „ციხის ბუნტის“ სისხლიანი ჩახშობით და მსხვერპლით.

„საქართველოს რესპუბლიკა“



ბექა ჩხაიძე
მომღერალი

ის ხმები, რაც ციხეში მესმოდა, არასდროს დამავიწყდება. კაცის ისეთი არაამქვეყნიური წივილი და ღრიალი არ გამიგონია. მთელმა ერმა ყვავილებით მოვიყვანეთ მიშა, ყვავილებით მოსულმა კაცმა ამდენი ტანჯვა-წამება და უბედურება გამოატარა ხალხს და, წარმოგიდგენია, ახლა რომ მოვიდნენ სათავეში, რა ჯოჯოხეთი დატრიალდება? **ტრაბახობდნენ იმით, ვინ უფრო მაგრად სცემდა პატიმარს და ვინ უფრო სასტიკად აწამებდა.** 15-15 კაცი დადგებოდა აქეთ-იქით „დუბინკებით“ — ამას „დერეფანს“ ეძახდნენ და გლდანის ციხეში რომ შეხვიდოდით, ის „დერეფანი“ უნდა გაგევლო. ფეხს გიდებდნენ და არ არსებობდა, არ წაქცეულიყავი. დასისხლიანებულები ეყარნენ ამ „დერეფნის“ გავლის შემდეგ ბიჭები და ასეთებსვე შეყრიდნენ საკნებში.

„კვირის პალიტრა“



ანდრია გვიდიანი
ანალიტიკოსი

არასდროს არავის დაავიწყდება ის, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ ქვეყანაში აკეთა. არც ის არავის დაავიწყდება, რომ ამ ყველაფრის სათავე და წამახალისებელი ნაძირალა **მიხეილ სააკაშვილია.**

„ფეისბუქი“

„მერსედესს“, რომელიც სააკაშვილმა წამგლიჯა, როლანდ ახალაია მოაჯდა, ხოლო წართმეულ სახლში ბაჩო ახალაია ცხოვრობდა!“

— დააკონკრეტეთ!

— 108-დღიანი პატიმრობის შემდეგ, სულ რაღაც, ორი კვირის გასული ვიყავი სამსახურში — საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში, რომლის პრეზიდენტიც გახლდით, როცა ეზოში ფორმიანები გამოჩნდნენ. ყველა შეშფოთდა... ფიქრობდნენ, ბატონ ნაპოლეონს კიდევ ხომ არ იჭერენო?! მეც ავნერვიულდი, მაგრამ ვცდილობდი, სიმშვიდე შემენარჩუნებინა. ჩემს კაბინეტში ორ თურქ ინვესტორთან ერთად შემოვიდა სააკაშვილის დედა **გიული ალასანია.** მას აგრარული უნივერსიტეტის ორი სტუდენტური საცხოვრებელი „შავი ზღვის თურქულ-ქართული უნივერსიტეტისთვის“ ქონების მართვის სამინისტრომ ადრე მისცა, მაგრამ ახლა მესამე კორპუსიც უნდოდა და ამიტომ მოვიდა. გიულის ისევ მე ვეგონე აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი, მაგრამ რომ გაიგო, უნივერსიტეტში აღარ ვიყავი, წასვლა დააპირა. უკან მოვაბრუნე, წინ დავისვი და ვკითხე — ქალბატონო გიული, შენმა შვილმა უდანაშაულო კაცი რისთვის დამიჭირა, იმ სიკეთის გამო, რომ კიევის უნივერსიტეტში ჩაბარებაში დავეხმარე-მეთქი? გიულის თავი ჰქონდა ჩაღუნული და იცით, რა მითხრა? — მაგ საქმეში რომ ჩავრეულიყავი და ჩემი შვილისთვის რამე მეთხოვა, კიდევ უარესად დაგსჯიდათ, ასეთი ხასიათი აქვსო!

— ბატონო ნაპოლეონ, მაინც ვინ დაგაპატიმრათ?

— იმ დღეს, 2004 წლის 19 ივნისს, ჩემი თანამშრომლის შვილის ქორწილი იყო და კარგად გამოპრანჭული და ჩაცმულ-დახურული პროკურატურაში დაკითხვაზე დამიბარეს. დადიანის ქუჩაზე თავის კაბინეტში დამაპატიმრა **სააკაშვილის ბებიის მზია წერეთლის უახლოესმა ნათესავმა,** დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ **კახა წერეთელმა,** რომელიც დღეს, თუ არ ვცდები, **ჟუჟა წერეთლის** ადვოკატია. წამართვეს სამი მანქანა, სახლი მირზა გელოვანის ქუჩაზე, 1000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და კომერციული ფართი, რომელიც ჩემს ქალიშვილს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს ეკუთვნის. მთხოვდნენ 3 მილიონ დოლარს... თურმე, ამ დეგენერატებს ეგონათ, რომ დიდმის საცდელი მეურნეობის მიწები ჩემი იყო და მე ჩამოვურიგე ხალხს. „მერსედესს“, რომელიც სააკაშვილმა წამგლიჯა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის პროკურორი **როლანდ ახალაია** მოაჯდა, ხოლო წართმეულ სახლში ერთხანს მისი შვილი **ბაჩო ახალაია** ცხოვრობდა. რომ გაიგო, ჩემი სახლი იყო, იმის შემდეგ ის სახლი დატოვა.

— ბოლოს და ბოლოს, რა რაოდენობის თანხა წაგართვეს?

— ბრალი არ ვაღიარე, ამიტომ საპროცესო შეთანხმებას ვერ მიფორმებდნენ. ადვოკატების მეშვეობით ყურში ჩამაწვეთეს — თუ არ დაგვთანხმდებით, შესაძლოა, კაცის მკვლელობაც დაგაბრალოთო! შევშინდი, მივხვდი, რომ ყველაფერზე იყვნენ წამსვლელები. არადა, აუცილებლად უნდა გამოვსულიყავი ციხიდან, თორემ ჩემი ნარკომანი სიძე ყველაფერს გაყიდდა და ოჯახს დამიქცევდა. ამიტომაც დავყაბულდი და 180 ათასი დოლარი შევიტანე. რაც შეეხება ჩემს სახლს, ის გაყიდეს, მანქანებისგანაც აღარაფერი დატოვეს, ხოლო ჩემი ქალიშვილის კომერციული ფართი ჯერ არ გაუყიდიათ.

— რომელ ბანკებში შეგატანინეს ეს თანხა?

— ფული ძირითადად **მამუკა ხაზარაძის** „თიბისი ბანკში“ შემატანინეს... მამუკა ხაზარაძის ბანკი სააკაშვილთან ისე იყო შეკრული, რომ დანაშაულებრივი ოპერაციების შესრულებისას „თიბისი“ ქვითარს არ გასცემდა, რათა უკანონობის ყოველგვარი კვალი მოესპოთ! საბედნიეროდ, ჩემი ყოფილი სტუდენტი იყო იმ დღეს მოლარე და ქვითარი მოგვცა, რომელიც შენახული მაქვს.

— ვინ გაგასამართლათ?

— მოსამართლე იყო **ტარიელ ზამბახიძე,** ხოლო პროკურორები — **ვალერი ცერცვაძე** და **ვლადიმერ ხუჭუა!**

— დღეს სად არის ეს ხალხი?

— **ვლადიმერ ხუჭუა** თეთრიწყაროს რაიონის მოსამართლეა, **ვალერი ცერცვაძე** მურუსიძესთან ერთად მოსამართლეთა კლანის ლიდერია, ხოლო **ტარიელ ზამბახიძე** სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ერთ-ერთ საკვანძო თანამდებობას იკავებს. სამივე ჯალათი ახლაც დასაქმებულია.

— ბატონო ნაპოლეონ, ბრალი არ აღიარეთ და საპროცესო მაინც გაგიფორმეს?

— დიახ, ფული მაინც შემატანინეს... თან მოსამართლემ **ტარიელ ზამბახიძემ** მითხრა — ბატონო ნაპოლეონ, ხელი უნდა მოგვიწეროთ, რომ ამ ყველაფერს არ გაგვისაჩივრებთ, თორემ ისევ უკან შეგაბრუნებთო! ჩემმა ქალიშვილმა მირჩია — მამა, ამ ხალხთან წამითაც როგორ ძლებ, მოუწერე ხელი და წავიდეთო! წლების შემდეგ შემხვდა **ტარიელ ზამბახიძე** და რომ ვკითხე — ასე რატომ მოიქეცი-მეთქი? — მიპასუხა — ბატონო ნაპოლეონ, რა უნდა გითხრათ, ხომ იცით, რომ დავალებული გვქონდა, ასე მოგქცეოდითო! ერთი სიტყვით, დავრწმუნდი, რომ პირადად სააკაშვილს ჰქონდა ნაბრძანები, მკაცრად დავესაჯეთ. სხვათაშორის, ორთაჭალის ციხეში, სადაც მკვლელების კამერაში შემაგდეს, ჩემს „მოსარჯულებლად“ შემოუშვეს „კანონიერი ქურდი“, რომელიც ჩემი ყოფილი სტუდენტი აღმოჩნდა. გამახსენა კიდეც — რესტორან „გაგრიფში“ სტუმრები გყავდათ და მაშინ ერთი ყუთი შამპანური გამოგიგზავნეთ და მთელი სუფრის ფულიც მთლიანად მე გადავიხადეო! ცხადია, გამახსენდა...



„მამუკა ხაზარაძის ბანკი სააკაშვილთან ისე იყო შეკრული, რომ დანაშაულებრივი ოპერაციების შესრულებისას „თიბისი“ ქვითარს არ გასცემდა, რათა უკანონობის ყოველგვარი კვალი მოესპოთ!“

— ციხეში როგორი პირობები იყო?

— საკანში სამი საწოლი იდგა და თორმეტი პატიმარი ვიყავით... მორიგეობით ვძინებდით. თუმცა, მე ციხეში შემიყვანეს თუ არა, საწოლი მაშინვე დამითმეს და პატივისცემით მომეპყრნენ... იმ „კანონიერმა ქურდმა“, რომელიც ჩემ „დასამუშავებლად“ ჰყავდათ შემოყვანილი და ჩემი სტუდენტი აღმოჩნდა, საბოლოოდ ჩემ სასარგებლოდ დაარეგულირა ყველაფერი. რომ მიხვდნენ, ასე ადვილად წასაქცევი კაცი არ ვიყავი, ციხის უფროსმა ლაქუცი დამიწყო — ბატონო ნაპოლეონ, ამ მკვლელებთან შემოყვანა თქვენ როგორ გაკადრეს, ეს რა დაგვემართა, ცოტა ხნით ვიყავი გასული და ჩემი თანამშრომლების მიტოვება ერთი წუთითაც არ შეიძლებაო! ციხის უფროსმა თავის კაბინეტში ამიყვანა, სადაც ორი ბრგე ვაჟკაცი დამხვდა... ერთი მეუბნება — ბატონო ნაპოლეონ, აბა, კარგად დაფიქრდით, ვინმე ხომ არ გაანაწყენეთ და შური ხომ არ იძიესო? დავფიქრდი და სააკაშვილის ბაბუა **გივი ალასანია** გამახსენდა, რომელიც დაჭერას გადავარჩინე.

— ნუთუ გივი ალასანია თქვენით უკმაყოფილო იყო?

— ზუსტად ვიცი, როცა **მზია წერეთელმა** გივი ალასანიას ჰკითხა — სამსახურში რატომ არ დადიხარო? — ალასანიამ უპასუხა — ნაპოლეონ ქარქაშაძემ ჩემი ადგილი გაყიდა, ხოლო მე გამომაგდოო! ამის შემდეგ სააკაშვილს უკითხავს ბებიამისისთვის — ბაბუა რატომ არ მუშაობს? — **ბაბუაშენი ნაპოლეონ ქარქაშაძემ გამოაგდო და მაგის ადგილი გაყიდაო!** — გაუმეორებია ბებიამისს ამ შეურაცხადისთვის!

— ეს თქვენ საიდან იცით?

— ეს ვიცი სააკაშვილის სამდივნოს უფროსისგან — **ქალბატონი ცაცასგან,** რომელიც სააკაშვილის ბებიასთან ცხოვრობდა და ჩემს თანაკურსელთან მეგობრობდა. სწორედ ცაცამ უთხრა ჩემს თანაკურსელს — ქარქაშაძის შესახებ გივიმ ასე და ასე თქვაო! ცხადია, ეს ყველაფერი ციხის უფროსის კაბინეტში გამახსენდა... არც მაშინ და არც დღეს ეჭვი არ მეპარება, რომ სააკაშვილმა მექრთამე ბაბუის **გივი ალასანიას** გამო დამიჭირა!

— ბატონო ნაპოლეონ, გენერალურ პროკურატურას წართმეული ქონების დასაბრუნებლად არ მიმართეთ?

— პროკურატურას ერთხელ მივმართე და საქმე სწორედ იმ **ტარიელ ზამბახიძეს** გადაუგზავნეს, რომელმაც ქონება წამართვა! ახლა საქმეს **ირაკლი ნადარეიშვილის** დეპარტამენტი სწავლობს, ძალიან ინტენსიურად და კვალიფიციურად მუშაობენ და ვნახოთ, რა გამოვა! არ შემიძლია, არ გავიხსენო 1996 წლის შეხვედრა ნიუ-იორკში, როცა გაეროში მომუშავე ქართველმა დიპლომატმა **ზაზა გოქსაძემ** ოჯახში მიგვიპატიჟა და მშვენიერი სუფრა გაშალა. სტუმრებს შორის აღმოჩნდა სააკაშვილის ბიძა **თემურ ალასანია.** ალასანია კარგად რომ შექეიფიანდა, გვერდზე გამიხმო და მითხრა — ბატონო ნაპოლეონ, თქვენ ძალიან გავლენიანი კაცი ხართ, დევნილებში დიდი ავტორიტეტი გაქვთ და რომ იცოდეთ, საქართველოში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს! მართალია, ამას გარკვეული წლები დასჭირდება, მაგრამ ჩათვალეთ, რომ ამერიკას შევარდნაძის შემცვლელი უკვე ნაპოვნი ჰყავს, რომელიც საქართველოშია და ის კაცი საჭირო სიტუაციაში გააქტიურდებაო! დავინტერესდი, ვისზე ლაპარაკობდა, მაგრამ **თემურ ალასანია** ბოლომდე არ გამენდო... — ჟვანიას ან ბარამიძეს გულისხმობთ-მეთქი? — ვკითხე. ამაზე გაეცინა და მიპასუხა — არა, ჟვანია და ბარამიძე გამორიცხულია! ერთი სიტყვით, თემურ ალასანიამ ასეთი რამ მითხრა — ბატონო ნაპოლეონ, შევარდნაძე ხელისუფლებაში ამერიკულმა „ცეერუმ“ და სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოიყვანეს და ისინი წაიყვანენ... იცოდეთ, რომ მსოფლიო და, მათ შორის, რუსეთიც სწორედ აქედან იმართებაო! ისღა დამრჩენოდა, მხოლოდ მხრები ამეჩეჩა... გამომშვიდობებისას ალასანიამ სამჯერ მაინც გამიმეორა — რაც გითხარით, მხოლოდ ჩვენ შორის დარჩესო! ასე რომ, სააკაშვილი რომ ხელისუფლებაში უნდა მოსულიყო, ამერიკაში 1996 წელს უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდათ. 2009 წელს თბილისში **თემურ ალასანიას** მოულოდნელად შევეჩეხე. მანქანიდან გადმოვედი და დავუძახე — ბიჭო, მოდი აქ შენ-მეთქი! რომ დამინახა, გაიქცა და მამამისის ეზოში დამემალა... რა უნდა მექნა, ეზოში იმოდენა ძაღლი ჰყავდათ. მოკლედ, სამარცხვინო ხალხია.

— ბატონო ნაპოლეონ, რას ეტყვით ამ ხელისუფლებას და რას ეტყვით სააკაშვილს?

— სააკაშვილმა თავისი ახლანდელი საქციელით საბოლოოდ დაამტკიცა, რომ შეურაცხადი და სამკურნალოა! ცუდად გავხდი, ნახევრად გაშიშვლებული სააკაშვილი რომ დავინახე, რომელსაც მიათრევდნენ... გავიხსენოთ ჰოსნი მუბარაქი და აუგუსტო პინოჩეტი, როგორ ღირსეულად წარდგნენ სასამართლოს წინაშე და შეადარეთ ეს მოხუცი ხალხი ახალგაზრდა სააკაშვილს, რომელსაც ადამიანის სახე აქვს დაკარგული. ქვეყანა სისხლით რომ არ მოერწყო და აეშენებინა, რაც ამ ბოლო დროს ტელევიზიით ვნახეთ, იმის შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მობრუნება დაუშვებელია! ეს კაცი არის შეურაცხადი! მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს დღესაც ჯიჯგნის და ათახსირებს... ეს ამორალური და გახრწნილი ადამიანია, რომელიც დიდხანს უნდა ეგდოს იქ, სადაც არის!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

დავით მირცხულავა
ყოფილი პატიმარი, ენერგეტიკის მინისტრი

ორი ოპერაცია ერთდროულად გამიკეთეს ე.წ. არამიანცში და მეორე დღეს დრენაჟებით ვიყავი ისევ გადაყვანილი ციხის საავადმყოფოში. მუდმივად აჩვენებენ და მაყურებელს ჰგონია, რომ მარტო გლდანის ციხეში იყო კარანტინის დაშლა, ის კარანტინი „გუბერსკში“ რაც იყო, ის არ უნახავთ. იქ საშინელება იყო საერთოდ. თავიდან საკაცით „გუბერსკის“ ციხეში მიმიყვანეს, იქ ვერ გაარკვიეს, სად უნდა წავსულიყავი და მერე გადამიყვანეს მეშვიდეში. მერე მოიყვანეს **სულხან მოლაშვილი.** ჩემი ოჯახის წევრები პირველად ვნახე წელიწადი და რვა თვის შემდეგ. მიზეზი იყო, რომ მისჯილი არ მქონდა, მუდმივად პრობლემა ჰქონდა ადვოკატს, არ უშვებდნენ ციხეში.

„პოსტივი“

ეკა ბესელია
ყოფილი პარლამენტარი

სააკაშვილის დროს, როცა ჩემი შვილი და ძმა დაიჭირეს, ორი წელი, ვერ აღგიწერთ, რა არაადამიანურ ტანჯვას განვიცდიდი. მე ამას მარტო უფლის გარეშე ვერ გავუძლებდი. **7 ნოემბრის, 15 ივნისის, 6 მაისის ყველაზე მძიმე დარბევების დროს მე სულ წინა ხაზზე ვიდექი.** 6 მაისს, როდესაც პლასტიკური ტყვიები დაგვიშინეს პოლიციის სამმართველოსთან, სპეცრაზმის წინ ვიდექი. **ჩემ გვერდით ტყვიები შუბლში ხვდებოდა ადამიანებს და სულ დასისხლიანებულები იყვნენ.** ადვილი შესაძლებელი იყო, მეც მომხვედროდა, რადგან სახეზე არ ვიფარებდი, არ მინდოდა, ვინმეს ეფიქრა, რომ შემეშინდა. **სახლში რომ მივედი, ტანზე სულ ნატყვიარები მქონდა,** ქურთუკიც მთლიანად ყვითლად იყო შეღებილი ტყვიის სითხით. მაგრამ სახეზე ერთიც კი არ მომხვედრია. მერე უწმინდესმა მითხრა: შენ უფალს ხელისგულზე უზიხარ და ასე გამოჰყავხარ განსაცდელებიდანო.

„თბილისელები“

სააკაშვილმა ივანე მუხრანბატონსა და სერგო ორჯონიკიძეს აჯობა –

კაცებიც გააუპატიურა და ქართული მიწებიც ჩააბარა!

წინამდებარე წერილის დაწერა ერთმა ისტორიულმა ფაქტმა გადაგვაწყვეტინა, რომელიც საქართველოს მეფის დავით მეშვიდე ულუს აჯანყებას და მონღოლების წინააღმდეგ ბრძოლას უკავშირდება.

როგორც ცნობილია, თანამედროვე რუსეთი მონღოლური „ოქროს ურდოს“ დაშლის პროდუქტია. შესაბამისად, რუსმა მეფეებმა, იმპერატორებმა, „გენსეკებმა“ და პრეზიდენტებმა მონღოლთა ყაენებისგან ბევრი რამ შეითვისეს და შეისისხლხორცეს. აქედან გამომდინარე, **761 წლის წინათ ქვიშხეთთან, კერძოდ, შინდარასთან გამართული ისტორიული ბრძოლის პერიპეტიების გახსენება მეტად საინტერესოა, რადგან მიგვაჩნია, რომ რუსეთი საქართველოსთან მიმართებაში ყოველთვის იმ სქემით მოქმედებდა, რომელიც მაშინდელი ხაშურის, ახალდაბის, ბორჯომისა და ქვიშხეთის მიდამოებში მოიხაზა.**

ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, 1260 წლის დეკემბერში აჯანყებული **დავით ულუს** დასასჯელად **არღუნ ნოინმა** მონღოლთა 20-ათასიანი ურდო დაძრა, რომელშიც მოღალატე ქართველებიც ერივნენ. **დავით ულუსა** და მის მოკავშირე **სარგის ჯაყელს** მხოლოდ 8-ათასიანი ჯარი ჰყავდათ. პირველი შეტაკება მონღოლთათვის სამარცხვინოდ დასრულდა და 1500-მა ქართველმა 6 ათასი მონღოლი ერთიანად ამოჟუჟა. ბედად გადარჩენილი და კუდამოძუებული მონღოლები შინდარას გორასთან მდგარ **არღუნ ნოინთან** მივიდნენ და საზარელი ამბავი მიუტანეს — დავმარცხდითო! არღუნი ცოფებს ყრიდა და გასაქცევად ემზადებოდა, რომ წელში ოთხად მოკეცილმა ქართველმა მოღალატეებმა სიტყვა შეჰბედეს — **დიდო ნოინო, თუ ნებას მოგვცემთ, ომში ჩვენ წაგიძღვებით და გავიმარჯვებთ, რადგან ჩვენზე უკეთ არავინ უწყის, ქართველები როგორ უნდა დავამარცხოთო!**

არღუნმა მოღალატე ქართველებს დაუჯერა და **დავით ულუსა** და **სარგის ჯაყელს** მართლაც მუსრი გაავლო... ხაშურის, ახალდაბის, ქვიშხეთისა და ბორჯომის შემოგარენი მონღოლებმა სულ აჯანყებული ქართველების გვამებით აავსეს!

მონღოლების სისხლსა და ხორცს — რუსეთის იმპერიასა და მის ძალლივით ერთგულ მსახურებს შეუძლებელია, საქართველოს ისტორიის ეს ფრიად დრამატული მომენტი მხედველობიდან გამორჩენოდათ და ქართველებში საკუთარი თვისტომის განადგურების მომეტებული ნიჭი არ შეემჩნიათ! სწორედ ამიტომაა, ორასი წლის განმავლობაში ბევრი კონდოტიერი და მოღალატე რომ შემოუსიეს რუსებმა საქართველოს. **პატკანოვების, კატკოვების, ეზოვებისა** და **გარყვნილი რუსი ეგზარქოსების** უკან, რომლებიც არაქართველები იყვნენ, ცხადია, სწორედ **რუსთხელმწიფის ერთგული მსტოვრები და უზარმაზარი სახელმწიფო მანქანა** იდგა, მაგრამ იმ ორსაუკუნოვან ისტორიაში, როცა რუსეთმა საქართველოს თავისი ბინძური ხვაშიადი გაუმჟღავნა და სულგაყიდული ქართველები შემოუსია, გამორჩეულია ჩვენი სამი თანამემამულის სახე.

ამ სამმა წყეულმა და მოღალატემ ჩაიდინა ის, რაც თვით გენერალ **ივანე ლაზარევსაც** არ უკადრებია 1803 წლის 18 აპრილს, როცა **დედოფალ მარიამს** საძინებელში შეეჭრა და რუსეთში გასახლება ძალით დაუპირა!

წყეულ ქართველებს შორის გამორჩეულია უბინძურესი და გარყვნილი ივანე კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი — იმპერატორ ნიკოლოზ პირველის უახლოესი მეგობარი, რომელსაც რუსთხელმწიფე სიყვარულით „მოი შალუნს“ („ჩემი ცელქი“) ეძახდა. **სწორედ ივანე მუხრანბატონმა და მისთანა გადაგვარებულმა თავადებმა მიჰგვარეს 21 წლის ულამაზესი ქალწული მაიკო ორბელიანი კოჯრის ციხეში ნიკოლოზ პირველს, როცა ის 1837 წლის ოქტომბერში თბილისში სტუმრად ჩამოვიდა და მადათოვის კუნძულზე დიდებული დრო ატარა.**

შექეიფიანებულ ნიკოლოზს გარყვნილმა ქართველმა თავადებმა ყველაზე წმინდა, ლამაზი და სპეტაკი აჯიჯგნინეს და გაათელვინეს იმ ღამეს — ულამაზესი **მაიკო ორბელიანი!** იგი გაიმეტეს და გაწირეს იმიტომ, რომ ობოლი იყო... **იმის ნაცვლად, რომ ობოლი მარგალიტი ავი თვალისგან და ხელისგან დაეცვათ, ქართველებმა ღმერთივით ქალი ულვთოდ გაყიდეს და იმისთვის, რომ იმპერატორისთვის ბოლომდე ესიამოვნებინათ, ნიკოლოზ პირველს ბოლომდე დაუწვნენ.**

ალბათ, სწორედ იმიტომ იყო, სანკტ-პეტერბურგში ჩასულმა რუსთხელმწიფემ რომ დაიტრაბახა — თბილისში ისე დამხვდნენ, როგორადაც მხოლოდ მოსკოვში მხვდებიანო!

აი, ამის მქნელი კაცი — **ივანე მუხრანბატონი** ქართველებმა ცხრაჯერ აირჩიეს თბილისის თავადაზნაურობის მარშლად, ანუ მთელი ოცდაშვიდი წლის განმავლობაში თბილისის ელიტის უფროსად ქართველობამ იგუა კაცი, რომელმაც მაიკო ორბელიანი მთვრალ ნიკოლოზ პირველს კოჯრის ციხეში გააბახებინა!

სიმბოლურია ის ფაქტი, რომ დღეს გარყვნილი და ზნედაცემული ივანე მუხრანბატონის მამულს — „შატო მუხრანს“ მეტუალეტეთა გილდიის უსტაბაში მამუკა ხაზარაძეა დაპატრონებული! ალბათ, სწორედ ამაზე უთქვამს გენიალურ სტენდალს — „იცოდეთ, რომ დიდი ქონების უკან საზარელი დანაშაული იმალება!“

ქართველ წყეულთა გალერეაში გამორჩეულია **სერგო ორჯონიკიძის** პერსონაც, რომელიც საქართველოში რუსის ჯარს შემოუძღვა, სისხლის ტბები დააყენა და ქვეყანას ისრაელზე ბევრად მეტი ტერიტორია დააკარგვინა. სხვათაშორის, 1907 წელს, წიწამურის ავბედითი გასროლის შემდეგ, როცა ილია მოკლეს, საქართველოს უგვირგვინო მეფის ქვრივმა **ოლღა გურამიშვილმა** ილიას მოურავი **დიმიტრი ჯაში** რომ დაინახა, ისტერიკაში ჩავარდა და კივილი ატეხა — **ქმარი სწორედ ამ კაცმა მომიკლაო!**

ცნობილია, რომ **დიმიტრი ჯაში** ილიას მკვლელობის მომენტში წიწამურში კი არა, საგურამოს მამულში, კაკლის ხეზე იყო ამძვრალი და სმენაგაკრეფილი თოფის გასროლის ხმას ელოდებოდა... ანუ საგურამოში, ილიას ეზოში მყოფი ჯაში, წიწამურში კაცს ვერ მოკლავდა. მაშ, რა დაემართა ოლღა გურამიშვილს და დიმიტრი ჯაში მკვლელს რად მიამსგავსა?

საქმე ის გახლავთ, რომ **დიმიტრი ჯაში** და სულძაღლი **სერგო ორჯონიკიძე** ერთმანეთს ძალიან ჰგავდნენ. **ამიტომ კნეინა ოლღა გურამიშვილის მიერ დიმიტრი ჯაშის დანახვაზე ატეხილი კივილი — ქმარი ამან მომიკლაო! — შემთხვევითი არ ყოფილა და აშკარად გვაძლევს იმის განცხადების საფუძველს, რომ საქართველოს უგვირგვინო მეფეს „ბერდენკის“ ცხელი ტყვია დანარჩენ ნაძირალებთან ერთად სერგო ორჯონიკიძემაც დაახალა.**

რუსეთის მიერ წაქეზებულ და დაფინანსებულ მაოხრებელ ქართველთა გალერეაში გარყვნილი, მკვლელი და ტერიტორიების ჩამბარებელი **ივანე მუხრანბატონისა** და **სერგო ორჯონიკიძის** გვერდით **მიხეილ სააკაშვილი** აშკარად „სიმპათიურად“ გამოიყურება. უფრო მეტიც, **სააკაშვილი, როგორც პუტინის სპეცაგენტი და იგორ ივანოვის მიერ ნაკურთხი,** ივანე მუხრანბატონსა და სერგო ორჯონიკიძეს თავის თავში აერთიანებს, რადგან გარყვნილიც არის და ქართული მიწების გამსხვისებელიც!

ერთი სიტყვით, **სააკაშვილმა ივანე მუხრანბატონსა და სერგო ორჯონიკიძეს აჯობა — ქართული მიწებიც ჩააბარა და როლებში ისე შეიჭრა, რომ კაცებიც გააუპატიურა!**

კრემლი საგანგებოდ არჩევს, აფინანსებს და გვიქსევს ისეთ გადაგვარებულ თანამემამულეებს, რომლებმაც ყოველივე წმინდა უნდა წაბილწონ და ხელყონ!

სწორედ ამ წყეულთა ნაოხრალზე დგას რუსეთის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც კიდევ ბევრ სიურპრიზს გვიმზადებს!

დიტო ჩუბინიძე



ივანე მუხრანბატონი



სერგო ორჯონიკიძე

სიმბოლურია ის ფაქტი, რომ დღეს გარყვნილი და ზნედაცემული ივანე მუხრანბატონის მამულს – „შატო მუხრანს“ მეტუალეტეთა გილდიის უსტაბაში მამუკა ხაზარაძეა დაპატრონებული! ალბათ, სწორედ ამაზე უთქვამს გენიალურ სტენდალს – „იცოდეთ, რომ დიდი ქონების უკან საზარელი დანაშაული იმალება!“

კვირგვინოსნები

დიმიტრი ლორთქიფანიძე
ისტორიკოსი



ჩვენი ხელისუფლება აღარ არის მონურ მორჩილებაში დასავლეთთან **კობახიძის** ბოლო განცხადებებიდან გამომდინარე. გაკეთდა კიდეც განცხადება, რომ ის **დასავლეთი, რომელიც მხარს დაუჭერს კრიმინალების დაბრუნებას ქვეყნის ხელისუფლებაში,** აბსოლუტურად მიუღებელი იქნება ქვეყნის დღევანდელი ხელისუფლებისათვის.

„ახალი თაობა“

ბუბა კიკაბიძე
მომღერალი

მიშას ფრჩხილის ფასის ტვინი არ აქვს ამ ხელისუფლებას. ესეთი პოლიტიკოსი საქართველოს არ ჰყოლია. ბევრი გამოდის მიტინგზე, რომელსაც არ უყვარს **სააკაშვილი**, მაგრამ შეურაცხყოფილია, ასე რომ ექცევიან. ზელენსკი ცოტა ნაწყენი იყო, რომ არ უთხრა ისე წამოვიდა საქართველოში.

„ფორმულა“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

ერთი მხრივ, შეიძლება, **ოპოზიციის მხარდამჭერები დაიღალონ** და თქვან, რომ ამ პატარა აქციებს არაფერი შედეგი არ მოაქვს, ხოლო მეორე ვარიანტია, **ხელისუფლებამ შეცდომები თუ დაუშვა, მაშინ უკმაყოფილო ხალხის რიცხვი ქუჩაში გაიზრდება.**

„რეზონანსი“

ვესაუბრებით სოფელ დიღმის წმიდა მარინეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოზ დავით ისაკაძეს:

მამა დავითი (ისაკაძე):
მეუფენო!
აცალეთ სააკაშვილს, ამქვეყნად ღირსეული სასჯელი განიცადოს, რათა ღვთის სამსჯავროზე კიდევ უფრო მძიმედ არ დაისაჯოს!



„ავადმყოფებისთვის და საპყრობილეში მყოფთათვის ეკლესია მართლაც აწესებს მარხვის შემსუბუქებას, თუმცა, ძალიან კარგად იციან, რომ სააკაშვილს არც უშიმშილია და, მითუმეტეს, არც უმარხულია!“

— პლანეტაზე გამალებით მიმდინარეობს ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარების პროცესი: „კოვიდ-19“ ვირუსის ხელოვნურად შექმნა და მისი გავრცელება; მისგან „თავის დასაცავად“ ე.წ. ვაქცინაციის დანერგვა; მოსახლეობის იზოლირება, ტესტირების შემოღება და ნიღბის ტარების დაძალება, რამაც პლანეტის თითქმის მთელი მოსახლეობა ნიღბოსნებად აქცია; კოვიდპასპორტების დარიგება; გადაადგილების შეზღუდვა, ახალ-ახალი ლოქდაუნები... მაგალითად ავსტრიაში, სადაც 1 დეკემბრიდან შედის რეგულაცია, რომლის მიხედვით, აუცრელ მოქალაქეებს 10-10 დღით შინაპატიმრობა ემუქრებათ და სახლიდან გარეთ გამოსვლა აეკრძალებათ, მკაფიო და ნათელი მინიშნებაა იმაზე, რომ ევროპაში ამჯერად არა ჰიტლერული რაიხის, არამედ უკვე ევროკავშირის ფაშისტური დიქტატურა მყარდება!

ევროპაში ასეთი უმძიმესი მდგომარეობა საქართველოზეც აისახება. ჯანმოს დირექტორატიდან გამოგზავნილი მკვლელი ჰაიდლაინებით ხდება ადამიანების დახარისხება. ვინც მეორეხარისხოვანთა სიაში მოხვდება, არც მეტი, არც ნაკლები, სიკვდილი ემუქრება!

— რაში გამოიხატება დახარისხება?

— საჯარო სამსახურების გარდა, უკვე კერძო სტრუქტურებშიც ინერგება პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ადამიანებს აიძულებენ ხელშეკრულების დადებას, სადაც წერია, რომ დასაქმებული ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით თვეში რამდენჯერმე იტარებდეს PCR ტესტს, რაც უბრალო ადამიანისთვის საკმაოდ ძვირია — 70 ლარი! უმაღლეს სასწავლებლებში, მაგალითად, სამედიცინო უნივერსიტეტში — სტუდენტებს აიძულებენ, კვირაში ერთხელ ფასიანი, 70-ლარიანი ტესტი ჩაიტარონ. ეს არის ჩვეულებრივი ყაჩაღობა საშუალო ფენის წარმომადგენელთა მიმართ. ხალხმა ამ ყაჩაღებს უკვე შეარქვა „კოვიდფაშისტები,“ რომლებიც ფეხქვეშ თელავენ საერთაშორისო სამართლის მიერ აღიარებულ ნებისმიერ დემოკრატიულ ნორმას. ვინც ამ რეგულაციებს არ ემორჩილება, უმოწყალოდ ითხოვენ სამსახურებიდან, რის შედეგადაც ეს ადამიანები შიმშილით სიკვდილის საფრთხის წინაშე დგებიან. **დიახ, მსოფლიომ გადაუხვია დემოკრატიულ პრინციპებს და ფაშიზმის გზას დაადგა!**

— როგორც ჩანს, ნელ-ნელა ხდება ადამიანების მომზადება ანტიქრისტეს გამოჩინებისათვის და მის მისაღებად!

— ჩვენ არ ვიცით, ეს ზუსტად როდის მოხდება, მაგრამ ფაქტია, მსოფლიოში ყველგან ერთნაირი ხელწერით აჩვევენ ადამიანებს ახალ წესრიგს, ხოლო შემდეგ, როგორც წმიდა წერილი ღაღადებს და წმიდა წერილის კომენტატორი წმიდა მამები ქადაგებენ — ამ ახალი წესრიგის ფარგლებში ნებისმიერ ჩვენგანს პირდაპირ ქრისტეს უარყოფას მოგვთხოვენ! როგორც ახლა დაუცველი ადამიანების დევნა მიმდინარეობს, როცა მათ სამსახურებიდან ათავისუფლებენ, სასწავლებლებში არ უშვებენ, პირბადის გარეშე ტრანსპორტიდან და მარკეტებიდან აძევებენ, ზუსტად ასეთივე პრინციპით დევნას გამოაცხადებენ მოქალაქეებზე, ვინც ქრისტიანად დარჩება!

მთელ მსოფლიოში უკვე იქმნება ასეთ „წესრიგთან“ დაუმორჩილებლობის კერები. ისინი თავიანთი უფლებების შეზღუდვას აპროტესტებენ; მართლმადიდებელი ერები კი ხვდებიან, რომ სახეზეა ანტიქრისტეს გამეფებისთვის გარემოების შემზადება.

— ამას წინათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს „გირჩის“ მიერ სტამბოლიდან ჩამოყვანილმა მჩხიბავმა სტელამ საჯაროდ ჯადო გაუკეთა. როგორ აფასებთ ამ მოვლენას?

— „გირჩზე“ და მათ მენტალობაზე საუბარი არასერიოზულად მიმაჩნია. რაც შეეხება ჯადოს კეთებას, ეს არის ენერგეტიკული ზემოქმედება, რაც ჯერ კიდევ პირველი საუკუნიდან ეკლესიის მხრიდან უმძიმეს ცოდვად არის შეფასებული. ყოველი გრძნეული, მჩხიბავი, ეშმაკეული ადამიანი ეკლესიიდან უმძიმესი საეკლესიო სასჯელით იყო მსჯავრდებული. **უნდა ვიცოდეთ, რომ ჯადოს თავისი მავნე ზეგავლენის მოხდენა** შეუძლია მხოლოდ უსჯულოდ მცხოვრებ ადამიანზე. იგი ჯადოს გავლენით შეიძლება ფიზიკურადაც დაიღუპოს და სულიერადაც.

— რა მექანიზმით მოქმედებს ჯადო?

— მეცნიერულად არის დამტკიცებული, რომ უკურნებელი სენით დაავადებული ადამიანებიც განკურნებულან მხურვალე ლოცვითა და რწმენით. მედიცინაში „პლაცებოს“ ეფექტიც საყოველთაოდ ცნობილია. ამ ძალას, რომელიც ადამიანს კურნავს, უფალი იძლევა. მაგრამ ეშმაკზე დამონებული ადამიანი ძალას უფლისგან კი არა, ავი სულისგან იღებს და ეს ძალა ვრცელდება მხოლოდ არაეკლესიურ ადამიანებზე. ეშმაკი ძალას აძლევს მათ, ვინც მისგან ზემოქმედების უნარს გამოითხოვს. წმინდანთა ცხოვრებაში არის უამრავი შემთხვევა, როცა ამა თუ იმ ადამიანის ფიზიკურად დამორჩილების მიზნით მავანი ეშმაკისგან გამოითხოვდა ძალას, შეწევნას და ეს ეძლეოდა კიდეც. რაც უფრო მეტად ემონება ადამიანი ეშმაკს, მით მეტი უნარი ეძლევა დემონისგან, მაგრამ ამ ძალას ანგრევს რწმენა და ხშირად მორწმუნეს პირჯვრის ერთხელ გადაწერითაც დაუმუხრუჭებია დემონური ენერგიის ზემოქმედება.

მაგალითად, მე-4 საუკუნეში წმიდა მოწამე იუსტინაზე დემონის მეშვეობით ზეგავლენას ცდილობდა ერთი გრძნეული, რომელიც გახლდათ უმაღლესი რანგის ქურუმი **კვიპრიანე კართაგენელი.** მას იმდროინდელი სპეციალური სასწავლებელიც კი ჰქონდა დამთავრებული, მაგრამ, როდესაც იუსტინემ პირჯვარი გადაისახა, კვიპრიანემ — უმაღლესი სტატუსის მქონე ეშმაკის მსახურმა ვერანაირი ზემოქმედება ვერ შეძლო და პირდაპირ მიმართა ეშმაკს: **შენ მე მომეცი ყველანაირი ზემოქმედების ძალა, მაგრამ ერთმა უბრალო ქრისტიანმა გოგონამ მთელი შენი ძალა პირჯვრის ერთხელ გადაწერით შეზღუდაო.** ამის შემდეგ კვიპრიანემ ზურგი აქცია ეშმაკს, მივიდა კართაგენის ცენტრალურ მოედანზე და დემონსტრაციულად დაწვა ყველა წიგნი, საიდანაც ჯადოქრობა ისწავლა და საჯაროდ აღიარა თავისი ცოდვები და გახდა ქრისტიანი! ხოლო შემდეგ მღვდელმთავრობას მიაღწია და სიცოცხლე მოწამეობრივად დაასრულა.

— წყევლა რაღა არის?

— ისიც ეშმაკისგან გამოთხოვილი ენერგიის გავრცელების მექანიზმია, ამიტომ უმძიმეს ცოდვად ითვლება. წყევლა მოქმედებს იმ ადამიანზე, ვისაც წყევლიან, მაგრამ დამღუპველი ენერგია დამაწყევარსაც უბრუნდება. თუ ადამიანი ეკლესიურად ცხოვრობს, მასზე ვერც ჯადო და ვერც წყევლა ვერ გამოიღებს მავნე შედეგს! ასეთია ეკლესიის სწავლება.

— ერთმა მიტროპოლიტმა (ნიკოლოზმა) სააკაშვილის ყალბი შიმშილობა „მარხვად“ შეაფასა, თავად სააკაშვილი კი წმიდა მეფე დემეტრე თავდადებულს შეადარა. მეორემ (იოსებმა) განაცხადა, რომ ციხეში მყოფი ადამიანის ზიარება მარხვის გარეშეც დასაშვებია. ნუთუ ეკლესიის პოზიცია ასეთია?

— სამწუხაროდ, ზოგიერთ ეპისკოპოსს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისა და მისი ლიდერის მიმართ მიკერძოებული დამოკიდებულება აქვს. **ავადმყოფებისთვის და საპყრობილეში მყოფთათვის ეკლესია მართლაც აწესებს მარხვის შემსუბუქებას, თუმცა, ძალიან კარგად იციან, რომ სააკაშვილს არც უშიმშილია და, მითუმეტეს, არც უმარხულია.** თავად სააკაშვილს არასოდეს უთქვამს, რომ მარხულობდა. ის ამტკიცებდა, რომ შიმშილობდა, თუმცა, ხბოს ღვიძლის შემცველი დანამატებით კვებას ვერავინ უწოდებს შიმშილობას. რაც ყველაზე მთავარია, ზიარების წინაპირობა უნდა იყოს ადამიანის გულწრფელი სინანული არამხოლოდ პიროვნული, არამედ ერისა და ეკლესიის წინაშე მის მიერ ჩადენილი ცოდვების გამო, რომელთა მონანიებას საჯარო სინანული სჭირდება! ამიტომ მე ვეკითხები იმ მღვდელმთავრებს — **განა როდის თქვა სააკაშვილმა, რომ ის სინანულშია, ლოცულობს ან მარხულობს? საჯაროდ როდის მოინანია მისი რეჟიმის პერიოდში ასობით ადამიანის წამება, გაუბედურება და სიკვდილი?** მეუფენო! უმორჩილესად გთხოვთ, ნუ დაუდგებით სააკაშვილს ადვოკატებად! თუ მისთვის სიკეთე მართლაც გინდათ, აცალეთ, ამქვეყნად ღირსეული სასჯელი განიცადოს, რათა ღვთის სამსჯავროზე კიდევ უფრო მძიმედ არ დაისაჯოს!

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

ნატო ჩხეიძე
პარლამენტარი

მაღალი ზნეობრიობის, მორალისა და ძალიან ჰუმანური ადამიანი **ირინა ენუქიძე** რომ დაინახავდა, როგორი სისასტიკით უსწორდებიან თუნდაც მისი შვილის მკვლელობის დროს ხელისუფალს, იმავეს იტყოდა, რაც **„ვეფხი და მოყმის“** ბალადაშია.

„პირველი არხი“

გუბაზ სანიკიძე
პარლამენტარი

არ იქნება **სააკაშვილი** და კეთილი იყოს **დაბრუნება ლეკიანობაში,** გამოყრიან იმ თქვენს ცოლებს საზღვარგარეთიდან, მონებად რომ მუშაობენ, **„ტყვეთა სყიდვა“** აღდგება, ერთმანეთს ბავშვებს მოვპარავთ და გავყიდით.

„ტვ პირველი“

მანანა არჩვაძე-გამსახურდია
საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი

თუ სააკაშვილის მამისთვის მიუღებელია მისი შვილის პატიმრობა, მე როდესაც ბალნეოლოგიურ კურორტზე მივაკითხე, გარეთ ვიდექი, მასთან ვინ შემიშვებდა. იქ იმ წუთში გაჩნდა გლდანის საპატრულო პოლიცია და მომკლეს ცემაში. აი, ასე გამიმასპინძლდა **სააკაშვილის მამა** და რას მოითხოვს ახლა ეგ კაცი, რომ მე გავჩუმდები ამაზე?! — რა თქმა უნდა, არასოდეს არ გავჩუმდები და ვამხელ მათ ყოველთვის, არ დავიხევ უკან.

„აჭარის ტელევიზია“

დავით მაღრაძე
პოეტი

თუ ვინმეს არა აქვს პატიმრის უფლებებზე საუბრის უფლება, ეს დღევანდელი პატიმარი **სააკაშვილი** და მისი მხარდამჭერები არიან.

„იმედი“

სვიმონ მასხარაშვილი:

1952 წლის 14 ოქტომბერს სტალინმა ანდერძი დაგვიტოვა და წავიდა!

პროფესორი სვიმონ მასხარაშვილი იმ მიზეზებზე საუბრობს, რომელმაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში ფაშისტური, ნაციონალ-სოციალისტური და კომუნისტური მოძრაობა შვა. ქართველი მეცნიერის აზრით, იმისათვის, რომ ფულის დიქტატი მთელ მსოფლიოზე შეენარჩუნებინათ, ფრანგული და ინგლისური დიპლომატია ცდილობდა გლობალური მასშტაბის სამხედრო კონფლიქტის გამოწვევას და მეორე მსოფლიო ომში გეგმური ეკონომიკის ქვეყნების განადგურებას!



— ნაპოლეონის ეპოქის შემდეგ მსოფლიო ძალაუფლება ხელთ იგდო ფინანსურმა ოლიგარქიამ, ანუ კაპიტალისტებმა, რომლებიც კოლოსალურ ფინანსურ შესაძლებლობებს ფლობდნენ და ფლობენ. საარჩევნო სისტემაც ისე იყო მოწყობილი, რომ, თუ მდიდარი არ იყავი, არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებდი. მაგალითად, მე-19 საუკუნეში 30-მილიონიან საფრანგეთში არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ 200 ათას კაცს ჰქონდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა პრესა განვითარდა და ადამიანების მოსყიდვა უფრო გაადვილდა, ევროპაში საყოველთაო-საარჩევნო ხმის უფლებაც მასობრივად დაკანონდა, თუმცა, იმის გამო, რომ საინფორმაციო საშუალებებს ყველა წამყვან ქვეყანაში სწორედ ფინანსური ოლიგარქია, ანუ მულტიმილიონერები აკონტროლებდნენ, საყოველთაო არჩევნებმა პირვანდელი ეფექტი დაკარგა. უმდიდრესი და გავლენიანი ადამიანები პოლიტიკურ სიტუაციას ისე ალაგებდნენ და არჩევნების შედეგებით ისე მანიპულირებდნენ, როგორც თავად აწყობდათ. მაგალითად, **იმავე საფრანგეთში ნაპოლეონის ნიჭის მქონე კაციც რომ დაბადებულიყო, თუ ფინანსურ ოლიგარქიასთან არ იქნებოდა დაკავშირებული, წინ ვერ წაიწევდა და მშიერი მოკვდებოდა.**

ამ უბინძურესმა ტენდენციამ თანამედროვე მსოფლიოში ჩამოყალიბებული და დასრულებული სახე მიიღო. თუ საფრანგეთ-პრუსიის, რუსეთ-ოსმალეთისა და ამერიკის სამოქალაქო ომებს მხედველობაში არ მივიღებთ, ნაპოლეონის შემდეგ, მთელი ასი წლის განმავლობაში, მსოფლიოში გლობალური ომი არ ყოფილა, ხოლო 1914 წელს ატეხილი პირველი მსოფლიო ომი თავისი სამხედრო ზანაკებით, განვითარების ეტაპებითა და შედეგებით ისეთი კრეტინი პოლიტიკოსების დამსახურება იყო, როგორიც გახლდათ, მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი **ლოიდ ჯორჯი** 1916-1922 წლებში, რომელიც ამბობდა — ჩვენ, ბრიტანელები, დიდი სიამოვნებით ვეხმარებოდით ადმირალ კოლჩაკსაც, გენერალ დენიკინსაც და გენერალ ხარკოვსაც! დიახ, იმდენად დეგენერატი იყო, რომ მაშინდელი უკრაინის დედაქალაქი ხარკოვი ადამიანი და თანაც გენერალი ეგონა!

— ბატონო სვიმონ, მერედა, ასეთი მდარე განათლების პატრონი ლოიდ ჯორჯი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი როგორ გახდა?

— აი, სწორედ იმ ფინანსური ოლიგარქიის „დამსახურებით“, რომლის შესახებაც მოგახსენებდით! მაშინ მილიარდერები არ იყვნენ და მსოფლიოში პირველი მილიარდერი **ჯონ დევისონ როკფელერი** გახდა, მაგრამ ევროპელი და ამერიკელი მულტიმილიონერები ლოიდ ჯორჯის მსგავსი კრეტინების ხელისუფლებაში მოყვანას უკვე ახერხებდნენ. **სწორედ ამ გავლენიანმა ადამიანებმა დაგეგმეს პირველი მსოფლიო ომი, რომელმაც, თავის მხრივ, მეორე მსოფლიო ომი გამოიწვია.**

ერთადერთი სხვაობა ასი წლის წინანდელ მსოფლიო პოლიტიკურ სიტუაციასა და დღევანდელობას შორის ის არის, რომ მაშინდელ მოვლენებში ეროვნული კაპიტალის წილი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ტრანსნაციონალური კორპორაციებისა. ამიტომ იმდროინდელ მდიდარ გერმანელს, ინგლისელსა და ფრანგს ძლიერი გერმანია, ინგლისი და საფრანგეთი ხელს აძლევდათ, დღეს კი ოფშორულ კომპანიებში გადანახული ტრილიონობით დოლარი სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა დგას და ნებისმიერ ეროვნებას გაქრობით ემუქრება.

ლენინი ამბობდა — კაპიტალისტი ის კაცია, რომელიც სიამოვნებით მოგყიდის იმ თოკს, რომლითაც იცის, რომ ხვალ ჩამოახრჩობ! ერთი სიტყვით, მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულს და მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა სტალინი პოლიტიკურ სარბიელზე გამოვიდა, არამარტო რუსეთის იმპერიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში სიტუაცია ისე იყო ჩამყაყებული, შინაგანად ყველა ითხოვდა გლობალურ და სიღრმისეულ ცვლილებებს. ფულმა შეჭამა ყველა და ყველაფერი, არადა, ამ დროს მოდილიანი და ფიროსმანი მათხოვრობდნენ, ხოლო აინშტაინი შიმშილობდა... სწორედ ამიტომ იყო, რომ 1914 წელს, როცა პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, პარიზშიც, ბერლინშიც, პეტროგრადშიც და ყველგან ახალგაზრდობა დიდი აღტყინებით შეეგება საბრძოლო ოპერაციების დაწყებას, რადგან ომისგან ყველა ელოდა სიახლეს. ახალგაზრდობა ფიქრობდა, რომ დაბრუნდებოდა ნაპოლეონის ეპოქა, სადაც გუშინდელ მეკასრეს ან მეთუნუქეს შესაძლებლობა ექნებოდა, გენერალი და მარშალი გამხდარიყო... აი, სწორედ ასეთ სიტუაციაში ფულის დიქტატს დაუპირისპირდა სოციალური თანასწორობისა და ეროვნული სახელმწიფოს მშენებლობის იდეა, რომელსაც **სტალინი** ეთაყვანებოდა. მაგალითად, თავიდან სტალინი აღფრთოვანებული იყო **ბენიტო მუსოლინის** აზრებით და 1935 წელს მის შესახებ თქვა — მუსოლინი, როგორც ნოვატორი და დიდი მოღვაწე, სამუდამოდ შევა ისტორიაში! გამარჯვებულმა სტალინმა ეს სიტყვები არც 1949 წელს წაიღო უკან და თხზულებათა სრულ კრებულში საგანგებოდ შეიტანა...

— მაინც რა იყო იმის მიზეზი, რომ სტალინი მუსოლინის იდეებით მოიხიბლა და 1935 წელს დუჩე შეაქო?

— სტალინს ძალიან მოეწონა ის, რომ მუსოლინიმ კლასთა ბრძოლის ბოდვით იდეას დაუპირისპირა ეროვნული სახელმწიფოსა და სოციალური სოლიდარობის დოქტრინა. კერძოდ, მუსოლინი აცხადებდა, რომ იტალიის ნაციონალური ინტერესების დაცვის ქვაკუთხედად ერის სოციალური სოლიდარობა უნდა ქცეულიყო. **ტროცკისგან განსხვავებით, სტალინი მომხრე იყო, საბჭოთა კავშირის ყველა მოკავშირე რესპუბლიკას ჰქონოდა თავისი ეროვნული იდენტობა, თავისი საზღვრები და უფრო მეტიც — ყველა გამხდარიყო გაეროს წევრი!** სტალინი გახლდათ არა აბსურდული კომუნისტური დოგმებისა და კაპიტალის გაფეტიშების მომხრე, არამედ ნიჭისა და ადამიანის ამოუწურავი შესაძლებლობის ტრფიალი. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ისეთი გენიოსი, როგორიც გახლდათ პიკასო, კომუნისტი გახდა... არადა, პიკასო სინამდვილეში სტალინისტი იყო და კომპარტიაში სწორედ ბელადის სიყვარულის გამო შევიდა! უდიდესი ესპანელი შემოქმედი საგანგებოდ აღნიშნავდა, რომ საბჭოთა კავშირი იყო იდეალური ადგილი დედამიწაზე, სადაც ადამიანის ნიჭი შესაფერისად იყო დაფასებული... ეს გარემო, ეს სოციალური სოლიდარობისა და დაცვის მექანიზმები, რომლის მსგავსიც დედამიწაზე ძნელად მოიძებნებოდა, სწორედ სტალინმა შექმნა. აქედან გამომდინარე, როცა მუსოლინი და ჰიტლერი ფაშისტურ იტალიასა და გერმანიაში ეროვნული მენტალიტეტისა და სოციალური სოლიდარობის შესახებ გაჰკიოდნენ, სტალინი კარგად ხვდებოდა, თუ რა დიდ სახელმწიფო მოღვაწეებთან ჰქონდა მას საქმე. მართალია, ჰიტლერისა და მუსოლინის პოლიტიკამ მოგვიანებით მანიაკალური სახე შეიძინა, მაგრამ დასაწყისში მათი იდეები ძალიან მიმზიდველად გამოიყურებოდა, ანუ მსოფლიოზე კაპიტალის ბატონობის ბინძურ იდეას იტალიაში დაუპირისპირდა ფაშიზმი, გერმანიაში — ნაციონალ-სოციალიზმი, ესპანეთში — ფრანკიზმი, ხოლო საბჭოთა კავშირში — სტალინიზმი!

— დუჩესა და ფიურერის იდეების ტრანსფორმაცია სტალინის სახელმწიფოებრივ მოღვაწეობაში როგორ გამოვლინდა?

— 30-იანი წლების დასაწყისიდან სტალინმა, ფაქტობრივად, სექტანტად გადაქცეული ინტერნაციონალისტები ნელნელა გარეკა ხელისუფლებიდან და აქცენტი გადაიტანა სწორედ ნაციონალ-სოციალისტებზე, ანუ ეროვნულ-პატრიოტულ კადრებზე. სტალინი ინდუსტრიალიზაციის გარიჟრაჟზე უცხოეთში მზა პროდუქციას კი არ ყიდულობდა, არამედ პირიქით, მზა პროდუქციას იქით ყიდდა და ევროპულ ბაზარზე სერიოზულ განაცხადს აკეთებდა. უცხოეთში გატანილმა საბჭოთა სოფლის მეურნეობისა და სამრეწველო პროდუქციამ, რომელიც ძალიან იაფი იყო, 1929 წლის ოქტომბერში ჩამოანგრია დასავლეთის ბირჟები და საფუძველი ჩაუყარა „დიდ დეპრესიას“ ამერიკაში. ბუნებრივად დაისმის კითხვა — რომელი ქვეყნები გადაურჩნენ „დიდ დეპრესიას“? **„დიდ დეპრესიას“ გადაურჩნენ ის ქვეყნები, რომლებიც გეგმურ ეკონომიკას ქმნიდნენ და დამოკიდებული არ იყვნენ საბაზრო ეკონომიკაზე.** ასეთი ქვეყნები, უპირველეს ყოვლისა, იყვნენ მუსოლინის იტალია და სტალინის საბჭოთა კავშირი! 1933 წელს, როგორც კი ამერიკის პრეზიდენტი **რუზველტი** გახდა, ქვეყანა მაშინვე გადავიდა გეგმურ ეკონომიკაზე. 1933 წელს **ჰიტლერი** ხელისუფლებაში მოვიდა თუ არა, ფიურერმაც დაქცეული გერმანიის ეკონომიკის აღდგენა სწორედ გეგმური ეკონომიკით დაიწყო... რუზველტმაც და ჰიტლერმაც კონტროლი დააწესეს ბანკებზე, შექმნეს დასაქმების ბიუროები და გაწერეს გეგმა, თუ რას, რა რაოდენობით აწარმოებდა ქვეყანა და რომელ პროდუქციას სად გაყიდდა. ყველაფრიდან ჩანს, რომ მსოფლიოს მომავალი იყო სწორედ გეგმურ ეკონომიკაში და არა ლიბერალურ-დემოკრატიულ ფასეულობებს ამოფარებულ ე.წ. თავისუფალ ბაზარში, რომელსაც მსოფლიო ფინანსური ოლიგარქია აკონტროლებდა და აკონტროლებს. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გეგმურ ეკონომიკაზე მომუშავე საბჭოთა კავშირს, იტალიას, ესპანეთს, გერმანიას, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სადაც ასეთი ეკონომიკის წილი ძალიან მაღალი იყო, წინ ვერავინ და ვერაფერი დაუდგებოდა... ერთადერთ პრობლემად რჩებოდა გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის უთანხმოება სასაზღვრო საკითხში, რაც მათ ვერსალის ზავით ერგოთ... რომ არა დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, შესაძლოა, მეორე მსოფლიო ომი არც დაწყებულიყო. მოგეხსენებათ, 1939 წლის 1 სექტემბერს ჰიტლერი თავს დაესხა პოლონეთს, რითიც დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. ინგლისმა და საფრანგეთმა ყველაფერი გააკეთეს, რათა პოლონეთს გერმანიასთან ვითარება არ დაერეგულირებინა. არადა, რას ითხოვდა გერმანია? არაფერს უკანონოს! ჰიტლერი ითხოვდა აღმოსავლეთ პრუსიამდე მისასვლელ გზას, სადაც 7 მილიონი გერმანელი მაინც ცხოვრობდა. დიახ, გერმანიას უძველეს გერმანულ ქალაქებამდე — დანციგსა და კენიგსბერგთან მისასვლელი გზა არ ჰქონდა და 7 მილიონი გერმანელი, ფაქტობრივად, მოწყვეტილი იყო დედასამშობლოს!

— ბატონო სვიმონ, თქვენ ფიქრობთ, რომ მეორე მსოფლიო ომი იმ ძალების მიერ იყო პროვოცირებული და წახალისებული, რომლებიც გეგმური ეკონომიკის დომინაციაში საფრთხეს ხედავდნენ?

— დიახ, იმისათვის, რათა ფულის დიქტატი მთელ მსოფლიოზე შეენარჩუნებინათ, ფრანგული და ინგლისური დიპლომატია მეორე მსოფლიო ომის წინ მსოფლიოს მმართველი ფინანსური წრეების, მულტიმილიო-



„პაბლო პიკასო სინამდვილეში სტალინისტი იყო და კომპარტიაში სწორედ ბელადის სიყვარულის გამო შევიდა!“

ნერებისა და მილიარდერების ხელის გაწკაპუნებაზე ირჯებოდა. ამ ყველაფრის მიზანი იყო, გამოეწვიათ გლობალური მასშტაბის სამხედრო კონფლიქტი, რაც მოახერხეს კიდეც და გეგმური ეკონომიკის ქვეყნები მეორე მსოფლიო ომში, ფაქტობრივად, გაანადგურეს. ამ გავლენიანმა, მაგრამ ბნელმა ძალებმა, რომლებიც მსოფლიო ეკონომიკაზე კონტროლს ჰკარგავდნენ, იმდენი ქნეს, რომ 1945 წლის მდგომარეობით მთელი პლანეტის ეროვნული პროდუქტის ორ მესამედს მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები აწარმოებდა, რადგან მოსკოვიდან პარიზამდე მთელი ქვეყანა ცეცხლის ალში იყო გახვეული.

— გასაგებია, რომ ფინანსური ოლიგარქია თავისი მილიარდების შენარჩუნებას ცდილობდა და გეგმური ეკონომიკების დასანგრევად ყოველ ხერხს მიმართავდა, მაგრამ ნუთუ მეორე მხარე ამას ვერ ხვდებოდა? ჰიტლერი ვერ აცნობიერებდა, რომ საბჭოთა კავშირთან მისი დატაკება ძალიან ბევრ ვინმეს ხელს აძლევდა?

— გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის ოთხწლიანი დამანგრეველი ომი რომ არ ყოფილიყო, 1949 წელს როგორც ერთი, ისე მეორე სახელმწიფოს ეკონომიკა მთელ მსოფლიოში უკონკურენტო იქნებოდა. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ამაზე ხშირად მიფიქრია და ყოველთვის იმ დასკვნამდე მივდივარ, რომ **სტალინსა და ჰიტლერს შორის დიდი ომის გაჩაღებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა უინსტონ ჩერჩილმა, რომელიც ძალიან ნიჭიერი კაცი და, ამავდროულად, ვერაგი დიპლომატი იყო.**

1947 წელს სტალინს მარშალის გეგმაში მონაწილეობა შესთავაზეს, მაგრამ მან უარი თქვა და არც აღმოსავლეთ ევროპის სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებს მისცა იმის უფლება, მარშალის გეგმით გათვალისწინებული დახმარება მიეღოთ. ბელადმა ისევ დანგრეული და განადგურებული ეკონომიკიდან სცადა ქვეყნის ამოქაჩვა და იმდენს მიაღწია, რომ 1961 წლის მდგომარეობით, საბჭოთა კავშირმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს კოსმოსში გაფრენა დაასწრო.

1952 წლის ოქტომბერში თავის უკანასკნელ საჯარო გამოსვლაში, რომელიც 12 წუთი გრძელდებოდა, სტალინმა საერთოდ არ ახსენა სიტყვა „კომუნიზმი“ და განაცხადა, რომ სახედაკარგული კაპიტალიზმი და ფულის დიქტატურა, რომელიც ადრე ლიბერალურ დემოკრატიასა და ეროვნულ სახელმწიფოებს ეფარებოდა, უნდა დაამარცხოს სახალხო დემოკრატიასა და გეგმურ ეკონომიკაზე დაფუძნებულმა ეროვნულმა სახელმწიფოებმა. ეს ის პერიოდია, როცა სტალინი კიდევ ერთხელ ითხოვს საბჭოთა კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკების გაეროში მიღებას. 1952 წლის 14 ოქტომბერს, პარტიის მე-19 ყრილობაზე, სტალინმა ანდერძი დაგვიტოვა და წავიდა! იმ დღეს ხალხის წინაშე გამოსული სტალინი კომუნისტი კი არა, მსოფლიო ეროვნულ-სოციალისტური მოძრაობის ბელადი იყო, რომელმაც გვიანდერძა, რომ აღვირახსნილ საბაზრო ეკონომიკას, ფულის დიქტატსა და ფასეულობათა აღრევას უნდა დაუპირისპირდეს გეგმურ ეკონომიკაზე დაფუძნებული ეროვნული სახელმწიფოები! დარწმუნებული ვარ, ყრილობაზე დამსწრე დელეგატების აბსოლუტური უმრავლესობა ვერც მიხვდა, თუ რას ამბობდა ბელადი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სტალინი ყოველთვის უსწრებდა დროს და ის საფრთხე, რომელზეც მიანიშნებდა, დღეს მსოფლიოს პრობლემად იქცა.

— ბატონო სვიმონ, მაინც როგორ მოხდა, რომ ქვეყნებმა, რომელთა მტერი ლიბერალურ დემოკრატიას ამოფარებული ფინანსური ოლიგარქია და საბაზრო ეკონომიკა იყო, ერთმანეთს ომი გამოუცხადეს და მეორე მსოფლიო ომში უდიდესი მსხვერპლი ნახეს?

— ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად პირველი მსოფლიო ომის დინამიკა უნდა მიმოვიხილოთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია 1941 წლის 10 მაისს დიდ ბრიტანეთში **რუდოლფ ჰესის** მისიის გაანალიზებაც. მოგეხსენებათ, ჰიტლერის მარჯვენა ხელი ჰესი მარტოდმარტო ჩაფრინდა შოტლანდიაში... 1987 წელს ის ძალიან საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა შპანდაუს ციხეში, რომელსაც ამერიკელები აკონტროლებდნენ. თუმცა, ამაზე სხვა დროს...

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

«დიეტა №5»

ნაციონალური მოძრაობის ფიურერისათვის

საბჭოთა კავშირის დროს ცირკულარის სახე ჰქონდა ცნობილი ექიმისა და მეცნიერის, ნუტრიციოლოგ მიხეილ პევზნერის მიერ შემუშავებული დიეტების კურსს, რომლითაც სხვადასხვა კატეგორიის ავადმყოფებს მკურნალობდნენ.

ასე, მაგალითად, **„დიეტა №1“** განკუთვნილი იყო კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადებების, ასევე მწვავე გასტრიტის საექიმოდ. **„დიეტა №3“**-ით პერისტალტიკის დარღვევასა და ქრონიკულ ყაბზობას წამლობდნენ, ხოლო **„დიეტა №10“**-ს იმ პაციენტებს უნიშნავდნენ, ვისაც გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები და სისხლის მიმოქცევის უკმარისობა ტანჯავდა.

როგორც კი რუსთავის ციხეში ხმა დაირხა — მოშიმშილე ნაპრეზიდენტალმა 7 ლიტრი თაფლი მოიმარაგა და ფაფებით თოხლაობსო, მაშინვე გავიფიქრე — ალბათ, მიხეილ სააკაშვილი თავისი სეხნიის მიხეილ პევზნერის მიერ შექმნილ რომელიმე დიეტაზე თუ „დაჯდა“-მეთქი!

რადგან ქართველ ნაცსექტანტებს გერმანელი ნაციონალ-სოციალისტების, ანუ ფაშისტების მსგავსად სიმბოლოები ძალიან უყვართ და **ციფრი ხუთი** ამ მართლაცდა სულთამხუთავების საიდენტიფიკაციო ნიშნად იქცა, მაშინვე დავიწყე ცნობების მოძიება მიხეილ პევზნერის მიერ შედგენილი **„დიეტა №5“-ის** შესახებ. სიმართლე გითხრათ, თავიდანვე დიდი იმედი მქონდა, რომ თაფლი და ფაფა დიეტისთვის საჭირო ინგრედიენტების ჩამონათვალში აუცილებლად იქნებოდა. ისე აგიხდათ ყველაფერი კარგი, ძვირფასო მკითხველო, როგორც ჩემი წინათგრძნობა ახდა!

აღმოჩნდა, რომ მიხეილ პევზნერის მიერ შემუშავებული „დიეტა №5“ ენიშნებათ ადამიანებს, რომლებსაც ჰეპატიტი, ქოლეცისტიტი, პოდაგრა და, ზოგადად, ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის პრობლემები აქვთ. შესაბამისად, ასეთმა ადამიანებმა უნდა მიიღონ:

1. ხილი და კენკრა; **2.** შავი ხიზილალა; **3.** მაკარონი; **4.** სუხარი, ნამცხვრები, მშრალი ბისკვიტები; **5.** მურაბა, თაფლი, მარმელადი, შაქარი არაუმეტეს 70 გრამისა დღეში; **6.** ნაღების და მცენარეული კარაქი; **7.** ბოსტნეულის წვენი, ასკილის ხსნარი, ბალახის ჩაი, ყავა რძით; **8.** ოხრახუში, კამა, დაფნის ფოთოლი, მიხაკი, დარიჩინი, ვანილი; **9.** რძის და ბოსტნეულის სუპები; **10.** არაუმეტეს 200 გრ. რძის პროდუქტები დღეში; **11.** არაუმეტეს 1 კვერცხი დღეში; **12.** სამარხვო ხორცი; **13.** უცხიმო თევზი; **14.** ფაფა წყალზე ან რძეზე; **15.** წინა დღის გამომცხვარი პური; **16.** ჩათუშული თუ ნედლი ბოსტნეული, განსაკუთრებით სტაფილო და ჭარხალი.

მიხეილ პევზნერის მიერ შემუშავებულ „დიეტა №5“-ში ცალკეა იმ პროდუქტების სია, რომელთა მიღებაც ავადმყოფს თუ კარგადმყოფს ეკრძალება. ესენია:

1. ალკოჰოლი; **2.** შიგნეულობა; **3**. პარკოსანი; **4.** დაკონსერვებული და დამარილებული კერძები; **5.** სოკო; **6.** გაზიანი სასმელები; **7.** ცივი სასმელები; **8**. ძმარი; **9.** შემწვარი, ცხარე კერძები; **10.** ცხიმიანი ხორცი, ფრინველი და თევზი; **11.** შოკოლადი და კაკაო; **12.** ხახვი, ბოლოკი, ისპანახი, მჟაუნა, ნიორი, თალგამი, ფერადი კომბოსტო.

ცხადია, ჩვენ მიხეილ პევზნერის ნუტრიციოლოგობასა და მაღალ პროფესიონალიზმში ეჭვი არ შეგვაქვს, მაგრამ მაინც მიგვაჩნია, რომ ის პროდუქტები, რასაც „დიეტა №5“ მოიცავს, თუ კაცმა მთელი დღის განმავლობაში შეჭამა, კარგად მყოფი აუცილებლად ავად გახდება, ხოლო ავადმყოფი საერთოდ დალაფავს სულს.

რაღაც ეშმაკად, თაფლისა და ფაფის გარდა, **„დიეტა №5“**-სთვის საჭირო პროდუქტებს შორის მეთორმეტე ნომრად დასახელებულია **„სამარხვო ხორციც“.**

კუმურდოელმა მიტროპოლიტმა, **მეუფე ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა,** ალბათ, ხბოს ღვიძლზე დამზადებული ფაფები, რომელსაც სააკაშვილი ციხეში მიირთმევდა, სწორედ **„სამარხვო ხორცად“** მიიჩნია და იმიტომაც გამოგვიცხადა — ბატონმა მიხეილმა ორმოცი დღე იმარხულა და ვაზიარეო!

ასეა თუ ისე, ფაქტია, რომ სანამ ციხის საიდუმლო გასკდებოდა და ქვეყნიერება გაიგებდა, რომ „მოშიმშილე“ სააკაშვილი სინამდვილეში ციხეში ჭამდა, მანამდე საქართველოს ნაპრეზიდენტალს კიდევ არაფერი უჭირდა და თავს იალაღზე ნასუქი მოზვერივით გრძნობდა; **ციხის კადრებმაც დაადასტურა, რომ სააკაშვილს ერთი თვის ნაშიმშილებისა არაფერი ეტყობოდა და პოლიციელებს ისე ეჭიდავებოდა, როგორც ოლიმპიადის ფინალში ედუარდ ტრიპელი ლაშა ბექაურს.** მაგრამ მას შემდეგ, რაც ფაფების სკანდალი აიწია, სააკაშვილი იძულებული გახდა, მართლაც ეშიმშილა. ნაცფიურერმა მხოლოდ სამი დღე იშიმშილა, მაგრამ მეოთხე დღეს „დააპიპინა“ და ნიკუტა გვარამიამ, რომელიც ტელევიზიით უმალ პიტკინივით გამოხტა, გამოგვიცხადა — პრეზიდენტი შერაცხადი არ არის და რასაც იტყვის, ყურადღება არ მიაქციოთო!

თაფლისა და ფაფის გარდა, „დიეტა №5“-სთვის საჭირო პროდუქტებს შორის მეთორმეტე ნომრად დასახელებულია „სამარხვო ხორციც“!

უფრო მეტიც, იმ ღამეს, როცა სააკაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაჰყავდათ, ექიმმა **ლევან ბესელიამ** მორცხვად აღიარა — **გონებრივად სააკაშვილი მძიმე მდგომარეობაშია და არაადეკვატურად შარდავსო!** ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ხელისუფლებამ საერთაშორისო პოლიტიკური მაწანწალა და ქვეყნის მაოხრებელი ნაპრეზიდენტალი ციხიდან დღესვე რომ გამოუშვას, შესაძლოა, ცუდი ამბავი მოხდეს და სააკაშვილმა გვარამიას ღვინოში მართლაც ჩაუფ....ს **(ცენზურა ჩვენია. რედ.)**

სააკაშვილი ციხეში რომ დიეტაზე იყო და არ შიმშილობდა, ფაქტია...

ნომრიანი იყო მისი დიეტა თუ უნომრო, ზუსტად არავინ იცის, თუმცა, ცხადია, რომ სააკაშვილს ნომერი არ გამოუვიდა და ბოლოს ტვინმა დაიწყო სირბილი.

რა სიურპრიზებს გვიმზადებს პუტინის პიტკინი გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან, ღმერთმა უწყის, თუმცა, მთავარი უკვე მოხდა — **ბედის ირონიით, სააკაშვილი სწორედ იქ მოხვდა, სადაც 2008 წელს ყველაზე საშინელი დანაშაული ჩაიდინა და საქართველოს ერთიანობას ყელი გამოსჭრა!**

დიტო ჩუბინიძე

სააკაშვილი სწორედ იქ მოხვდა, სადაც 2008 წელს ყველაზე საშინელი დანაშაული ჩაიდინა და საქართველოს ერთიანობას ყელი გამოსჭრა!

ვიხსენებთ ბესტსელერს

სერგეი ლაზარევი
კარმის

რატომ იქცეოდა უმართავად სიყვარულის უარმყოფელი ქალის შვილიშვილი?

შემდეგი პაციენტის მოწვევის დროა. შემოდის ქალი, რომელსაც მაშინვე ვცნობ. სერიოზული პრობლემები შვილიშვილთან დაკავშირებით. ბავშვი პრაქტიკულად უმართავია, თავს სრულიად უმწეოდ ვგრძნობ, მაგრამ ქალს მხოლოდ ჩემი იმედი აქვს. ესე იგი, გარღვევა უნდა მოვახდინო.

— მოდით, ყველაფერს თავიდან გამოვყვეთ, — ვეუბნები პაციენტს, — ბიჭუნას კარგი მდგომარეობა აქვს. მაგრამ მისი შთამომავლები მერვე მუხლამდე სიყვარულისადმი აგრესიით არიან გაჟღენთილი. აგრესიის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ყველაზე ძლიერი და გარეგნულად ყველაზე სახიფათო, რომელიც წარსულს უკავშირდება, **სიძულვილი, გაკიცხვა, სინანულია.** გარეგნულად უფრო სუსტი, მაგრამ შთამომავლებისთვის საშიში აგრესია აწმყოსთან არის დაკავშირებული — **წყენა ახლობლებით, საკუთარი თავით და ბედით უკმაყოფილება, ეჭვიანობა.** ყველაზე ღრმად, სახიფათოდ და შეუმჩნევლად მოქმედებს **მომავლის მუდმივი შიში, ეჭვი და პირქუში აზრები მომავალზე, გულგატეხილობა, სიცოცხლის სურვილის არქონა.** თქვენს გვარს ყველაზე საშიში ტენდენცია მოსდევს — **სიყვარულის და საყვარელი ადამიანის უარყოფა, სიცოცხლეზე ხელის ჩაქნევა, როდესაც ის დაგამცირებთ ან გაწყენინებთ. როგორც უნდა გაწყენინოთ საყვარელმა ადამიანმა, ის მაინც უნდა გიყვარდეთ.** სიყვარულზე უარის თქმა მისი მართვის მცდელობაა. ხოლო, როდესაც ადამიანი უფლის მართვას ცდილობს, ის ამას დიდი ხნის განმავლობაში ზღავს. **ღმერთი ხომ სწორედ სიყვარულის გრძნობის საშუალებით გვმართავს. და ჩვენ ამ გრძნობის წინაშე სრულიად დაუცველნი უნდა ვიყოთ.**

თუ სიკეთისა და ბოროტების კატეგორიებზე ვისაუბრებთ, **ბოროტება არ არის ნგრევა, სიკეთე კი — გაერთიანება. ბოროტება სიყვარულის უარყოფაა, სიკეთე კი — რღვევისა თუ შექმნის დროს მისი შენარჩუნება.** იმისათვის, რომ სიყვარული არ ვმართოთ, არ უარვყოთ, სახელი არ გავუტეხოთ, საჭიროა, რომ სიყვარულის ენერგია ჩვეულებრივზე გაცილებით მეტი იყოს, ანუ **სიყვარულის გრძნობა მბრწყინავი ნაკადი უნდა იყოს, რომლის დამუხრუჭება და მართვა შეუძლებელია. ის თვითონ გვმართავს.** იმისათვის, რომ სიყვარულისადმი აგრესია მერვე თაობამდე დაიხუროს, სიყვარულისა და ენერგიის გამოსხივების ინტენსიურობა გაცილებით მაღალი უნდა იყოს. ვაღიარებ, მე ეს არ მაქვს. ვფიქრობ, **ბიჭუნას დახმარებას ის მკურნალი შეძლებდა, რომელსაც სიყვარული არაფრით უმუხრუჭდება. ყველაზე დიდ შესაძლებლობას ასეთი სრულყოფილებისათვის, ჩემი აზრით, ქრისტიანობა იძლევა,** მაგრამ ჩვენს დროში ასეთ მკურნალებზე არაფერი მსმენია. ამიტომ იქიდან გამოვიდეთ, რაც გვაქვს. ბავშვი უმართავად იქცევა. ვკითხოთ საკუთარ თავს — რატომ? მის დაავადებაში, მის მდგომარეობაში თქვენი პრობლემების გასაღები დევს. თქვენს გვარში ქალები ვერ იღებდნენ საყვარელ ადამიანს ისეთად, როგორიც ის იყო. ვერ ინარჩუნებდნენ მისდამი სიყვარულს, როცა უღირსად იქცეოდა. მაშასადამე, **საკუთარ შვილსა და შვილიშვილზე უნდა ისწავლოთ. ესე იგი, შთამომავლებისთვის უნდა ილოცოთ, რომ მათ არ მართონ სიყვარული, არ უარყონ იგი.**

ხოლო **თუ ვინმე შეგიყვარდათ, უნდა განაგდოთ ყველაფერი, რაც სიყვარულს უშლის ხელს** — ცნობიერება, რომელიც კრიტიკას, ანალიზს წარმოშობს, პრეტენზიები და სურვილები, რომლებიც შიშს და წყენას ბადებს. **არ შეიძლება სიყვარული განცდებითა და შიშით, წყენითა და გულგატეხილობით. გიყვარდეთ, მაგრამ ნუღარ განიცდით შიშს, ეჭვს, დათრგუნულობას, როდესაც სიყვარულის გრძნობა გეწვევათ.** რაოდენობა ხარისხში გადაიზრდება. რაც უფრო ღრმად შეიცვლებით, მით მეტია შესაძლებლობა, რომ ეს განწმენდა თქვენი შთამომავლების თაობებამდე მიაღწევს.

•

კვლავ ტელეფონი რეკავს, ახალგაზრდა მამაკაცი მეცნობა და თავის პრობლემას მიზიარებს.

— ჩემი შეყვარებული გააუპატიურეს. თავიდან მოძალადის მოკვლა მინდოდა. მერე თქვენი წიგნები წავიკითხე და გადავწყვიტე, ეს არ ჩამედინა. მაგრამ გული მაინც ძალიან მტკივა, როგორ მოვიქცე?

— რაკი ასეთი სიტუაცია მოგეცათ, მაშასადამე ყველა უფრო მსუბუქი ვარიანტი უკვე ამოიწურა. თუ გაუპატიურება მოხდა, ესე იგი, ამის შემდეგ გოგონას ან მისი შვილების სიკვდილი იგულისხმებოდა. **რაც მეტი საფრთხე უახლოვდება სულს, მით ძლიერ ტკივილს იღებს სხეული. ღვთაებრივი ნება პირველია, რაც ტრავმულ სიტუაციაში უნდა დაინახოთ.** სულიერი ტკივილი, რომელსაც თქვენ განიცდით, მძლავრი ბერკეტია. ის შეიძლება საკუთარი თავის და საყვარელი გოგონას დასახმარებლად, თქვენი ხსნისათვის გამოიყენოთ, თუკი ტკივილი უფლისკენ გიბიძგებთ. მაგრამ თუ, პირიქით, ყოვლისწამიერი ტკივილი სიძულვილს, შიშს და სინანულს ბადებს, შეიძლება საკუთარი სულიც დაღუპოთ და მომავალი თაობებიც. ჩვენ ხშირად ვკლავთ შვილებს ისე, რომ არც ვუფიქრდებით ამას. **როდესაც წარსულისადმი დამოკიდებულებას ვიცვლით, ამით თავად წარსულსაც ვცვლით.**

ერთი წლის წინათ კონსულტაციისთვის პატარა გოგონა მომიყვანეს. ფაქიზ დონეზე საშინელი მდგომარეობა ჰქონდა. დედამისმა საკუთარ თავზე იმუშავა და ბავშვმა სწრაფად დაიწყო შეცვლა. ერთხელ ასეთი აშკარა წარმატების მნახველმა წარსულში დაბრუნება გადავწყვიტე, რათა თავდაპირველი სურათი აღმედგინა და გამეხსენებინა. არაფერი გამომივიდა, ინფორმაცია ვერ მივიღე. წარსულშიც კი ველი უკვე სრულიად სხვაგვარი იყო, ანუ **აწმყოში სიღრმისეული ცვლილებები წარსულსა და მომავალში რეალურ ცვლილებებს იწვევს, რადგან ის, რასაც ჩვენ წარსულს, აწმყოს და მომავალს ვუწოდებთ, ფაქიზ დონეზე ერთი მთლიანია.**

რას გრძნობთ ახლობელი ადამიანის — ქმრის, შვილის თუ შვილიშვილის მიერ ტკივილის მოყენების მომენტში? **თუ სიყვარული არ შედრკა, მაშასადამე, რეალური ცვლილებები დაწყებულია.** მოახდინეთ ერთი, თუნდაც ნამცეცა, ოღონდ რეალური ცვლილება და შემდეგ უბრალოდ გაზარდეთ ის. **მიზნის მისაღწევად მას უნდა დაემსგავსოთ. როდესაც მიზნისკენ ვისწრაფვით, მის ნაწილს უკვე საკუთარ თავში ვატარებთ.** და რაც უფრო მასშტაბურად ვემსგავსებით ჩვენს მიზანს, მით ადვილად და უმტკივნეულოდ მივალთ მასთან.

ღმერთთან მისასვლელად მას უნდა დავემსგავსოთ. ესე იგი, უნდა გაქრეს ყველაფერი, რაც სიყვარულს ამუხრუჭებს. მაგრამ უფალი არამარტო სიყვარულს გვაძლევს, არამედ მისი საშუალებით მთელ სამყაროს ქმნის. მაშასადამე, **რამდენადაც სიყვარულის, შემოქმედების, სითბოს და გულკეთილობის ენერგიას გავცემთ, იმდენად დავემსგავსებით ღმერთს.** უფალი ძველ ფორმებს ახლის წარმოსაქმნელად არღვევს. ესე იგი, **რაც უფრო მზად ვართ საკუთარი ტრანსფორმაციისთვის, ბედის შეცვლისთვის, მით უფრო ადვილად მივუახლოვდებით ღმერთს.**

რატომ გაფუჭდა კომპიუტერები ნიუ-იორკის აეროპორტში?

მახსოვს, პატივმოყვარული განზრახვებით აღსავსემ, როგორ გადავწყვიტე ჩემი პირველი წიგნის ინგლისურ ენაზე

კვირგვინოსნები

დავით ზალკალიანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი

ევროკავშირმა აღიარა საქართველოს **კოვიდსერტიფიკატები,** რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი მოქალაქეების გადაადგილებას ევროკავშირის ფარგლებში.

„რეზონანსი“

თეა წულუკიანი
საქართველოს კულტურის მინისტრი

საქართველო სუვერენული სახელმწიფოა, საქართველომ თავისი დამოუკიდებლობა მოიპოვა თავისი მეგობრების დახმარებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკუთარი სისხლით, მათ შორის, ახალგაზრდა გოგოებისა და ბიჭების. **ამ დამოუკიდებლობას მოფრთხილება სჭირდება და მუდმივად შეხსენება ყველასთვის, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ძველი და დიდი კულტურის ერი.** შესაბამისად, ყველა ურთიერთობა სხვა სახელმწიფოებთან და მათ წარმომადგენლებთან უნდა ეფუძნებოდეს ურთიერთპატივისცემას, ეს არის და ეს.

„პირველი არხი“

ლევან იოსელიანი
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი

ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის, სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვას პარლამენტში, მმართველი პარტიიდან 25 და ოპოზიციიდან 3 დეპუტატი ვესწრებით. **ამ ქვეყანას 150 დეპუტატი ნამდვილად არ ესაჭიროება.**

„ფეისბუქი“

გიორგი ბადრიძე
საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი

ახლა, როდესაც ურთულესი გეოპოლიტიკური ვითარებაა რეგიონში და იმაზე უნდა ვფიქრობდეთ, როგორ გადავარჩინოთ სახელმწიფო, მთელი ერი იმაზე ვიბრძვით, ფაფა საკვები დანამატია თუ საკვები. საქართველო იმ ბავშვს ჰგავს, **„კავკასიური ცარცის წრეში“** ორი დედა გახლეჩას რომ უპირებს, ოღონდ აზდაკი არ გვყავს, რომ მხარეები განსაჯოს, და კიდევაც რომ განსაჯოს, არცერთს არ ეყოფა კეთილგონიერება, ქვეყანა გახლეჩას გადაარჩინოს. არცერთ მხარეს არ შესტკივა გული საქართველოზე.

„კვირის პალიტრა“

დიაგნოსტიკა

თარგმნა. მთარგმნელი მეტისმეტად ამბიციური აღმოჩნდა. თარგმანის ხარისხი, რბილად რომ ვთქვათ, სუსტი იყო, მგონი, სულაც კომპიუტერის დახმარებით გაკეთებული. თუმცა, ჰონორარი სრულად და დიდი სიამოვნებითაც გამომართვა. თარგმანის საშინელი ხარისხით შეწუხებულმა ნაცნობების საშუალებით ამერიკელი ფილოლოგიის პროფესორი მოვძებნე და სამჯერ მეტი გადავუხადე არსებული ხელნაწერის დამუშავებაში.

ინგლისურ ენაზე 5 ათასი ეგზემპლარი დავბეჭდე და ნიუიორკში გავაგზავნე. როცა ტვირთი კენედის აეროპორტში ჩავიდა, კომპიუტერები გაფუჭდა, რის გამოც წიგნების გატანა მთელი კვირა ვერ მოხერხდა. მივხვდი, რომ ამერიკაში პრობლემები მექნებოდა. სხვათაშორის, ბოლო წლებში შევამჩნიე, რომ **ტექნიკა, განსაკუთრებით კომპიუტერები, სულ უფრო ძლიერად რეაგირებს ადამიანთა სიღრმისეულ ემოციებზე.** ეს მარტივი და ძალზე სახიფათო სიტუაციის წარმოშობაზე მეტყველებს. **ჩვენი ქვეცნობიერება სულ უფრო ძლიერად იხსნება.** და თუ ადრე აზრები მრავალჯერადი გაფილტვრის შემდეგ ხვდებოდა ფენებში, რომლებიც გარემომცველ სამყაროზე ახდენს გავლენას, ახლა ბევრი ემოცია ხელშეუხებელ ზონაში ლამის პირდაპირ აღმოჩნდება. **არასრულყოფილი აზრი და ემოცია უფრო და უფრო საშიში ხდება.** შესაბამისად, ყველა პროცესი ჩქარდება. ადამიანები არასწორი, ანუ აგრესიული აზრებითა და ემოციებით უახლოეს ხანებში საცხოვრებელი ადგილების გამოცვლას დაიწყებენ. და **თუ ადრე ემოცია სიტუაციად მრავალი წლის შემდეგ გადაიქცეოდა, ახლა ეს შეიძლება წამებში მოხდეს.**

ამასწინათ სასწრაფოდ დამჭირდა საინტერესო სცენის გადაღება. ახალ ვიდეოკასეტას ხელი ვტაცე და გამალებით დავიწყე ცელოფნის შემოძრობა. როცა კასეტას ვიდეოკამერაში ვდებდი, შიშმა გამიელვა, უცებ კამერა რომ გაფუჭდეს?! კასეტა მაშინვე გაიჭედა. მოგვიანებით, როდესაც აუჩქარებლად ვცდილობდი გარკვევას, რა მოხდა, ორი მიზეზი დავინახე: ერთი — კასეტაში, მეორე კი — ვიდეოკამერაში. გარკვეული ხნის შემდეგ ორივემ აღიდგინა ფუნქცია და ფილმი უპრობლემოდ გადავიღე.

მიზეზშედეგობრივი მექანიზმი სამყაროში ერთნაირად მუშაობს როგორც ცოცხალ, ისე არაცოცხალ ბუნებაში. ზეღრმა ემოციებით გარემომცველ სამყაროზე ზემოქმედებით ჩვენ გარშემო მოვლენათა მიზეზშედეგობრივ მიმდინარეობას ვცვლით. **სამყარო სტაბილურია იმიტომ, რომ გაძლიერებული შესაძლებლობების ზონაში არასოდეს დაიშვებოდნენ განუვითარებელი მსოფლმხედველობის მქონე ადამიანები.** ახლა კი, როგორც ჩანს, დიდი სიურპრიზებისთვის უნდა მოვემზადოთ.

წიგნს დავუბრუნდეთ. ამერიკაში ის ვერ „წავიდა" და მის გამოცემაზე დახარჯული მთელი ფული წყალში ჩამეყარა. ბოლოს ყველა დარჩენილი ეგზემპლარი ვიღაც მექსიკელს ვაჩუქე, რომელიც მათ გასაღებას ლოს ანჯელესში აპირებდა.

ეს შესანიშნავი ვარჯიში იყო მომავლის კრახის მიღებაში. ფულიც და სახელიც საპნის ბუშტივით გაქრა. ახლა მესმის, რომ **ნებისმიერმა სერიოზულმა საქმემ ჯერ მომავლის კრახი უნდა გაიაროს. ამ იმუნიტეტის გარეშე განვითარება შეუძლებელია.**

განწმენდის შემდეგი ეტაპი უკვე საფრანგეთში გავიარე. 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ოფისში პარიზიდან ერთმა ქალმა დამირეკა. მას ძველებური ცნობილი რუსული გვარი ჰქონდა. **„თქვენი წიგნით აღფრთოვანებული ვარ,** — მითხრა მან, — **გადავწყვიტე, ფრანგულად ვთარგმნო, სრულიად უსასყიდლოდ. უბრალოდ, მიმაჩნია, რომ ფრანგები ამ წიგნს აუცილებლად უნდა იცნობდნენ".** თარგმანი ბრწყინვალე გამოდგა. თანაც იმ ქალმა გამომცემელიც თვითონ იპოვა. და აი, 1999 წლის გაზაფხულზე პარიზში კონტრაქტს მოვაწერეთ ხელი. გამომცემელი ძალიან სასიამოვნო, სიმპათიური ქალი აღმოჩნდა, რომელიც საუბრის დროს მორცხვ მოწაფესავით მალ-მალე წითლდებოდა.

წიგნი 1999 წლის შემოდგომაზე უნდა გამოსულიყო, მაგრამ გამომცემელს რაღაც პრობლემები შეექმნა. შემდეგ მან ამ თემაზე არსებული ლიტერატურის გაცნობა გადაწყვიტა, რათა გაეგო, ვინმეს დუბლირებას ხომ არ ვახდენდი. ასე გავიდა ერთი წელი, მერე მეორე... 2002 წლის დასაწყისში წიგნმა, როგორც იქნა, დღის სინათლე იხილა. მაგრამ როდესაც ნაცნობების საშუალებით მორიდებით შევახსენე გამომცემელს ჰონორარის შესახებ, მან პასუხის ღირსადაც კი არ ჩამთვალა.

როდესაც მომავალზე ხარ დამოკიდებული, იმ ადამიანზეც დამოკიდებული ხდები, რომელიც ამ მომავალს გპირდება. და ეს ადამიანი თავისი სურვილისამებრ მანიპულირებს შენით. მკაცრად კითხვის დასმისაც კი გეშინია, რადგან ამან შეიძლება მომავლის რღვევა გამოიწვიოს. ბოლოს და ბოლოს, ეიფორია და მოლოდინი, რომელიც რეალობაზე თვალს მახუჭვინებდა, გაიფანტა. და აი, პარიზელ ნაცნობს ტელეფონით ვესაუბრები.

— არ ინერვიულო, — მეუბნება ის, — მაგრამ მაგ ფულს ვერასოდეს მიიღებ. გავიცანი შენი გამომცემელი, ნამდვილი მტაცებელია. შეიგნე, რომ **დასავლეთში ნებისმიერი ადამიანი ეცდება შენს მოტყუებას,**

როცა საქმე ფულს ეხება. თუ ხელშეკრულების შედგენისას მცოდნე და ერთგული იურისტის დახმარებას არ მიმართავ, ბევრი პრობლემა შეგხვდება. გირჩევ, მომავალში გამომცემლები უფრო სერიოზულად აღიქვა.

მომხდარის სისტემატიზებას ვცდილობ. ამერიკაში ფულთან დაკავშირებული სურვილების თემა იყო და ეს შენჯღრევა ადვილად გავიარე. საფრანგეთში კი სურვილები ზნეობრიობას, იდეალებს უკავშირდებოდა. **მომავალზე დამოკიდებულება ორ ასპექტში მჟღავნდება. პირველი — როდესაც საკუთარი მიზნებისა და სურვილების გულისთვის სხვებს თელავ. მეორე — როდესაც სხვების წყენინების შიშით საკუთარ თავს თელავ ან შენი დამცირების უფლებას აძლევ. მორცხვობასაც და თავხედობასაც თავისი საზღვრები უნდა ჰქონდეს.** გამომცემელი ისეთი მომხიბვლელი იყო, რომ მასთან ყოველ წვრილმანზე კამათი მერიდებოდა. **ორპოლუსიანი აზროვნება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ შინაგანად უწყვეტად შეინარჩუნო სიყვარული და გულკეთილობა, გარეგნულად კი საკმარისად მკაცრი იყო.**

სტერეოტიპმა **„თუ ადამიანი კარგია, მისი ნდობა შეიძლება"** ამჯერადაც იმუშავა. საბავშვო დიაფილმი გამახსენდა, რომელიც ორმოციოდე წლის წინ მაქვს ნანახი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მაჩვზღარბი, რომელსაც ნემსების დიდებული ქურქი ჰქონდა. ყველა აღტაცებული იყო ღუნღულა ლამაზი სამოსით. მასაც ხოტბისაგან გული უჩუყდებოდა და უშურველად არიგებდა სახსოვრად ნემსებს. და სულ გაიქუცა. უნემსოდ დარჩენილი მაჩვზღარბი ნიანგმა შეჭამა, მერე კი კმაყოფილი მზეზე წამოწვა, მუცელზე თათს ისვამდა და ამბობდა: **„რა კეთილი იყო ეს მაჩვზღარბი".**

როდესაც მომავალი აღმოცენდება, ის შეიძლება უმცირესმა აგრესიამ დაანგრიოს. **კონტროლს, ლოგიკას, ანალიზს აგრესიის პროვოცირება შეუძლია.** ამიტომ ადამიანი ხშირად უარყოფს მათ. **კონტროლისა და ლოგიკის შენარჩუნება მაშინ შეიძლება, როდესაც სულში ბევრი სიყვარულია.** მაშინ ანალიზი, ლოგიკა და კონტროლი აგრესიული აღარ არის.

ამჯერად, ვგონებ, წიგნის გამოცემისადმი სწორი მიდგომა აღმოვაჩინე. მის გამოშვებას ქველმოქმედებად განვიხილავ.

როდესაც გასცემ და იცი, რომ სანაცვლოდ მეტს მიიღებ, სულში სიყვარულის აფეთქება არ ხდება.

ასე იყო ინგლისურ ენაზე ჩემი წიგნის გამოცემისას. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ბევრად მეტს ავიღებდი, ვიდრე ჩავდე. გერმანულ თარგმანთან დაკავშირებით საპირისპირო სიტუაციაა. ჯერ ერთი, რამდენიმე წელი ვეძებე მთარგმნელი. მაგიდაზე გერმანულ ტექსტს მიდებდნენ, მე მის დიაგნოსტირებას ვახდენდი და უარს ვამბობდი. ბოლოს და ბოლოს რამდენიმე ტექსტიდან ენერგეტიკული მდგომარეობის ყველაზე მაღალი ხარისხის მქონე შევარჩიე. ამის შემდეგ ტექსტი შესაფასებლად სპეციალისტებს გადასცეს. თარგმანი ფრიად ხარისხიანად აღიარეს. რაც უფრო კარგად მესმოდა, რომ გერმანიაში ტექსტის თარგმნისა და წიგნის გამოცემისათვის გადახდილი თანხა არ ამინაზღაურდებოდა, მით მეტ სიამოვნებას ვგრძნობდი. **ჩემი ფული გაქრება, მაგრამ ის, ვინც ამას საჭიროებს, დახმარებას მიიღებს.** აღმოჩნდა, რომ ეს აუხსნელ, ფაქიზ კმაყოფილებას იწვევს. მართლაც,

იმისათვის, რომ სიყვარული შეიგრძნოთ, უნდა გასცეთ და დაბრუნების იმედი არ გქონდეთ.

ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ ჩემი გამოკვლევები და კეთილსინდისიერება გარკვეულწილად ქველმოქმედება იყო. აღმოჩნდა, რომ ასე არ არის. **მსხვერპლის, სხვისი დახმარების გულისათვის რაიმეს ნებაყოფლობით დაკარგვის ცნება არსებითად განსხვავდება თუნდაც ყველაზე მაღალკვალიფიციური, მაგრამ ანაზღაურებადი სამუშაოსგან.** დიახ, **სიამოვნებისთვის უნდა ვიცხოვროთ, მაგრამ იმ სიამოვნებისთვის, რომელსაც სიყვარულთან მივყავართ.** ზრუნვის, სიყვარულის, გულითადობის იმპულსის დროს ენერგიის გაცემის მექანიზმი სიამოვნებისა და განცხრომის სულ უფრო მასშტაბური დონეების გახსნის მექანიზმია. **როდესაც მოხმარება გაცემას აღემატება, სიამოვნებისა და ტკბობის ხარისხი შეუმჩნევლად იცვლება. ასეთი სიამოვნება სიყვარულს კი არა, აგრესიას და თვითგანადგურებას იწვევს.**

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

იენს სტოლტენბერგი
ნატოს გენერალური მდივანი

უკრაინა და **საქართველო ნატოს ალიანსისთვის** დიდი მნიშვნელობისანი არიან!

„საქართველოს რესპუბლიკა"

კახა შევარდნაძე
ედუარდ შევარდნაძის შვილი

ნებისმიერი ადამიანის უფლებას, მათ შორის, პატიმრის უფლებას, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ის ოდესღაც არჩეული პრეზიდენტი იყო, სახელმწიფო უნდა იცავდეს.

„ტვ პირველი"

კახა ზაქარეიშვილი
კონფლიქტოლოგი

კარგი იქნება, თუ გაეროს ეგიდით **ბედიის, ლიხნის მონასტრის, ოჩამჩირეში მოქვის ტაძრისა** და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაციას დაიწყებენ. იმედია, ეს ორგანიზაცია პროფესიონალ რესტავრატორებს დაიქირავებს. **ის, რომ ქართულ მხარეს ჯერ ხელი არ მიუწვდება იქაურობაზე, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ის ძეგლები დაგვავიწყდეს.** თითქმის ყველა ისტორიული ძეგლი ცუდ დღეშია, შეიძლება ითქვას, განადგურების პირას არის.

„კვირის პალიტრა"

მამუკა გიორგაძე
„სახალხო პარტიის" ლიდერი

„ქართული ოცნებაც" და **ნაციონალური მოძრაობაც** თავს ესხმიან **საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას,** თუმცა, ამას აკეთებენ არაპირდაპირ, მასზე ზრუნვის საფარქვეშ. **ეკლესიაზე** იერიშებისთვის ყველა საბაბს იყენებენ. რუსეთის ბრძოლაც საქართველოს ეკლესიასთან არ დამთავრებულა.

„ახალი თაობა"

გიორგი თოდუა
თბილისის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი

მოსახლეობა თურქეთში თხილის კრეფაზე გარბოდა, მაგრამ სამშობლოში მუშაობას თაკილობენ. ფაქტობრივად, მუშებს ვერ ვშოულობთ მოსავლის ასაღებად.

„რეზონანსი"

„ვანიკო აბაშიძეზე ამბობდნენ, რომ ახმეტელის მსახიობებს შორის ყველაზე ერთგული იყო და მის შვილს — დოდო აბაშიძეს მსახიობობა ახმეტელმა დაანათლა!“ — ამბობს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე, რომელიც რუსთაველის თეატრის მსახიობს ვანიკო აბაშიძეს, თეატრის დირექტორს სერგო ამაღლობელსა და რეჟისორს კუკური პატარიძეს იხსენებს:

გუბაზ მეგრელიძე:

დოდო აბაშიძე შილერის „ყაჩაღებში“ დახვრეტილი მამის – ვანიკო აბაშიძის კოსტიუმით თამაშობდა!

— 1937 წლის ზაფხულში **სანდრო ახმეტელთან** ერთად რუსთაველის თეატრის ოთხი მსახიობი დახვრიტეს, ხოლო მეხუთე — **ვანიკო აბაშიძე** ცოტა მოგვიანებით — 1937 წლის 21 ოქტომბერს იქნა დახვრეტილი. იმ პერიოდში აბაშიძე ლანჩხუთის თეატრს ხელმძღვანელობდა, დასი ერთი წლის ჩამოაყალიბებული ჰქონდა, სეზონიც გახსნა, სპექტაკლებიც დადგა, მაგრამ მუშაობის გაგრძელება არ აცალეს — 9 სექტემბერს ადგილობრივი დამბეზღებლების ინფორმაციის საფუძველზე დააპატიმრეს.

— ბრალად რა წაუყენეს?

— ვანიკო აბაშიძეს ხალხის მტრად გამოცხადებული მსახიობის **ია ქანთარიას** მეუღლის **ნინო თულაშვილისა** და იას ძმის **მიშა ქანთარიას** სამსახურში მიღება დასდეს ბრალად. იმასაც საყვედურობდნენ — **მავნებელ სანდრო ახმეტელს რატომ აქებო?!** მოკლედ, აბაშიძეს ახმეტელის ერთგულება და დახვრეტილი ია ქანთარიას ოჯახის შეფარება არ აპატიეს. როცა ვანიკო აბაშიძე დახვრიტეს, მისი ვაჟი **დოდო აბაშიძე** 13 წლის იყო. მას მსახიობობა სანდრო ახმეტელმა დაანათლა.

— თუ შეიძლება, უფრო კონკრეტულად გაიხსენეთ ეს ამბავი!

— პატარა დოდო აბაშიძესთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო ისტორია მახსენდება: რუსთაველის თეატრის სცენაზე „ლამარას“ თამაშობდნენ, პატარა დოდო დედასთან ერთად ლოჟაში იჯდა და როდესაც სცენაზე ხმალმოშიშვლებული ხევსურები დაინახა, წამოხტა და რეპლიკა ისროლა. საბრძოლველად შემართულმა მსახიობებმა ხმლები დასწიეს, სცენაზე მდგარმა ვანიკო აბაშიძემ კი ცოლს ხელით ანიშნა, ბავშვი გაიყვანეო. დარბაზიდან გასულ დედაშვილს სანდრო ახმეტელი შეეჩეხა, რომელმაც შეწუხებულ დედას უთხრა: ნინო, დამშვიდდი, ბიჭში მსახიობი ზისო! მოკლედ, **იმის გარდა, რომ დოდო აბაშიძე ნიჭიერი მსახიობის შვილი იყო, დიდი რეჟისორის კურთხევაც ჰქონდა მიღებული.** წლების შემდეგ, როდესაც ახმეტელიც დახვრეტილი იყო და ვანიკო აბაშიძეც, დოდოს შილერის „ყაჩაღებში“ როლი მისცეს და მამის ის კოსტიუმი ჩააცვეს, რომელზეც ამოქარგული იყო ინიციალები „ვ. ა.“ — „ვანიკო აბაშიძე“. ახმეტელის დადგმულ „ყაჩაღებში“ ვანიკო აბაშიძე როლერის როლს თამაშობდა.

— გამოდის, რომ დედაქალაქიდან გარიდებამ და ლანჩხუთში წასვლამ ვანიკო აბაშიძე რეჟიმის მსახვრალი ხელისაგან მაინც ვერ გადაარჩინა!

— როცა გადაწყვეტილება მიღებული იყო, განაჩენის სისრულეში მოყვანას, რა თქმა უნდა, ვერაფერი შეუშლიდა ხელს. ასე მოხდა რუსთაველის თეატრის ყოფილი დირექტორის **სერგო ამაღლობელის** შემთხვევაშიც, რომელიც დირექტორის თანამდებობას მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში, 1925 წელს იკავებდა, შემდეგ კი მოსკოვში გადავიდა, სადაც სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა, მაგრამ კონტრრევოლუციური ჯგუფის შექმნის ბრალდებით, დაიჭირეს და 1938 წელს დახვრიტეს. ამაღლობელთან ერთად დახვრიტეს მის მიერ მოსკოვში სამუშაოდ მიწვეული მხატვარი **პეტრე ოცხელი,** იურისტი **გიორგი ჟორდანია** და რეჟისორი **ვახტანგ აბაშიძე.**

— იმ დროს უკვე დაპატიმრებული იყო სერგო ამაღლობელის ყოფილი მეუღლე, მსახიობი თამარ წულუკიძე, ხოლო სანდრო ახმეტელი დახვრეტილი გახლდათ!

— დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ამაღლობელი თავის წერილებში ბოლშევიკებს მიესალმებოდა, მაინც რეპრესიებში მოაყოლეს. იგი დააპატიმრეს 1937 წლის 25 ივნისს, ახმეტელის დახვრეტამდე 6 დღით ადრე. **თუკი სანდრო ახმეტელმა წამების 222 დღე გაიარა, სერგო ამაღლობელმა 230 დღე საპყრობილეში გამოძიების ლოდინში გაატარა, დასაკითხად არავინ შედიოდა.** იმ დროისათვის იგი 40 წლის იყო, ახალგაზრდა და განათლებული, ენერგიით სავსე კაცი. ბოლოს და ბოლოს, როდესაც „გაახსენდათ“ და დაკითხვაზე გაიყვანეს, გამოუცხადეს, რომ ბრალად ედებოდა კონტრრევოლუციური ჯგუფის შექმნა და იმათი გვარები დაუსახელეს, ვისთანაც სამსახურებრივად ოფიციალური ურთიერთობა ჰქონდა. ამაღლობელი მოსკოვში მეცნიერებათა აკადემიაში მუშაობდა, 1933 წლიდან დანიშნული იყო მცირე თეატრის დირექტორად და სამხატვრო ხელმძღვანელად, წარმატებით იდგმებოდა მისი პიესებიც. ამაღლობელის მიწვევით სპექტაკლებზე მუშაობდნენ **პეტრე ოცხელი** და **ვახტანგ აბაშიძე,** რომლებთან ურთიერთობაც მას ქართული ნაციონალისტური ცენტრის შექმნად ჩაუთვალეს. ამაღლობელი დაკითხვაზე ყველა ბრალდებას უარყოფდა, მაგრამ მისი საქმე თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო — უნდა დაეხვრიტათ.

რაც შეეხება სერგო ამაღლობელის ყოფილ მეუღლეს **თამარ წულუკიძეს,** რომელმაც ქმარი მიატოვა და სანდრო ახმეტელს გაჰყვა ცოლად, იგი სერგოს დახვრეტის დროს — 1938 წელს უკვე ერთი წლის დაპატიმრებული და გადასახლებული იყო.

ვანიკო აბაშიძე

დოდო აბაშიძე

სერგო ამაღლობელი

ამაღლობელი ახმეტელთან დაპირისპირებული იყო ჯერ კიდევ რუსთაველის თეატრში მუშაობის დროს, ხოლო თამარ წულუკიძესთან გაშორების შემდეგ ეს დაპირისპირება უფრო გამწვავდა და მოსკოვში ამაღლობელის გადასვლის შემდეგაც არ დასრულებულა. ამაღლობელი თავს შეურაცხყოფილად გრძნობდა.

— ვინ გამოიტანა სერგო ამაღლობელის დახვრეტის განაჩენი?

— ამაღლობელის დაკითხვა გამომძიებლებმა **ოსიპოვმა** და **ატაშიანმა** აწარმოეს! მას განაჩენი — დახვრეტა პირადი ქონების კონფისკაციით — **გოგლიძემ, ტალახაძემ, წერეთელმა** და **მოროზოვმა** გამოუტანეს. სერგო ამაღლობელის დახვრეტის თარიღია 1938 წლის 13 თებერვალი, თუმცა, არსებობს სხვა ინფორმაციაც — თითქოს იგი გარდაიცვალა 1946 წლის 13 აპრილს, 47 წლის ასაკში. სერგო ამაღლობელი აზნაურის ოჯახიდან გახლდათ და სულ რომ არაფერი დაებრალებინათ, აზნაურის ოჯახის შვილობა ბოლშევიკებისათვის უკვე რეპრესიების მიზეზი იყო.

— რა ბედი ეწია რეჟისორ კუკური პატარიძეს, რომელიც ახმეტელის შემდეგ რუსთაველის თეატრის ერთ-ერთი წამყვანი რეჟისორი გახდა?

— **კუკური პატარიძემ** ერთი სპექტაკლი — „გმირთა თაობა“ დაძაბულ დროს, 1937 წლის ივნისში წარმოადგინა. ეს იყო **სერგო კლდიაშვილის** პიესა, რომელიც ხალხის მტრებს ეხებოდა და იმ დროს მისი დადგმა გმირობის ტოლფასი გახლდათ. მიუხედავად იმისა, რომ პატარიძე რაღაც საკითხებში ახმეტელს არ ეთანხმებოდა და დაპირისპირებაც ჰქონდათ, იგი „დურუჯის“ წევრი იყო და თავიდან ახმეტელის იდეებს იზიარებდა. როცა რეპრესიების ტალღამ ჩაიარა და ახმეტელი უკვე დახვრეტილი იყო, პატარიძე დასჯას მაინც ვერ გადაურჩა — 1941 წლის 14 ივლისს დააპატიმრეს და ბრალად თეატრში ფრანგული გავლენის პროპაგანდა დასდეს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსთაველის თეატრში ფრანგული პიესები საერთოდ არ დაუდგამს. კუკური პატარიძეს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს და გადაასახლეს, დაბრუნების შემდეგ კი თეატრალური ინსტიტუტში მუშაობდა და ჩემი სტუდენტობის პერიოდიდან მახსოვს. გარდაიცვალა 82 წლის ასაკში.

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

ექიმის ტრიბუნა

ცნობილი ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი ზამთრის სეზონის მოახლოების კვალდაკვალ მოსახლეობას აფრთხილებს და საგანგებოდ მიანიშნებს, რომ არასწორი ჩაცმულობა, რომელიც წლებია, ერთგვარ ტრენდად იქცა, ზამთარში ჯანმრთელობისთვის საზიანოა:

— თანამედროვე მსოფლიო მოდის ტენდენციებს თუ დავაკვირდებით, მივხვდებით, რომ ადამიანების ჩაცმულობა აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმ კლიმატურ პირობებს, რომლითაც, მაგალითად, ზამთარი გამოირჩევა. ჩრდილოეთის ქვეყნებში და განსაკუთრებით რუსეთში მიღებულია ყინულიან წყალში ბანაობა, სხეულის თოვლით დაზელა და ა.შ. ამბობენ, რომ თითქოს ყველა ეს პროცედურა ემსახურება ორგანიზმის გაკაჟებასა და იმუნიტეტის აწევას, რაც სრული აბსურდია. უფრო მეტიც, ეს არის უმოკლესი გზა სიკვდილისაკენ!

— ბატონო კახა, ნუთუ ე.წ. მორჟები დიდხანს ვერ ცოცხლობენ?

— ყველამ ვიცით, რომ ადამიანის სხეულის ნორმალური ტემპერატურა 36,6-37,2 გრადუს ცელსიუსის ფარგლებშია მოქცეული. ამას განაპირობებს თერმორეგულაციის ცენტრი, რომელიც თავის ტვინშია მოთავსებული. თუმცა, არ არსებობს იმის მეცნიერული დასაბუთება, საიდან წარმოიქმნება ორგანიზმში სითბო. ამის შესახებ ჩემი აზრი მაქვს... მოგეხსენებათ, ადამიანის სხეულის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის ცილა. როცა ე.წ. მორჟი სხეულს ყინულიან წყალში ამყოფებს, ახალი ცილების წარმოქმნის პროცესი დაჩქარებულად მიმდინარეობს, რათა ორგანიზმმა სითბო შეინარჩუნოს. ეს კი იწვევს ზედმეტი ცილების წარმოშობას, მათ შორის დეფექტური ცილების გამომუშავებას, რაც სიმსივნური უჯრედის ჩამოყალიბების წინაპირობაა. მეჭეჭები, პოლიპები, ფიბრომები, კისტები და ა.შ. სხვა არაფერია, თუ არა ზედმეტი, არასაჭირო ცილები. ცხადია, „მორჟი“, რომელიც თავის სხეულს გამუდმებით ექსტრემალურ პირობებში ამყოფებს, არის რისკჯგუფში, რათა მავნე წარმონაქმნები სხვაზე მეტად განუვითარდეს. დიდი მსახიობი **საველი კრამაროვი** არც სვამდა, არც ეწეოდა, მაგრამ ყოველ დილით ცივი წყლით ბანაობდა... მას ბრწყინვალე გენეტიკა ჰქონდა, მაგრამ 60 წლის ასაკში კიბოთი გარდაიცვალა.

— მაინც როგორ უნდა ჩავიცვათ ზამთარში?

— ახლა მოდაშია — გარედან აცვიათ ძალიან თბილად, ხოლო შიგნით ძალიან თხლად! ბევრი მაისურსაც არ ატარებს... უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანს სითბოს უნარჩუნებს არა თბილი ქურთუკი, არამედ ჰაერის ფენა, რომელიც ტანსაცმლის



კახა საბახტარიშვილი:

ზამთარში წელის მოშიშვლება შარდსასქესო სისტემის სერიოზულ პრობლემებს იწვევს!

მსახიობი და მომღერალი, ლეგენდარული ინოლა გურგულიას ქალიშვილი ია შუღლიაშვილი ორი შვილის დედაა და უკვე — ორი შვილიშვილის ბებიაც. იგი დედა 21 წლის ასაკში გახდა და შვილთან ერთად 1990-იანი წლების სირთულეებიც გამოიარა, თუმცა, იმ პერიოდს მისთვის სინანულის განცდა არ დაუტოვებია:

ია შუღლიაშვილი: უდედობამ გამაძლიერა და რკინისებური გამხადა, ჩემი შვილების გამო ნებისმიერ პრობლემას შევებრძოლები!

— ყოველთვის მინდოდა, შვილი მყოლოდა, რადგან ბავშვი ოჯახს კრავს და ცხოვრებას აზრს აძლევს. 21 წლის ასაკში გავხდი დედა, 1988 წლის 31 ოქტომბერს ჩაჩავას სახელობის კლინიკაში ვიმშობიარე. მეანგინეკოლოგი გახლდათ შესანიშნავი პიროვნება **ზურაბ გოცაძე** — ცნობილი მხატვრის **თემო გოცაძის** ძმა. მგულშემატკივრობდნენ ჩემი ოჯახი, ნათესავები და მეგობრები. იოლი მშობიარობა არ მქონია, დილის 12 საათზე რომ მიმიყვანეს, მეორე დღის საღამომდე ვერ ვიმშობიარე, ბოლო 11 საათი კი გაუსაძლისი ტკივილები მქონდა, მაგრამ ის მამშვიდებდა, რომ ბავშვის სახით დიდი სიხარული მელოდა.

— ბავშვის სქესი წინასწარ არ იცოდით?

— მაშინ კლინიკები არ იყო აღჭურვილი უახლესი ტექნიკით, ყველაფერი დამოკიდებული გახლდათ პირადად მშობიარესა და ექიმის პროფესიონალიზმზე. სანამ ბლოკში სამშობიაროდ შემიყვანდნენ, ერთ ქალბატონს ტყუპი შეეძინა და ვფიქრობდი, ნეტა, მეც ტყუპი გამიჩნდეს-მეთქი, მაგრამ ერთი ბიჭი გავაჩინე.

— ფეხმძიმობის 9 თვე როგორ გაატარეთ?

— ენერგიულად ვიყავი, თავიდან ინსტიტუტშიც დავდიოდი, ბოლოს სწავლის პროცესს კი მოვწყდი, მაგრამ სახლში ჩვეულებრივად ვსაქმიანობდი, ვალაგებდი და ვაწესრიგებდი, ყველაფერი მეხერხებოდა. ტოქსიკოზი არ მქონია, ახალგაზრდა ვიყავი და ასეთ ასაკში ორგანიზმი ადვილად იტანს ორსულობას. თანაც, როდესაც ქალი პირველ შვილს ელოდება, გულში სხვა სიხარული აქვს და ორსულობის შემაწუხებელ სიმპტომებს თითქოს ვერ გრძნობს და ყურადღებას არ აქცევს. გაცილებით რთული შეგრძნებები მქონდა მეორე ორსულობის დროს.

— პირველ შვილს სახელი ვინ დაარქვა?

— მე დავარქვი. სხვადასხვა სახელებს განვიხილავდით, მაგრამ როცა გაჩნდა და დავინახე, მაშინვე ვთქვი, ეს არის დავითი-მეთქი, სხვა სახელებზე აღარ მიფიქრია. ჩემს ძმასაც დავითი ერქვა, ბაბუასაც და მეუღლის ბაბუასაც. ჩემი შვილი ახლა უკვე 33 წლისაა, მეუღლე და ორი შვილი ჰყავს — 7 და 5 წლის ბავშვები. **არ მავიწყდება ის დღე, როცა იგი სამშობიაროდან გამოვიყვანე, გარეთ რთული ვითარება იყო, მიტინგები იმართებოდა, თოვდა, ციოდა, მაგრამ ჩემს გულში ბავშვი ყველაფერს ათბობდა.**

— მეორე შვილი როდის გააჩინეთ?

— მაშინ უკვე 38 წლის ვიყავი, პირველსა და მეორე შვილს შორის სხვაობა 17 წელია. მეორე ბავშვის — ანდრიას დაბადების დროს უფრო მძაფრი მზრუნველობის შეგრძნება გამიჩნდა, უფრო მეტად ვღელავდი. ჩემი შვილები რადიკალურად განსხვავებულ დროს დაიბადნენ და გაიზარდნენ, რაც მათ ხასიათზეც აისახა. დღევანდელმა ტექნიკურმა პროგრესმა ის მოიტანა, რომ ახალგაზრდები ტექნიკაზე დამოკიდებული გახდნენ და ოჯახის წევრებს შორის ცოცხალი ურთიერთობა ლამის დეფიციტია. ანდრიაც ამ დროის ბავშვია, ყურადღებიანი, ჩახუტება იცის, მაგრამ ტექნიკასაც დიდ დროს უთმობს და ეს მაწუხებს.

— მეორე შვილი რომელ კლინიკაში გააჩინეთ?

— კლინიკა „ჰერაში“, მეანგინეკოლოგი გახლდათ **სოსო ლოლობერიძე.** მაშინ უკვე შემოტანილი იყო მშობიარობის დამაჩქარებელი და გაუტკივარების პრეპარატები. ბატონი სოსოს დამსახურებით, მშობიარობის პროცესმა გართულების გარეშე ჩაიარა. თუმცა, ბავშვის დაბადების მერე კარგა ხანს მაღალი არტერიული წნევა მქონდა.

— თქვენი შვილების აღზრდაში ვინ მიიღო ძირითადი მონაწილეობა?

— **ძიძა არასოდეს მყოლია და, ზოგადად, ვფიქრობ, რომ შვილების აღზრდაში ყველაზე დიდი ფუნქცია აქვს დედას, მიუხედავად იმისა, რომ მამაც იღებს ამაში მონაწილეობას.** ვცხოვრობდი ჩემი შვილების ცხოვრებით, ბაღშიც დამყავდა, სკოლაშიც, ყველაფერში ჩართული ვიყავი და მათ კლასელებსაც ვუმეგობრდებოდი, ღონისძიებებშიც ვმონაწილეობდი.

— მკაცრი დედა არ ყოფილხართ?

— საკმაოდ მკაცრი ვიყავი, თუმცა, საკომპენსაციოდ ბავშვებს ბევრ სითბოს და თავისუფლებას ვაძლევდი, ერთად ბევრი გვიხალისია და გვიცინია. **შვილების ცხოვრებაში უხეშად არასოდეს ჩავრეულვარ და ყოველთვის ფრთხილად ვეკიდებოდი მათ ინტერესებს.** როდესაც შევამჩნევდი რაღაც საკითხებზე მათ არასწორ დამოკიდებულებას, რჩევით შემოვიფარგლებოდი, ვთხოვდი სწავლას და დისციპლინას. ვერავინ იტყვის, რომ ამით შვილები დავთრგუნე ან თავისუფლება შევუზღუდე. ვთვლი, რომ ჩემი ბიჭები დადებითი პიროვნებები არიან, ყველასთვის საყვარელი და მისაღები ადამიანები. უფროსს უკვე ოჯახი ჰყავს და ცალკე ცხოვრობს, ორი შვილიშვილის ბებია ვარ — გოგონასი და ბიჭის. ყოველთვის მინდოდა, გოგონა მყოლოდა და შვილიშვილის სახით ნატვრა ამიხდა.

— უფროსი ვაჟის ცალკე ცხოვრებას როგორ შეეგუეთ?

— არაჩვეულებრივი შვილია, მენატრება, მაგრამ, როცა ვხედავ, რომ თავის ოჯახთან ბედნიერია, როგორ შეიძლება, მათ ბედნიერებას ეგოიზმი დავუპირისპირო. როგორც შემიძლია, ვეხმარები ბავშვების მოვლაში, თუ დასჭირდათ, ფინანსურადაც ვუმართავ ხელს. სხვა მხრივ, დათო დამოუკიდებელი ადამიანია, მუსიკოსი, თავისი ჯგუფი ჰყავს, ფლეიტაზე უკრავს, აფორმებს სპექტაკლებს.

— მომხრე ხართ, სრულწლოვან ასაკს მიღწეულმა შვილმა მშობლებისაგან ცალკე გააგრძელოს ცხოვრება?

— როდესაც თავის ოჯახთან ერთად იწყებს ცხოვრებას, ეს ნორმალურია. მისაღებია ისიც, თუ შვილი დასაქმებულია, განმარტოება ესაჭიროება და წინსვლაზე ფიქრობს, მაგრამ თუკი ცალკე ცხოვრების გადაწყვეტილება მხოლოდ ახირებაა, ამას არ მივესალმები.

— 10 წლის იყავით, როდესაც დედათქვენი გარდაიცვალა...

— დიახ, დედის ალერსით გაფუფუნებული არ ვყოფილვარ. ვთვლი, რომ **უდედობამ გამაძლიერა და რკინისებური გამხადა, ჩემი შვილების გამო ნებისმიერ პრობლემას შევებრძოლები.** ჩემი მეგობრები წუწუნებენ ხოლმე, დედა დაგვიბერდაო, ნეტა, დედაჩემს ეცოცხლა და ახლა უკვე 92 წლის ინოლასათვის მომევლო. ადრე რომ არ გარდაცვლილიყო, სულ სხვა ცხოვრება მექნებოდა. თუმცა, როცა ამაზე ვფიქრობ, ერთი აზრი მიჩნდება — ინოლასავით მგრძნობიარე ადამიანი როგორ გაუძლებდა იმ ყველაფერს, რაც ამ ცხოვრებაში გამოვიარეთ? ალბათ, რაღაც კანონზომიერებას დაემორჩილა მისი ნაადრევი წასვლაც. მიუხედავად ყველაფრისა, **ყოველთვის ვგრძნობ დედის სიახლოვეს, ვცდილობ, მისი სახელი არ შეიბღალოს, მენატრება. დაიბარა, ცოცხალი რომ ვიყო, ჩემი სიმღერები იმღერეთო და მეც, სანამ ცოცხალი ვარ, დედის დანაბარებს ყოველთვის შევასრულებ.**

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

შრეებს შორის უნდა იყოს. ასეთი შრე ზამთარში უნდა იყოს, სულ მცირე, სამი — მაისური, ჯემპრი ან სვიტერი და სულ ბოლოს პალტო, მანტო, ქურთუკი ან ე.წ. ქურქი.

— ბატონო კახა, ზამთარში ისე აცვიათ, თითქოს ცხელოდეს — ყელი, წელი და წვივები მოშიშვლებული აქვთ! ეს რას გამოიწვევს?

— როდესაც ზამთარში ყელი მოშიშვლებულია და ცივი ჰაერი ყელს ხვდება, სითბოს შესანარჩუნებლად ფარისებრ ჯირკვალში იწყება ახალი ცილების უკონტროლო წარმოქმნა. სწორედ ზამთარში მოშიშვლებული ყელის გამოა, რომ საქართველოში კვანძოვანი ჩიყვითა და ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომით დაავადებულთა რიცხვმა ძალიან მოიმატა! საბჭოთა პერიოდში ზამთარში შალის კაშნეს ტარება წესად იყო მიღებული. შესაბამისად, კვანძოვანი ჩიყვითა და ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნით დაავადებულთა რიცხვი, ფაქტობრივად, თითზე ჩამოსათვლელი გახლდათ. სამწუხაროდ, კაშნეს დღეს არავინ ატარებს და შედეგიც სახეზეა. ზამთარში ახალგაზრდები ხშირად ატარებენ მოკლე პალტოებსა და ქურთუკებს, რომლებიც წელს ვერ ფარავს. ზამთარში წელის მოშიშვლება პროსტატის ან საკვერცხეების ანთებისა და შარდსასქესო სისტემის პრობლემების გახშირების მიზეზია. ასევე მოდაშია მოკლე და მოტკეცილი შარვლები და დაბალი ფეხსაცმელები... ერთი სიტყვით, კოჭი დაფარული არ არის, რაც ზამთარში დიდ პრობლემებს იწვევს.

— რატომ?

— საქმე ის არის, რომ კიდურებში და განსაკუთრებით წვივის მიდამოში, ცხიმის ფენა, ფაქტობრივად, არ არის. არადა, ცხიმის ფენა ბუნებრივი გამათბობელი და სითბოს შემნარჩუნებელია. ასეთ დროს კოჭის მიდამოში ხდება სისხლძარღვების შევიწროება, ტერფისკენ ნაკლები სისხლის გადასროლა და ფეხების სწრაფად გაყინვა. თავის მხრივ, ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად მოქმედებს თირკმელზე... ჩინური მედიცინის თანახმად, ტერფზე თირკმლის მერიდიანი გადის! რაც შეეხება მოტკეცილ შარვლებს, ისინი მცირე მენჯის მიდამოში სისხლის მიმოქცევას აფერხებენ, რაც გოგონებში საკვერცხის ანთების ან კისტების წარმოშობის მიზეზია. ეს კი უშვილობისკენ მიმავალი უმოკლესი გზაა... იგივე შეიძლება ითქვას ვაჟების შემთხვევაშიც. მოტკეცილი შარვალი პროსტატის ჯარკვლის ანთებას იწვევს, რაც ასევე უნაყოფობის მიზეზი შეიძლება გახდეს!

— აუცილებელია თუ არა ცივ ზამთარში ხელთათმანის ტარება?

— ეს არამარტო აუცილებელი, არამედ ჯანმრთელობისთვის ძალიან სასარგებლოც არის! როგორც წვივი, ასევე ხელის მტევანი ცხიმოვანი შრისგან თითქმის თავისუფალია. ხელის მტევანზე სიცივის ხანგრძლივი ზემოქმედება იწვევს წვრილი სისხლძარღვების დაზიანებას, რომლებიც შესაძლოა, არც აღდგეს!

— ბატონო კახა, უნდა დავიხუროთ თუ არა ზამთარში ქუდი? იწვევს თუ არა ქუდის ხშირი ტარება თმის ცვენას?

— თმის ცვენას ზამთარში უქუდოდ სიარული იწვევს და არა — ქუდის ტარება! როცა სიცივეში 10 წუთზე მეტხანს ვართ და თავზე ქუდი არ გვახურავს, თავის კანში სისხლძარღვების სპაზმი იწყება, თმის ძირებს სისხლი საკმარისი რაოდენობით არ მიეწოდება და ადამიანს თმები ცვივა. როცა ზამთარში ადამიანი თავშიშველია, ცივმა ჰაერმა შესაძლოა, გამოიწვიოს სახის ან სამწვერა ნერვის ანთება, ანუ ნევრალგია, რაც ძლიერი ტკივილით გამოირჩევა და მისი მკურნალობა ძალიან რთულია. ვინც ზამთარში უქუდოდ დადის, ჰაიმორიტი, ფრონტიტი და სინუსიტი ხშირად ემართება! ზამთარში ბამბის წინდების ჩაცმა რეკომენდებული არ არის, რადგან ოფლის ზემოქმედებით ბამბა ნესტიანდება და ფეხი იყინება. გარდა ამისა, დანესტიანებული ბამბის წინდა იდეალური პირობაა სოკოს გასამრავლებლად. ზამთარში ყველაზე საუკეთესოა შალის, მატყლის ან ნახევრად სინთეტიკური მასალისაგან დამზადებული წინდების ჩაცმა!

„დიდი მსახიობი საველი კრამაროვი არც სვამდა, არც ეწეოდა, მაგრამ ყოველ დილით ცივი წყლით ბანაობდა... მას ბრწყინვალე გენეტიკა ჰქონდა, მაგრამ 60 წლის ასაკში კიბოთი გარდაიცვალა!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„ნავიზორი“

FitoSana

გაიწოვს კატარაქტს, ანადგურებს გლაუკომას, ახდენს მხედველობის ნორმალიზებას!

აქცია!!! მხოლოდ პენსიონერებისთვის! თითო კოლოფზე ფასდაკლება 3 ლარი!

ბატონი იგორ დორენკო

გლაუკომა და კატარაქტა - ხანდაზმულებში სიბრმავის გამომწვევი მთავარი მიზეზებია. მიუხედავად იმისა, რომ კაცობრიობა ებრძვის ამ დაავადებებს ჰიპოკრატეს დროიდან, მედიცინა ამ ბოლო პერიოდამდე მათ განუკურნებლად თვლიდა. რა შეიცვალა ახლა? ნუთუ, დასრულდა გლაუკომითა და კატარაქტით დაავადებული ადამიანების ტანჯვა?! ეს კითხვა ჩვენ დავუსვით ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრის თანამშრომელს, ოფთალმოლოგ იგორ დორენკოს.

იგორ დორენკო: ჩვენთვის, ოფთალმოლოგებისათვის, 2021 წელი ძალიან აღსანიშნავი გამოდგა. გაკეთდა რამდენიმე აღმოჩენა – ნაპოვნია თვალის დაავადებების მკურნალობის ადრინდელი მეთოდების არაეფექტურობის მიზეზები და აღმოჩენილია სრულიად ახალი მოქმედების მქონე პრეპარატები, რომლებიც მთლიანად აღმოფხვრიან პრობლემას.

- რატომ იყო არაეფექტური ადრე გამოყენებული მეთოდები?

- ორი მიზეზის გამო. პირველი - მკურნალობდნენ შედეგს და არა დაავადების გაჩენის მიზეზს. მეორე - წამლები უბრალოდ ვერ აღწევდა მიზნამდე. საქმე იმაშია, რომ თვალს აქვს გარკვეული ბარიერი, რომელიც ხელს უშლის ნებისმიერი ნივთიერების შეღწევას ორგანოს ღრმა ფენებში.

- რა არის გლაუკომისა და კატარაქტის გამომწვევი მიზეზები და როგორ შეიძლება მათი აღმოფხვრა?

- კატარაქტის დროს ცილოვანი სტრუქტურები, რომლისგანაც შედგება თვალის ბროლი, იკუმშება, როგორც კვერცხი ტაფაზე. ეს გამოწვეულია ფიბრინოგენის დეფიციტით, რომელიც პასუხისმგებელია ბროლის გამჭვირვალობის შენარჩუნებაზე. რაც შეეხება გლაუკომას, თვალშიდა წნევის მომატებისა და მხედველობის ნერვის სიკვდილის მიზეზი ჭარბი შარდოვანაა. ერთიც და მეორეც განპირობებულია თვალის ქსოვილებში მეტაბოლური პროცესების დარღვევებით. მეცნიერებმა იპოვეს ამის გამოსწორების გზა სპეციალიზირებული კომპლექსის "ნავიზორის" კაფსულების და წვეთების სახით. ორივე პროდუქტი ადვილად ლახავს თვალის ბარიერს, რადგან წარმოებულია ნანოტექნოლოგიების გამოყენებით. მათში შემავალი მცენარეული მოლეკულები მარტივად აღწევენ უჯრედის მემბრანაში. წვეთებში არსებული აქტიური ნივთიერებები ასტიმულირებს ფიბრინოგენის წარმოქმნას და შარდოვანას გამოყოფას, ხოლო კაფსულები აღადგენენ ბიოქიმიურ ბალანსს თვალის ქსოვილებში, უზრუნველყოფენ როგორც სრულფასოვან კვებასა და ჟანგბადის მიწოდებას, ასევე მავნე ნივთიერებების გამოყოფას. კონცენტრირებული ფიბრინოგენი იწყებს კატარაქტის აქტიურად გაწოვას, რა დროსაც აღადგენს ბროლის სტრუქტურას და უბრუნებს მას გამჭვირვალობას. იწმინდება თვალის შიდა სტრუქტურები, უმჯობესდება სითხის გადინება, წესრიგდება თვალშიდა წნევა.

- და ადამიანი კვლავ კარგად ხედავს?

- რა თქმა უნდა. როცა კატარაქტა და გლაუკომა დამარცხებულია, არც მათი სიმპტომები არსებობს. თვალებში აღარ არის ნისლი და შავი წერტილები, ქრება ქავილი, ცრემლდენა და სიწითლე, ნორმალიზდება მხედველობის მაჩვენებლები, ფართოვდება მხედველობითი კუთხე.

- მოქმედებს თუ არა ეს კომპლექსი თვალის სხვა დაავადებების დროსაც?

- ოფთალმოლოგიური პრობლემების უმეტესობას „ნავიზორი“ კიდევ უფრო სწრაფად უმკლავდება. მაგალითად, ბადურის დისტროფიას, დიაბეტურ რეტინოპათიას, კონიუნქტივიტს, ბლეფარიტს, „მშრალი თვალის“ სინდრომს. კარგი შედეგები აღინიშნება ასაკობრივი შორსმხედველობისა და მიოპიის შემთხვევებშიც.

- ალბათ, "ნავიზორის" კომპლექსი დიდ დეფიციტშია, ვინაიდან უამრავი ადამიანი იტანჯება გლაუკომითა და კატარაქტით ...

- კომპლექსი უკვე იძენს პოპულარობას მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ჯერჯერობით ის ხელმისაწვდომია მხოლოდ უკრაინის, საქართველოს, რუსეთის, სომხეთის და ზოგიერთი სხვა მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ამიტომ, სანამ არ გაძვირებულა და არ შეიქმნა დეფიციტი, გირჩევთ არ დააყოვნოთ და გამოიყენოთ შესაძლებლობა კარგი მხედველობის დასაბრუნებლად.

სამინელი **სისხლჩაქცევა** მქონდა თვალებში. მარჯვენაში მხოლოდ **20 პროცენტი მხედველობა** მქონდა დარჩენილი. მარცხენა თვალი აუცილებლად უნდა შემენარჩუნებინა და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებდი. მეშინოდა, რომ დადგებოდა დღე და მზის შუქს ვერ დავინახავდი. მაგრამ თვითნებურად თვალში რამის ჩაწვეთებას მაინც ვერ ვბედავდი. ამიტომ, ჩემს მკურნალ ექიმს ვაჩვენე „ნავიზორის“ კომპლექსის ანოტაცია. მან წაიკითხა შემადგენლობა და მითხრა, რომ ტაურინს შეიცავს და ძალიან კარგიაო. ნამდვილად არაფერს გაწყენსო. ერთ თვეზე მეტია ვხმარობ წვეთებსაც და კაფსულებსაც და შედეგი სახეზეა. თვალები გამისუფთავდა, სისხლჩაქცევა არ მაქვს. ვიცი, რომ მარცხენა თვალს არაფერი ემვლება, მაგრამ ოდნავ მაინც გაიწმინდა, აღარ მეწვის და არ მექავება. მეორე თვალით კი ყველაფერს ვკითხულობ სათვალის გარეშე, ტელეფონის წვრილ შრიფტსაც კი.

ქობულაძე დალი,
ქ.თბილისი, საქართველო



რამდენიმე წლის წინ, თითოოროლა კაცი თუ დაიჯერებდა, რომ ახალგაზრდობაში სნაიპერი ვიყავი და სპეციალური საჯარისო ქვედანაყოფში ვმსახურობდი. მთელი ცხოვრება ვვარჯიშობდი, დაკავებული ვიყავი მძლეოსნობით. გაურკვეველი მიზეზების გამო 50 წლის შემდეგ ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. წნევა 175/100-მდე მიწევდა. ხშირად თავი და გული მტკიოდა. 60 წლის ასაკში **ცუდად ვხედავდი.** წნევების გამო **გლაუკომა** გამიჩნდა. თვალშიდა წნევა 37 ერთეული მქონდა! მხედველობა სწრაფად მიქვეითდებოდა. ექიმმა რაღაც წვეთები დამინიშნა, მაგრამ ამაოდ... ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ოპერაციასაც კი არ მირჩევდნენ. კიდევ კარგი ჩემი მეუღლე თქვენს გამოფენაზე მოხვდა, სადაც "ნავიზორის" კაფსულები და წვეთები იყიდა. ორთვიანი კურსის შემდეგ თვალშიდა წნევამ 17 ერთეულამდე დაიწია. ექიმები ამბობენ, რომ ეს ნორმაა და არაფერი ემუქრება ჩემს მხედველობას. ახლა კარგად ვხედავ, შავი ლაქებიც კი გამიქრა. მერე გადავწყვიტე „არტეპრილის“ დალევაც. კურსის დასრულების შემდეგ წნევა დამირეგულირდა და გულიც კარგად მუშაობს. ასე რომ, თქვენმა პროდუქტებმა გაანადგურეს პრობლემაც და მისი წყაროც.

იაგო მუშკუდიანი,
ქ.თბილისი, საქართველო

17 წლიდან მკერავად ვმუშაობდი. ასე **გავიფუჭე მხედველობა**. 40 წლის ასაკში უკვე შევამჩნიე გაუარესება და სათვალე გავიკეთე. მაგრამ წლების განმავლობაში მხედველობა უფრო და უფრო მაკლდებოდა. კერვისგან თვალები სწრაფად მეღლებოდა. 55 წლის ასაკში მუშაობა უკვე აღარ შემეძლო. მარცხენა თვალზე **კატარაქტა** განმივითარდა. მითხრეს, რომ მხოლოდ ლაზერული ოპერაციით შეიძლებოდა მისი მორჩენა, მაგრამ ფული არ მქონდა. არ ვმუშაობდი და ინვალიდობის პენსიაზე ვცხოვრობდი. შვილები მყავს, მაგრამ მათაც უჭირთ, ვერაფრით ვერ დამეხმარებოდნენ. ერთხელ, გაზეთში წავიკითხე სტატია "ნავიზორის" თვალის წვეთების და კაფსულების შესახებ. ყიდვა გადავწყვიტე. რამდენიმე თვე ვსვამდი და ვიწვეთავდი "ნავიზორს". **თვალების დაღლილობა** გამიქრა. მარჯვენა თვალით თითქმის მაშინვე უკეთესად დავინახე და მარცხენა ოდნავ გამეწმინდა. ექვსი თვის შემდეგ კატარაქტაც გაქრა. დავბრუნდი სამსახურში, ვკერავ, ვქარგავ ხატებს. სათვალეების გარეშე ვკითხულობ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ!

ანტონინა შევჩუკი,
ქ.ივანო-ფრანკოვსკი, უკრაინა

შვილის გარდაცვალების შემდეგ, ჩემთვის ყველაფერი სულ ერთი იყო. ისიც არ მაინტერესებდა, რომ **გლაუკომა და კატარაქტა** აღმომიჩნდა. ექიმები მაფრთხილებდნენ, რომ დავბრმავდებოდი! საჭირო იყო სასწრაფო ოპერაცია! მაგრამ მე არაფერი არ მინდოდა. მხოლოდ ექიმის მიერ დანიშნულ საათიაქო წვეთებს ვიყენებდი - და მეტს არაფერს! მაგრამ ეს წვეთები არანაირად არ მეხმარებოდა. ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედავდი, სახეებს ვერ ვარჩევდი, სათვალის გარეშე ვერ ვკითხულობდი. როცა თქვენი გაზეთი მივიღე, მაშინვე „ნავიზორის“ კომპლექსის ვირწმუნე. წვეთებისა და კაფსულების 4-4 კოლოფი გამოვიყენე და შედეგიც ვიგრძენი! ასჯერ გიხდით მადლობას, მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ჩამოდიხართ და ჩამოგაქვთ ეს მცენარეული საშუალებები! ახლა კარგად ვხედავ, სიბნელეშიც კი, გამიქრა ანთება და სიწითლე, ბროლი გამეწმინდა და თვალის წნევა მომიწესრიგდა. სათვალის გარეშე ვწერ და ვკითხულობ. მშვენიერად ვხედავ შვილიშვილების სახეებს, რვა შვილიშვილი მყავს. უარი ვთქვი ოპერაციაზე! თვალები - ჩემი ყველაფერია, ჩემი ცხოვრებაა და ეს ცხოვრება თქვენ დამიბრუნეთ.

სედა რაგაბიანი, ქ.ერევანი, სომხეთი

დედაჩემი დიაბეტით არის დაავადებული, ამიტომ ძალიან უფრთხილდება თვალებს. თუმცა, მაინც ვერ შეძლო ამ დაავადებით გამოწვეული სავალალო შედეგების თავიდან აცილება. თვალებში წვრილი შავი წერტილები და მოულოდნელი ციმციმი გაუჩნდა. ოფთალმოლოგმა დაადასტურა ჩვენი ვარაუდი - **თვალების სისხლძარღვების ძლიერი დაზიანება**, მათ გარშემო გროვდებოდა სითხე, რაც იწვევდა **ბადურის შეშუპებას**. ვიფიქრე, რომ მხოლოდ შაქრის წამლებით პრობლემას ვერ მოვაგვარებდით. ნაცნობი ექიმ-ნატუროპათის რჩევით ვიყიდე "ფრიდიალი" დიაბეტისთვის და თვალების კომპლექსი "ნავიზორი". დედამ მაშინვე დაიწყო ბიოდანამატების მიღება. ერთ თვეში თავს უკეთ გრძნობდა - ნისლი, რომელიც თვალს ფარავდა, გაქარწყლდა, წერტილებიც გაქრა და მხედველობაც გაუუმჯობესდა. შაქრის დონე ნორმას დაბრუნდა - 6,5 ერთეულზე ზევით არ იწევდა. დედა საბოლოოდ დამშვიდდა, ყოველ წუთს არ იზომავს შაქარს და არ ტირის. თავად გრძნობს, რომ ყველაფერი კარგადაა.

თამუნა გვეტკორი, ქ.ბათუმი, საქართველო



მძღოლად მუშაობის 30 წლიანი გამოცდილება მაქვს. ყოველთვის ხუმრობით ვტრაბახობდი, რომ მანქანის ბრმად მართვასაც შევძლებდი. ეს ჩემი ხუმრობები ახდა - ერთხელ მარჯვნივ მიმავალი მანქანა ვერ შევამჩნიე და კინაღამ ავარიაში მოვყევი. სანამ ოფთალმოლოგს არ გავესინჯე, მანამდე ვერ მივხვდი, რა დამემართა. მოკლე ჩავვარდი, როცა გავიგე, რომ **გლაუკომა** მქონდა და გვერდითი მხედველობა დამიქვეითდა. ნებისმიერ მომენტში შეიძლებოდა დავბრმავებულიყავი. ვიფიქრე, ვიმკურნალებ და ყველაფერი გამივლის-მეთქი, მაგრამ არ გამოვიდა. მხედველობა კიდევ უფრო გამიუარესდა. თვალები იმდენად მტკიოდა და მიცრემლიანდებოდა, რომ ვერც ვკითხულობდი და ვერც ტელევიზორს ვუყურებდი. როცა საათიაქო წვეთებმა იმედები გამიცრუეს, გადავწყვიტე „ნავიზორის“ კომპლექსის მოსინჯვა. გასაკვირია და თვალების ტკივილი მაშინვე მომეხსნა, შემდეგ გვერდითი მხედველობაც აღმიდგა. ექვს თვეში ოფთალმოლოგთან გამოკვლევაზე მივედი. მან გამახარა და მითხრა, რომ თვალშიდა წნევა მომიწესრიგდა და მხედველობის ნერვზე არანაირი დატვირთვა არ ხორციელდება. ახლა არ ვნერვიულობ სიბრმავეზე, კვლავ საჭესთან ვჯდები, არც შებინდებისას მოძრაობის არ მეშინია.

დრაგოს ფარული, ქ.ბუქარესტი, რუმინეთი

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი“ (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ნავიზორი“** (წვეთები) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი“** (კრემი) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი“** (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ზდრავია“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პრომიოდ ფორტე“** 31.7, (აქციით 28,70ლ.) **„არტეპრილი“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ფრიდიალი“** (კაფ.) 31.7 (აქციით 28,70ლ.) **„ლი პეპტინი“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„იმოქსინი“** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პროსტერექსი 60“** 51.5ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„პროსტერექსი 120“** 91.5. (აქციით 88,50ლ.) **„ადენომი 60“** 51.5 ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„ადენომი 120“** 91.5ლ (აქციით 88,50ლ.)

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია

FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005

და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

(საპენსიო ფასდაკლება არ მოქმედებს მიწოდების სერვისის შემთხვევაში)

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ნოემბერი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი“

27 ნოემბერი

თელავი 26 მაისის №5, ჭადრაკის სახლი -- 11.00-12.00 სს.

28 ნოემბერი

რუსთავი ღუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა“ --- 12.00-13.00სს.

29 ნოემბერი

გორი სტალინის გამზ. №24. --------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი“

30 ნოემბერი

ბათუმი ყაზბეგის №4. სასტ. „ლაით ხაუზ“.- 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა“.
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა განათლების ცენტრი „ბალუ“
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აქატი“ - 16.00-17.00 სს.

1 დეკემბერი

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „ჭურჭელა“ 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი გამსახურდიას 45 სასტ. „ტერიფა ჰოლიდეი“12.00-13.00 სს.
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე“.

2 დეკემბერი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9⁰⁰ – 21⁰⁰ სს



ჟანი სიხარულიძე:

ნოდარ დუმბაძეს ცალი თვალით მაინც რომ შეახედა, რა სილამაზეა დღეს მის მიერ დაარსებულ ბავშვთა ქალაქ „მზიურში“, მეორედ დაიბადებოდა!

— „ამასწინათ ნოდარ დუმბაძის გულრიფშის სახლის ფოტოები მაჩვენეს, გული მომიკვდა, რადგან იმ სახლში არაერთხელ ვყოფილვარ და საუკეთესო მოგონებები მაკავშირებს!“ — ***ამბობს ცნობილი ჟურნალისტი, ჟურნალ „ნიანგის“ საპატიო პრეზიდენტი, 93 წლის ჟანი სიხარულიძე, რომელიც სახელოვან მწერალსა და ჟურნალ „ნიანგის“ ყოფილ რედაქტორს ნოდარ დუმბაძეს იხსენებს:***

— სამი წლის წინათ **ქეთევან დუმბაძემ** აფხაზურ ენაზე გამოსცა მამის — **ნოდარ დუმბაძის** მოთხრობები — **„ჰელადოსი“** და **„ბული“**. კარგი იქნება, ვინმემ ეს გამოცემა აფხაზ ახალგაზრდებს გადასცეს, როგორც ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში ჩადებული ის ოქროს მარცვალი, რომლითაც ჩვენმა და მათმა ახალმა თაობამ ერთად უნდა გააგრძელონ საქართველოს ისტორია. გული მომიკვდა, როცა მაჩვენეს ნოდარ დუმბაძის გულრიფშის სახლის ფოტოები, რამდენჯერ გვიქეიფია იქ ერთად, რამდენი მოგონება მაკავშირებს. როდესაც გულრიფშში პირველად ჩავედი, ნოდარის სახლი ქალაქის პოლიციის უფროსმა მიმასწავლა და მითხრა: „Нодар Думбадзе сын абхазского народа“ ძალიან უყვარდათ. ნოდარის მეზობლად სახლები ჰქონდათ **ზურაბ წერეთელს, ევგენი ევტუშენკოს, გიორგი ბულიას.** დღეს ყველას სახლი იავარქმნილია. იმის ნაცვლად, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ იმ ტერიტორიების დაბრუნებაზე იმუშაოს, რომლებიც 2008 წელს რუსეთს გადასცა, დღევანდელ მთავრობას ხელს უშლის და სულაც არ ადარდებს საქართველოს მიწების დაბრუნება-არდაბრუნების საკითხი. ნაციონალები რა ბოროტებასაც წარმოადგენენ, ამის დასტურად თუნდაც მხოლოდ **კახი კალაძის** მიმართ გამოჩენილი მათი ღვარძლი და ბოღმა კმარა. სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, მარტო კალაძის მიერ აღდგენილ და გამშვენიერებულ „მზიურის“ პარკში გასეირნება რად ღირს? **ნოდარ დუმბაძეს ცალი თვალით მაინც რომ შეახედა, რა სილამაზეა დღეს მის მიერ დაარსებულ ბავშვთა ქალაქში, მეორედ დაიბადებოდა.**

— გვიამბეთ თქვენი და ნოდარ დუმბაძის მეგობრობის შესახებ!

— ნოდარს ჯერ კიდევ მამაჩემი **ნოე სიხარულიძე** იცნობდა, რომელიც პარტიული მუშაკი იყო, ვაჭრობის სისტემაში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა, ერთხანს მარჯანიშვილის თეატრის წინ — დღეს რომ ხაზარაძის ბანკია, იმ შენობაში არსებული უნივერმაღის მთავარი ადმინისტრატორი გახლდათ, იუმორითაც იყო დაჯილდოებული და ჟურნალ **„ნიანგის“** რედაქციაში ნოდარ დუმბაძესთან ხშირად მიდიოდა ხოლმე. იყო შემთხვევა, როდესაც სამსახურიდან გათავისუფლებულ მამაჩემს ნოდარი აღდგენაში დაეხმარა — უნივერმაღში ადმინისტრატორის ადგილი გაყიდეს და მამა გაათავისუფლეს. როცა ეს ამბავი ნოდარმა გაიგო, უნივერმაღის ხელმძღვანელობას შეუთვალა, ამ საკითხს კონტროლზე ავიყვანთ და სანამ ნოე სიხარულიძეს არ დააბრუნებთ, არ გავჩერდებიო. **„ნიანგშიც“** ნოდარის თანადგომით მოვხვდი და იქ უფრო დავახლოვდით.

— „ნიანგში“ სამუშაოდ პირადად ნოდარ დუმბაძემ მიგიწვიათ?

— დიახ! როცა გამომცემლობა **„საბჭოთა საქართველოს“** დირექტორის მოადგილე ვიყავი, სამსახურში ნოდარი მესტუმრა, რომელიც მაშინ **„ნიანგის“** რედაქტორი იყო. რა თქმა უნდა, სიხარულით მივიღე, მაგრამ შუა საუბარში ტელეფონებზე რეკვა ატყდა — კაბინეტში 6 ტელეფონი მედგა და ყველასთვის უნდა მეპასუხა. ამის შემხედვარე ნოდარმა მითხრა — აქ რამდენი გაქვს ხელფასი, ჩემთან წამოდი და 300 მანეთს დაგინიშნავო! **„საბჭოთა საქართველოში“** 160 მანეთი მქონდა და, რა თქმა უნდა, **„ნიანგში“** გადასვლას დავთანხმდი. რაც მთავარია, იმ დღეს ნოდარმა თავისი ნაწარმოების — **„მე, ბებია, ილიკო და ილარიონის“** პრემიერაზე დამპატიჟა, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრში უნდა წარმოედგინათ. საპრემიერო ბილეთებიც ორიგინალურად გადმომცა — ახლობლებისთვის15 ბილეთი მომცეს და იმ 15 კაცში შენც ყოფილხარო.

— ჟურნალ „ნიანგში“ რა თანამდებობაზე დაინიშნეთ?

— ნოდარმა ლიტმუშაკად დამნიშნა, რის გამოც ცეკამ ახსნა-განმარტება მოითხოვა — ჟანი სიხარულიძე მაღალი თანამდებობიდან გაცილებით დაბალ პოსტზე რატომ გადავიდაო? **„ნიანგში“** ჩემს მიღებას ხელი **გიზო ნიშნიანიძემ** მოაწერა, საქმეს ხალისითა და ენთუზიაზმით შევუდექი, გულისფანცქალით ველოდი ნოდარის გამოჯანმრთელებას, რომელსაც იმხანად პირველი ინფარქტი დაემართა. პირდაპირ ვამბობ — **ნოდარ დუმბაძის მსგავსი მაღალი ღირსებებით შემკული და ნიჭიერი კაცი ძალიან ცოტა მინახავს, ქართველ სერვანტესად მივიჩნევდი, რომელსაც გაჭირვებისა და ცხოვრებისეული დაბრკოლებების წინაშეც კი იუმორი არ დაუკარგავს.** მაგალითად, ერთხელ ნოდარის მეუღლემ, ქალბატონმა ნანულიმ მოულოდნელად მეხსიერება დაკარგა და ოჯახის წევრების სახელებს ვეღარ იხსენებდა. ეს ამბავი ქალაქში სწრაფად გავრცელდა, ნათესავებმა და მეგობრებმა ნოდარისა და ნანულის ოჯახში მოიყარეს თავი და ბჭობდნენ, რა გზას დასდგომოდნენ, ბოლოს ერთ აზრამდე მივიდნენ — ავადმყოფი სასწრაფოდ გადაეყვანათ მოსკოვის ბურაკოვსკის სახელობის კლინიკაში. ნოდარს საკმარისი ფული არ აღმოაჩნდა და მეზობელს — **იზა ორჯონიკიძეს** მიაკითხა, რომელმაც შეწუხებულმა ჰკითხა — ნოდარ, მართალია, რომ ნანულიმ მეხსიერება დაკარგა? გოგო, მეხსიერება მართლა დაკარგა, მხოლოდ იმაზე წუხს, ნეტა, იზა ჩემს ათას მანეთს როდის დამიბრუნებსო? ნოდარმა იცოდა, რომ იზას ნანულისაგან ათასი მანეთი ჰქონდა ნასესხები, ფულზე იმიტომაც მივიდა, თუმცა, გაჭირვების დროსაც არ დაუკარგავს იუმორი. უცნაური კაცი იყო, სიკვდილის წინაც კი უკან არ დაუხევია, გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე **გიგა ლორთქიფანიძესთან** და თავის პირად ექიმ **ვაჟა ჟღენტთან** ერთად პალატაში იმღერა. ის იუმორი, რაც თავის ნაწერებში მოაქცია, ხომ ყველამ იცის, მაგრამ მის ცალკეულ გამონათქვამებს ვინ მოთვლის.

— შეგიძლიათ, ზოგიერთი მათგანი გაიხსენოთ?

— **გიგა ლორთქიფანიძე,** რომელსაც, მოგეხსენებათ, ცალი ფეხი ამპუტირებული ჰქონდა, **ნოდარ დუმბაძესთან** ერთად კომკავშირის ხეივნიდან საცალფეხო ბილიკით (მოკლე გზით) ქალაქისკენ ეშვებოდა. ნოდარი დაიღალა და გიგას უთხრა: ძამა, შენ რა გიჭირს, საცალფეხო ბილიკზე მოდიხარო! ერთი ხალისი იყო **ქართლოს კასრაძისა** და **ნოდარ დუმბაძის** დიალოგების მოსმენა. ერთხელ ნოდარმა ქართლოსს უთხრა: **ქართლოს, კარგი ბიჭი ხარ, მაგრამ გიჟიც ხარ და თუ ასე არ არის, ცნობა მომიტანეო!** რამდენიმე კვირის შემდეგ ქართლოსი კაბინეტში შემოვიდა და მაგიდაზე ფურცელი დამიდო — ცნობაში, რომელიც ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს მიერ იყო გაცემული და ხელს **ავლიპი ზურაბაშვილი** აწერდა, ეწერა: **ქართლოს დავითის ძე კასრაძე გიჟი არ არის!** მივხვდი, რომ ცნობა ყალბი იყო და ეს ქართლოსმაც დამიდასტურა — ბლანკი შევავსე, ავლიპისთან მივიტანე და ხელი მომიწერაო! ვუთხარი — ნოდართან შედი და შეუტანე-მეთქი. მართლაც ასე მოიქცა, ცოტა ხანში კი ნოდარის კაბინეტში მეც შევედი და ვნახე, რომ ორივე ლამის ჩაბჟირებამდე იცინოდა. როცა „მოსულიერდნენ“, ნოდარმა ქართლოსს უთხრა: **ახლა კიდევ ერთი ცნობა მომიტანე, სადაც ეწერება, რომ ამის დამწერი ნორმალურიაო!**

ერთსაც გავიხსენებ — „ნიანგის“ რედაქციაში აგარის შაქრის ქარხნის დირექტორი აღშფოთებული მოვიდა, თქვენს ჟურნალში ვირთხად რატომ გამომიყვანეთო! ნოდარმა უპასუხა — კი მაგრამ, რატომ მიიღეთ საკუთარ თავზე, რომ ვირთხა ხართ? დირექტორი ისევ შფოთავდა. ნოდარმა კი ასეთ ხერხს მიმართა: მობრძანდით ახლა, მე ცნობას მოგცემთ, რომ ვირთხა არ ხართო! განიმუხტა სიტუაცია, ატეხეს ხარხარი.



ნოდარ დუმბაძე და ჟანი სიხარულიძე გულრიფშში

როცა ნოდარ დუმბაძე „მზიურის“ პარკიდან მთაწმინდაზე გადაასვენეს, ერთი სახალისო ამბავი გამახსენდა: მოსკოვში სსრ კავშირის მწერალთა ყრილობაზე დასწრების შემდეგ ქართველი მწერლები თბილისისაკენ მოფრინავდნენ, თუმცა, თვითმფრინავს რაღაც გაუფუჭდა და აეროპორტში დაჯდომას ვერ ახერხებდა. სალონში ჩოჩქოლი ატყდა. ნოდარ დუმბაძემ ეკიპაჟს გასძახა: „Летчик, прямо на Мтацминду“ სიტუაცია განიმუხტა, ატეხეს სიცილი. ნოდარ დუმბაძე ის მწერალი იყო, რომლის სამუდამო ნავსაყუდელიც სწორედ მთაწმინდაზე უნდა ყოფილიყო.

— როგორ გაიხსენებთ ნოდარ დუმბაძესთან უკანასკნელ საუბარს?

— ნოდარი ავად რომ იყო, საავადმყოფოდან წერილი გამომიგზავნა, რომელშიც ერთ-ერთი რაიკომის მდივნის მძღოლისათვის დახმარებას მთხოვდა: **„ძმაო ჟანი! თუ ძმა ხარ, ამ კაცს სამართლიანობის დადგენაში დაეხმარე, ავად ვარ და ახლა ამის საშუალება არა მაქვს.“** გადაჭარბებად არ ჩამითვალოთ, მაგრამ მხოლოდ მე მენდობოდა. ამდენი წლების მერე, 93 წლის ჟანი სიხარულიძე მადლობას ვეუბნები ნიჭიერ მწერალს, ჩემს მეგობარ ნოდარ დუმბაძეს, რომელიც 56 წლის წავიდა ამქვეყნიდან. ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ისიც ჩემსავით, 93 წლის იქნებოდა. **ბოლო სიტყვები, რაც ნოდარ დუმბაძისაგან მახსოვს, ეს იყო: „სიკვდილის არ მეშინია, მოვიდეს!“**

ესაუბრა

ქეთევან ხამიცაშვილი

„ბოლო სიტყვები, რაც ნოდარ დუმბაძისაგან მახსოვს, ეს იყო: „სიკვდილის არ მეშინია, მოვიდეს!“

ასე გამოიყურება დღეს ნოდარ დუმბაძის სახლი გულრიფშში

მიხეილ ცაგარელი: ზოდიაქოს ნიშნები და მძღოლები

— საკუთარ ლიდერობაში დარწმუნებული ლომის ნიშნით დაბადებული მძღოლი როგორ ავტომობილს საჭიროებს? რაზე უნდა მიუთითებდეს მისი მანქანა? ანდა როგორია მისი მართვის სტილი ქალაქის ქუჩებსა თუ საქალაქთაშორისო ტრასებზე? ქალწული-მძღოლისათვის რა არის მთავარი? რომელი ნივთები და რისი ჩანაწერი შეიძლება მოიძიოთ და იხილოთ მისი მანქანის სალონსა თუ საბარგულში? როგორ ავტომობილებსა თუ გადაადგილების საშუალებებს ანიჭებს უპირატესობას? რაში გამოიხატება სასწორის ნიშნით დაბადებული მძღოლის უნიკალურობა? რას აირეკლავს ხშირად მისი უკანა ხედვის სარკეები, ანდა რის უფლებას აძლევს საკუთარ თავს და რატომ? რომელი ფირმის მანქანებს ანიჭებს უპირატესობას? ღრიანკალისათვის დამახასიათებელი რომელი თვისება ვლინდება საჭის მართვისას? ავტომობილების გარდა, რომელი სატრანსპორტო საშუალებების მართვა უყვარს და ამ შემთხვევაში, რა ხიბლავს და ანიჭებს სიამოვნებას? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი **მიხეილ ცაგარელი** *გვესაუბრება.*

— განვაგრძოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ რა და რა თავისებური და განსაკუთრებული ქცევა თუ პრიორიტეტები ახასიათებს ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშნით დაბადებულ ადამიანს საჭის მართვისას, როგორია ლომის ნიშნით დაბადებული მძღოლის ამპლუაში?

5. ლომის ნიშნით დაბადებული ყველაზე ამაყი და ქედმაღალი მძღოლია. თვლის, რომ გზებზეც სხვებზე მეტ ყურადღებას უნდა იმსახურებდეს, რამეთუ, ის ლიდერია. ამისათვის მას დიდი ზომის გამორჩეული, ხმაურიანი მანქანა ესაჭიროება, რომელიც მაღალ სტატუსსა და პირველობაზე მიუთითებს. **ლომი-მძღოლი** ქალაქში მოძრაობისას საგზაო წესებს თითქმის არ არღვევს და საჭესთან თავაწეული და გამართული ზის. მაგრამ საავტომობილო ტრასებზე გადაადგილებისას მოითხოვს, რომ ადგილი ყველამ მას დაუთმოს. თავად კი პირველობას არავის უთმობს.

ლომს ძალიან მოსწონს უმაღლესი ხარისხისა და სტატუსის მანქანები; ასევე დიდი ზომის ავტომობილები, ჯიპები, რომლებშიც ჩვეულებრივზე უფრო მაღლაა განლაგებული მძღოლის სავარძელი და გზაც უკეთ ჩანს. ხედვის ფართო არეალის მეშვეობით მას ორიენტირება და სიტუაციის კონტროლი უადვილდება. იმასაც ნუ დავივიწყებთ, რომ **ლომები** დიდი კატები არიან, რაც პრიორიტეტებშიც ვლინდება, ამიტომ ხშირად იხილავთ ისეთი მანქანების საჭესთან, როგორიცაა „იაგუარი“, „ინფინიტი“, „მაიბახი“„ბენტლი“ და სხვანი. **6. ქალწულის ნიშნით დაბადებული კი პრაქტიკულობით გამოირჩევა და მას ზედმეტად ფულის ხარჯვა არ უყვარს. მისთვის მთავარია, მანქანა იყოს მარტივი სამართავი, ფუნქციონალური, ადვილი მოსახმარი და დიდ დანახარჯს არ საჭიროებდეს. ქალწული-მძღოლი** მომსახურებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს ზედმიწევნით ახორციელებს, ამიტომ მის მანქანაში შესაძლოა მოიძიოთ ჩანაწერი იმის შესახებ, თუ ბოლოს როდის შეცვალა ძრავის ზეთი, გამოცვალა ხუნდები, ანდა საბურავები. ასევე მის მანქანაში ყველა აუცილებელი ნივთი დევს, რომელიც, შესაძლოა, ოდესმე დასჭირდეს, იქნება ეს სამედიცინო თუ ხელსაწყოების ყუთი, საბურავის დამბერი თუ დომკრატი. **ქალწული** გზებზე მოძრაობისას მშვიდი და კანონმორჩილია. დიდ საქალაქთაშორისო ტრასებზე კი მანქანათა მშვიდად მოძრავ რიგსა და ჯგუფს ირჩევს და მათთან ერთად გადაადგილდება. უპირატესობას ანიჭებს სანდო, დაცულ ავტომობილებს, რომელნიც მინიმალური რაოდენობის საწვავს ითხოვენ, ამიტომაც, ხშირ შემთხვევაში ირჩევენ ისეთს, როგორიცაა: „ჰონდას“ ფირმის „აკორდი“, „ფიტი“, „სივიკი“, ასევე „ტოიოტას“ ფირმის „ტერცელი“, „პრიუსი“ ან მიკროკომპაქტური „სმარტი“. მმართველი პლანეტის **მერკურის** გამო ხშირად „ფორდ მერკურს“ იძენენ. სწრაფად და თავისუფლად გადაადგილებისათვის კი იყენებენ მოტო და ველოტრანსპორტსაც — სკუტერებს, ველოსიპედებს და ა.შ. **7. სასწორი-მძღოლი კი სრულიად უნიკალურია, რადგან ცდილობს, ავტომობილი იმგვარად მართავს, რომ სიამოვნებაც მიიღოს და უსაფრთხოდაც იმოძრაოს, ცოტაოდენ კიდეც გარისკოს და თავი კომფორტულადაც იგრძნოს.** როდისმე თუ შეამჩნევთ შუქნიშანთან წითელზე გაჩერებულ მანქანის მძღოლს, რომელიც ასწრებს პიჯაკის ჩაცმას ან თმის შესწორების, ანდა ქალ-მძღოლს, რომელიც კაბას ისწორებს, ან ტუჩსაცხსა თუ ფერუმარილს ისვამს, ეს, დიდი ალბათობით, **სასწორის ნიშნით** დაბადებული იქნება. ასეთია **სასწორი-მძღოლიც** — მოდისა და სილამაზის მიმდევართა შორის უპირობო ლიდერი. მისი მანქანის უკანა ხედვის სარკეები ხშირად გზის ნაცვლად მძღოლის გამოსახულებას აჩვენებს. **სასწორს** ფუფუნება უყვარს, ამიტომ საკუთარ თავს უფლებას აძლევს, ცოტა მეტი გადაიხადოს და, სამაგიეროდ, ისეთი მანქანა შეიძინოს, რომელიც დააკმაყოფილებს როგორც მონაცემებით, ისე ვიზუალურად. ამ მიმართებით, **მამაკაცი სასწორი** უპირატესობას ანიჭებს „აუდს“, „აკურას“, „სუბარუს“ ფირმის მანქანებს, ხოლო **ქალბატონი სასწორი** „ფოლკსვაგენს“, „მინიკუპერს“, „ლამბორჯინს“ და სხვა. **8. ღრიანკალს** რაც შეეხება, მან ყველაფერი უნდა იცოდეს, ყველაფერს უნდა ამჩნევდეს და აკონტროლებდეს. ამავდროულად, ყველაფერს ზედმიწევნით კარგად აკეთებს, მაშინაც კი, როდესაც აუცილებელი არ არის. მას არც სრულფასოვნების კომპლექსი და არც პირველობის სურვილი არ აწუხებს, მაგრამ ყველაფერში უკიდურესობები უყვარს და ეს ავტომობილის მართვის დროსაც ვლინდება. **ღრიანკალი-მძღოლი** ან ძალიან მშვიდად, აუღელვებლად და ნელა მოძრაობს, ან ისე სწრაფად ჩაგიქროლებთ, რომ ვერც მოასწრებთ დანახვას, რა მანქანა იყო. ასევე მშვიდად მოძრაობისას სწრაფად მოსწყდება ადგილს, ანდა ერთი მდგომარეობიდან ძალიან სწრაფად გადადის მეორეში. ავტომობილების გარდა **ღრიანკალის ნიშნით** დაბადებულს ძალიან უყვარს მოტოტრანსპორტიც. მას განსაკუთრებით ხიბლავს, როცა ქალაქის ფართო ქუჩებზე, ან საქალაქთაშორისო ტრასებზე გადაადგილებისას, შემხვედრი ნიავი სახეს გაუგრილებს და თმებსაც აუჩეჩავს, რადგან ველური თავისუფლების შეგრძნება და თავდავიწყება უყვარს, რომელსაც ის ამ მომენტში განიცდის. ავტომობილებიდან კი პრიორიტეტს ანიჭებს და ირჩევს „ფერარის“, „კორვეტტს“, „ბეემვეს“ და ა.შ.

რუბრიკას უძღვება

მარინა მერკვილაძე

22-28 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
საქმიან სფეროში ნებისმიერი წამოწყება ფინანსური კეთილდღეობის საწინდარი იქნება. საჭიროების შემთხვევაში ეცადეთ, რჩევა გამოცდილი ადამიანისგან მიიღოთ. გარშემო მყოფებთან ან ოჯახის წევრებთან პირადი პრობლემის ან გაუგებრობის გარკვევისას საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობაზე უარს ნუ იტყვით. მოერიდეთ ალკოჰოლისა და ფსიქოტროპული პრეპარატების მიღებას. მოგზაურობა კი დადებით შედეგს მოიტანს.

კურო (21.04-20.05)
ოპტიმიზმი მოგემატებათ, განწყობაც გაგიუმჯობესდებათ და გარშემო მყოფთა მიმართ უფრო გულთბილი გახდებით. გარისკვას, ავანტიურას და გარემოებებით სპეკულირებას მოერიდეთ. ოჯახის წევრებთან გულახდილი საუბარი დასვენების კარგი საშუალება იქნება. ბინის რემონტი ან კეთილმოწყობაც დადებით შედეგს მოგიტანთ. სასიყვარულო ურთიერთობა ამ პერიოდში ღრმა და ემოციური ხასიათის იქნება. მოგზაურობა დასამახსოვრებელი და შთამბეჭდავი იქნება.

ტყუპი (21.05-22.06)
კონტაქტები, გადაადგილებები და შეხვედრები შემოსავლის გაზრდის შესაძლებლობას მოგცემთ, თუმცა, თქვენ ქალაქგარეთ სიჩუმეში დასვენების სურვილი მოგეძალებათ, გადაადგილებისას სიფრთხილე გმართებთ, რადგან ტრავმების მიღების ალბათობა არსებობს. საქმიანი მივლინება სასურველ შედეგს ვერ მოიტანს. მეუღლესთან ან შეყვარებულთან ურთიერთობა საქმიან ელფერს მიიღებს, რამაც შესაძლოა, თქვენ პარტნიორი გაალიზიანოს.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ყურადღებიანი და პედანტური იქნებით ყველა სახის წვრილმანის მიმართ. ამიტომ ამ პერიოდში თქვენი მოტყუება მეტად ძნელი იქნება. თავდაჯერება, აზარტი და გამბედაობა იმატებს საქმიანი და სასიყვარულო პარტნიორთათვის. თქვენი მოთხოვნების წამოყენება გაგიადვილდებათ. შესაძლოა მეუღლესთან ან შეყვარებულთან ურთიერთობა გაუარესდეს ანდა დასრულდეს. შორეულ მოგზაურობასა და უცხოელებთან ურთიერთობას მოერიდეთ.

ლომი (23.07-23.08)
საქმიანობისას მოწინავე მეთოდები და უახლესი ცოდნა გამოიყენეთ, რათა სამუშაო მომაბეზრებელი არ მოგეჩვენოთ, სხვადასხვა გარემოებათა გამო, შესაძლებელია, კვალიფიკაცია ან თანამდებობა შეიცვალოთ, რაც თქვენ წინაშე ახალ პერსპექტივებს გადაშლის. მჭევრმეტყველების მეოხებით კოლეგებთან და ხელმძღვანელთან საერთო ენას იოლად გამონახავთ. ურთიერთობა, გადაადგილებები, ოჯახთან დაკავშირებული საქმეები ბევრ დროს ითხოვს. ავადმყოფური ეჭვიანობა კი საყვარელ ადამიანთან პრობლემებს შეგიქმნით.

ქალწული (24.08-23.09)
კარგი პერიოდია შემოსავლის ახალი წყაროს მოძიებისთვის, ძველი კავშირების აღსადგენად და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. კანონებს ნუ დაარღვევთ და ნუ გარისკავთ. სახლის საქმეებიც ბევრ დროს წაგართმევთ. კარგი დროა ახლო მანძილზე მოგზაურობებისა და გადადგილებებისათვის. სასიყვარულო ურთიერთობაც თავდაჯერებულობასა და ქმედითუნარიანობას შეგმატებთ.

22-28 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
რაც უფრო თავდაჯერებული იქნებით და მეტ გავლენას მოიპოვებთ, მით მეტი შემოსავალი გექნებათ. გარეგნობასა და იმიჯს მეტი დრო დაუთმეთ, შესაძლოა, მოულოდნელად ახალი სამსახური დაიწყოთ, თანამდებობა მიიღოთ ან დამატებითი შემოსავლის წყარო მოიძიოთ. მოგზაურობისას შესაძლოა სარფიანი წინადადება მიიღოთ ან უცხოელთან ურთიერთობამ გაგიტაცოთ. ეცადეთ, გრძნობები დროულად გამოხატოთ და გადაწყვეტილება მიიღოთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
სამსახურისა და ბიზნესის საქმენი ბევრ ძალასა და დროს წაგართმევთ. თუ არ დაიზარებთ და სასიკეთო შემთხვევებს გამოიყენებთ, ფინანსურ საკითხში წარმატებას ადვილად მიაღწევთ. შესაძლოა ხელშეკრულების გაფორმება და საქმიანი კავშირების დამყარება დაგჭირდეთ. ახალი საქმის დაწყების შემთხვევაში დახმარებისთვის ახლო ნათესავებსა და მეგობრებს მიმართეთ. პირად ურთიერთობებს მეტი ყურადღება დაუთმეთ. მოგზაურობა პირად ბიზნესსა და საქმეებს დაუკავშირდება.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
კარგი განწყობა ოპტიმიზს შეგმატებთ. გარშემო მყოფებს ადვილად მიიზიდავთ, უცხოელებთან ურთიერთობა კონტაქტებს გაგიფართოვებთ და საქმიან კავშირებს გაგიმყარებთ. ფინანსურ საკითხში ეცადეთ, არ გარისკოთ, პროფესიულ საქმეებსა და ფინანსებში წინსვლა განწყობას ერთიანად გამოგისწორებთ, მაგრამ პერიოდულად აუცილებლად განმარტოვდით და დაისვენეთ, რათა ნერვული სისტემა არ გადაღალოთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
გარემოებების მეშვეობით საკუთარ თავს უკეთ შეიცნობთ, რაც რთულ სიტუაციაში იოლ მანევრირებაში დაგეხმარებათ. საზოგადოებრივ და ჯგუფურ პროექტებში აქტიურად ჩაერთვებით. სხვების გარემოცვაში არ გაგიჭირდებათ ლიდერის თვისებებისა და ორგანიზატორული ნიჭის გამოვლენა. შემოსავალიც იმატებს. შორეული მოგზაურობები ჯობს, გადადოთ. საყვარელ ადამიანს უფრო გულისყურით მოეპყარით.

მერწყული (20.01-18.02)
ენერგიული იქნებით, არაერთი საქმის შესრულებას შეძლებთ და შეეცდებით, პროფესიულ წარმატებას სწრაფად მიაღწიოთ. ნიჭის წარმოსაჩენად და იდეების განსახორციელებლად მშვენიერი დროა. მრავალრიცხოვანი გადაადგილებები, მოგზაურობები და შეხვედრა-მოლაპარაკებები კმაყოფილებას მოგგვრით და თავდაჯერებას შეგმატებთ. სასიყვარულო ურთიერთობისა და რომანტიკული განცდების მოთხოვნილებაც გაიზრდება, მაგრამ შესაძლოა ამისთვის დრო აღარ გეყოთ.

თევზები (19.02-20.03)
ენერგიული და იდეებით აღსავსე იქნებით, თუმცა, მოქმედებისა და მუშაობის სურვილი ყოველთვის არ გექნებათ. თავდაჯერებისთვის და შინაგანი სიმშვიდისთვის აუცილებელი იქნება შემოსავლის ზრდა. როგორც პირად საკითხში, ისე ბიზნესსა და სამსახურში შესაძლოა რთული არჩევანის გაკეთება დაგჭირდეთ. სასიყვარულო თავგადასავლების სურვილი მოიმატებს. პირადი ურთიერთობისას მოერიდეთ ეჭვიანობას, კრიტიკასა და ძალდატანებას.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 23,25,27 და 28 ნოემბერი

5 ნოემბერი - ახალმთვარეობა, 19 ნოემბერი - სავსემთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

22 ნოემბერი, ორშაბათი

მზე გადაინაცვლებს (06.35) მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 06.58 საათზე, ჩადის 16.35 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (07.34) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 18.37 საათზე, ჩადის 23 ნოემბერს 09.45 საათზე (მთვარის მე-19 დღე იწყება 18.51 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის პერიოდია** 01.00 საათიდან 07.34 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეიდან მზის გადანაცვლება ღრიანკალიდან მშვილდოსნის ზოდიაქოში ადამიანებში გააძლიერებს აქტიურობას, ოპტიმიზმს, კომუნიკაბელურობას, მოგზაურობას და სპორტისკენ მიდრეკილებას, გონებამახვილობას, ორგანიზატორულ და ლიდერულ თვისებებს, მებრძოლ სულისკვეთებას და ასევე სულსწრაფობას, სარკაზმს, უყაირათობას, ილუზიებს და სიცრუისკენ მიდრეკილებას; დღეს და ხვალ სჯობს, კონტაქტები შეამციროთ, სიმშვიდე დაიცვათ და ემოციები აკონტროლოთ. კარგი დღეა საოჯახო დღესასწაულებისათვის, კულინარიული საქმიანობისათვის, ბავშვის ჩასახვისათვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისათვის, ართრიტის მკურნალობისათვის. არ არის სასურველი ქორწინება, სახლის მშენებლობა, ბინის შეცვლა, სისხლის აღება-გაცემა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, ოპალი, აქატი. **პოზიტიური** დღეა კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, სასწორისთვის.

23 ნოემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.00 საათზე, ჩადის 16.55 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 19.29 საათზე, ჩადის 24 ნოემბერს 10.37 საათზე (მთვარის მე-20 დღე იწყება 19.45 საათზე. მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები: გიორგობას გილოცავთ! დიდმოწამე, ძლევამოსილი წმინდა გიორგის ხსენების მადლი შეგეწიოთ!** დღეს სასიკეთოა მონანიება, აღსარება, ზიარება. კარგი დღეა საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობებისათვის, ბავშვის ჩასახვისათვის, საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ანტიკვარების შესაძენად, ტრადიციებში ჩაღრმავებისა და ხალხური რეწვისათვის. შედეგიანია ართრიტის მკურნალობა.დღეს თავისუფალი გრაფიკით იცხოვრეთ, ზედმეტი შეზღუდვის გარეშე. ამავდროულად მაღალია კონფლიქტის, საქმიანი მოლაპარაკების წარუმატებლობის, ფინანსური შეცდომების ალბათობა.ხელმოწერამდე საბუთები კარგად შეამოწმეთ. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, ჰელიოტროპი, რაუხტოპაზი, მარჯანი, აქატი. **პოზიტიური** დღეა კუროსთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

24 ნოემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.01 საათზე, ჩადის 16.34 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (20.00) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 20.27 საათზე, ჩადის 25 ნოემბერს 11.22 საათზე (მთვარის 21-ე დღე იწყება 20.51 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 09.47 საათიდან 20.00 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ინტელექტისა და კომუნიკაციების მმართველი პლანეტა მერკური გადაინაცვლებს მშვილდოსნის ზოდიაქოში (13 დეკემბრამდე) და ადამიანებში გაამახვილებს ოპტიმიზმს, კომუნიკაბელურობას, უცხო ენების ათვისების უნარს, სპორტისაკენ და ტურისტული ლაშქრობისაკენ მიდრეკილებას, დახმარების უნარს და ასევე — სულსწრაფობასა და სარკაზმსაც. კარგი დღეა სულიერი პრაქტიკისათვის, სხვათა დახმარებისთვის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ცხოველების, ანტიკვარების შესაძენად, სახლის მოსაწყობად, ყიდვა-გაყიდვისათვის, კულინარიული საქმიანობისათვის, ხალხური რეწვის ნიმუშების შესაძენად, საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობებისათვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, მწვავე თემების განხილვა, სესხის აღება. საბუთები ხელმოწერამდე კარგად შეამოწმეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი ხერხემალი, გული. **ქვები:** ზურმუხტი, ალექსანდრიტი, ოპალი, ბრილიანტი, ქარვა. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის.

25 ნოემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.02 საათზე, ჩადის 16.34 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 21.30 საათზე, ჩადის 26 ნოემბერს 12.00 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 22.05 საათზე. მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს კარგი დღეა ახალი სამსახურის დასაწყებად, თანამდებობის დასაკავებლად, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებისთვის, საბავშვო ზეიმებისთვის, საოჯახო საქმიანობისთვის, საიუველირო საქმიანობისთვის, ძვირფასი ნაკეთობისა და საჩუქრების შესაძენად, მშენებლობის დასაწყებად, თმის შეჭრა-შეღებვისათვის, თვალების, ფეხების და ნერვული სისტემის მკურნალობისთვის. არ არის სასურველი ნერვიულობა, სიმძიმეების აწევა, პრეტენზიების გამოხატვა, ცხოველებით ვაჭრობა, ხელმძღვანელის კრიტიკა, ცივი სასმელ-საჭმლის მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, ქვის ბროლი, ქარვა, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

26 ნოემბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.03 საათზე, ჩადის 16.33 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 22.35 საათზე, ჩადის 27 ნოემბერს 12.33 საათზე (მთვარის 23-ე დღე იწყება 23.24 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 20.25 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ნუ იჩქარებთ, თქვენი გეგმები მშვიდად განახორციელეთ. შესაძლოა, გულუბრყვილო ადამიანი მატყუარა და მზაკვარი პიროვნების მახეში გაებას. კარგი დღეა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, საბავშვო დღესასწაულებისთვის, ძვირფასი ნივთებისა და საჩუქრების შესაძენად, სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად, პარტნიორული ურთიერთობის განმტკიცებისთვის, გაცნობისათვის, გავლენიან და ხელმძღვანელ პირთან კონტაქტებისთვის, თმის შეჭრა-შეღებვისთვის, მშენებლობის დაწყებისთვის. არ არის სასურველი ნერვიულობა, ხელშეკრულების დადება, ფინანსური გარიგება, ქორწინება, ბინის შეცვლა, ხელმძღვანელის კრიტიკა, პრეტენზიების გამოხატვა. მცენარეების დარგვა-გადარგვა.**ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სარდიონი, ქარვა, სერდოლიკი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

27 ნოემბერი, შაბათი

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.04 საათზე, ჩადის 16.33 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (06.13) ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 23.42 საათზე, ჩადის 28 ნოემბერს 13.01 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 23. 46 საათზე. მე-4 ფაზა იწყება 16.28 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 06.16 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს რეკომენდებულია კარგად გამოძინება, კარგი დღეა მეგობრული თავყრილობისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, დალაგება-დასუფთავებისთვის, კონსულტაციის მიღებისთვის, საფინანსო ოპერაციებისთვის, აუდიტისთვის, მცენარეთა დარგვა-გადარგვისთვის, ტანსაცმლის შესაკერად. ეფექტურია კანის მკურნალობა და კოსმეტიკური პროცედურები. არ არის სასურველი ქორწინება, სარისკო ქმედება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ახალი ნაცნობობა, გამოცდის ჩაბარება. ეცადეთ, ურთიერთობისას ქების მსხვერპლი არ გახდეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნაწლავთა სისტემა, ელენთა, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, ონიქსი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, მერწყულისთვის.

28 ნოემბერი, კვირა

მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 07.05 საათზე, ჩადის 16.32 საათზე. **მთვარე** ქალწულის ზოდიაქოშია. ამოდის 23.59 საათზე, ჩადის 29 ნოემბერს 13.27 საათზე (მთვარის 24-ე დღე გრძელდება. მე-4 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** კარგი დღეა ნებისმიერი დასვენებისათვის, ასევე კარგი დღეა კოსმეტიკური პროცედურებისათვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, კარადების მოწესრიგებისთვის, ბინის დალაგება-დასუფთავებისთვის, სწავლისთვის, ვაჭრობისთვის. არ არის სასურველი ზედმეტი სიჯიუტე და დაპირისპირება, ახალი საქმის დაწყება, საქმიანი მოლაპარაკება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნაწლავთა სისტემა, ელენთა, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, ქრიზოპრაზი, ოპალი, მალაქიტი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის, მერწყულისთვის.

მაღაზია «ბუკვიცა»
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

საეკლესიო კალენდარი

✝ **22 ნოემბერი. ორშაბათი.** მოწამეთა: ონისიფორესი და პორფირისა; ღირსისა მატრონასი; ღირსისა თეოქტისტასი; მოწამისა ალექსანდრე თესალონიკელისა; მოწამისა ანტონისა ღირსისა იოანე კოლოვისა; ღირსთა ევსტოლიასი და სოსიპატრასი; ნექტარისა პენტაპოლელი მიტროპოლიტისა, ეგინაზე მოღვაწე სასწაულმოქმედისა; დღესასწაული ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „მსწრაფლშემსმენელი“.

✝ **23 ნოემბერი. სამშაბათი.** წმიდისა დიდებულისა, დიდმოწამისა და ძლევაშემოსილისა გიორგისა, რაჟამს დაჰკრეს ურმის თვალსა; დიდმოწამისა კოსტანტი კახისა, ქართველთა მთავრისა; მოციქულთა: ერასტისა, ოლიმპისა, როდიონისა, სოსიპატრესი, კუარტისა და ტერტისა 70-თაგანთა; მოწამისა ორესტი მკურნალისა; მღვდელმოწამისა მილისა, სპარსელი ეპისკოპოსისა და ორთა მოწაფეთა მისთა; ღირსისა არსენი კაპადოკიელისა.

23 ნოემბერი – წმიდისა დიდებულისა, დიდმოწამისა და ძლევაშემოსილისა გიორგისა რაჟამს დაჰკრეს ურმის თვალსა

✝ **24 ნოემბერი. ოთხშაბათი.** დიდმოწამისა მინასი; მოწამეთა ბიქტორისა და სტეფანიდასი; ღირსისა თეოდორე სტუდიელისა, აღმსარებელისა; მოწამისა სტეფანე დეჩანელისა.



24 ნოემბერი – ხსენება დიდმოწამისა მინასი

25 ნოემბერი. ხუთშაბათი. იოანე მოწყალისა, ალექსანდრიელი პატრიარქისა; ღირსისა ნილოს მმარხველისა; წინასწარმეტყველისა აქიასი; ღირსისა ნილოს მირონმდინარისა, ათონელისა.

25 ნოემბერი – ხსენება მღვდელმთავრისა იოანე მოწყალისა

✝ **26 ნოემბერი. პარასკევი.** იოანე ოქროპირისა, კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსისა; მოწამეთა: ანტონინესი, ნიკიფორესი და გერმანესი; მოწამისა მანეფასი.

✝ **27 ნოემბერი. შაბათი.** მოციქულისა ფილიპესი, 12-თაგანისა; კეთილმსახურისა მეფისა იუსტინიანესი და დედოფლისა თეოდორასი; გრიგოლ პალამასი, თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსისა.

✝ **28 ნოემბერი. კვირა.** მოწამეთა და აღმსარებელთა: გურისი, სამონასი და აბიბოსისა; მოწამეთა: ელპიდესი, მარკელისა და ევსტოქისა; მოწამისა დიმიტრისა; ღირსისა პაისი ველიჩკოველისა. დასაწყისი ქრისტეშობის მარხვისა.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდებისა და კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად. 4. შამპანი; 9. მოკო; 11. სონატინა; 12. ნავთი; 13. კასტელო; 14. ლუკა; 15. ბურიდანი. 16. ზორგე; 17. რეიგანი; 18. დელი; 19. კარაველა; 23. ტაიტი; 25. ლაპისი; 30 სენტენცია; 31. ნიუტონი; 32. მურტალო; 33. ოპერატორი; 36. ტაივანი; 38. კეფირი; 41. ილუმინაცია; 44. ბადიში; 46. ჟირონდა; 47. ბარონესა; 48. ცრემლი; 50. ლევილი; 53. პავილიონი; 57. მატიე; 60. ვანდალები; 61. ბარელიეფი; 62. ნარდი; 63. ტიტიკაკა.

შვეულად: 1. კომუნა; 2. ხაზინა; 3. ჭილაძე; 4. შაკირა; 5. მასტიკა; 6 აბეზარი; 7.ინოზიტი; 8. კვარცი; 9. მილედი; 10. კიკოლა; 19. კასტორი; 20. რანდევუ; 21. ვნება; 22. ლაციო; 24. ტიული; 25. ლამი; 26. პირკე; 27. სტაჟი; 28. მონა; 29. ფინიში; 31. ნოტი; 34. ტანდემი; 35. რაცია; 37. ვედრება; 38. კაჟი; 39. ფორტე; 40. რანგი; 42. ლუარა; 43. მძორი; 44. ბაცი; 45. შოლტი; 49. კივი; 50. ლანდი; 51. ვიალი; 52. ლიეპა; 53. პაბი; 54. ვერა; 55. ლელო; 56. ოდეს; 57. მინა; 58. ტური; 59. ელია.

აგრაფიაკრისტიქსილოლიტაბლოკადაფიორდინატურა
მადანინოსირისტიმულინერონიკოტონიკისტატიალი

წერის უნარის მოშლა	მწერალი ქალი	ორგანული ნაერთი, იყენებენ როგორც გამხსნელს	სასიგნალო შუქოვანი დაფა	ლიბიის ექს-მმართველი	პრაქტიკული სამედიცინო ასპირანტურა

ქალაქი ინდოეთში	საქირაო ეტლი ევროპაში	მიწისქვეშეთის მდინარე ბერძნულ მით-ში	ნაბოკოვის რომანი	გარემოცვა	ზღვის ვიწრო ყურე	ბუნება (მოძ.)



თარაზულად: 4. საფრანგეთის ისტორიული ოლქი; 9. ერთგვარი ყავა; 11. პატარა სონატა; 12. საწვავი სითხე; 13. ამერიკელი განგსტერი; 14. სახარების ავტორი; 15. ფრანგი ფილოსოფოსი; 16. სსრკ-ის მზვერავი იაპონიაში; 17. აშშ-ის ექსპრეზიდენტი; 18. ინდოეთის დედაქალაქი; 19. ესპანური სამანძიანი ძველებური ხომალდი; 23. კუნძული წყნარ ოკეანეში; 25. მოსაწვავი სამედიცინო ნივთიერება; 30. ზნეობრივი დარიგება; 31. მსოფლიო მიზიდულობის კანონის ავტორი; 32. კუკარაჩას მკვლელი; 33. ფილმის გადაღების სპეციალისტი; 36. ჩინეთის კუნძული; 38. რძის პროდუქტი; 41. საზეიმო დეკორატიული განათება; 44. შვილიშვილი; 46. ერთ-ერთი პარტია საფრანგეთის რევოლუციის დროს; 47. ბარონის მეუღლე; 48. ტირილის „პროდუქტი“; 50. ქართველების სამოსახლო საფრანგეთში; 53. გამოფენაზე აგებული დროებითი შენობა ექსპონანტებისათვის; 57. ფრანგი მომღერალი ქალი; 60. ბარბაროსები; 61. ერთგვარი სკულპტურული გამოსახულება; 62. სამაგიდო თამაში; 63. ტბა სამხრეთ ამერიკაში, პერუსა და ბოლივიის საზღვარზე.

შვეულად: 1. ერთად მცხოვრები ადამიანების კოლექტივი; 2. სახელმწიფოს ქონება; ფისკი; 3. ქართველი მწერალი; 4. კოლუმბიელი მომღერალი ქალი; 5 იატაკის მოსაპრიალებელი ნივთიერება; 6. მომაბეზრებელი, შემაწუხებელი; 7. კუნთის შაქარი; 8. ჟანგეულთა კლასის მინერალი; 9. ლორდის მეუღლის ხსენება ანდა მისდამი მიმართვა ინგლისში; 10. ქაჯანას მამა; 19. ბერძნულ მითოლოგიაში ზევსისა და ლედას შვილი; 20. პაემანი; 21. ზიანის მიყენება; 22. იტალიის საფეხბურთო კლუბი; 24. თხელი, ბადისებრი, გამჭვირვალე ქსოვილი; 25. წყლის აუზის ფსკერის, წვრილმარცვლოვანი, რბილი ნალექი; 26. კანის სინჯი ტუბერკულოზზე; 27. ადამიანის მუშაობის ხანგრძლივობა; 28. უუფლებო ადამიანი; 29. შეჯიბრის დამთავრების მომენტი; 31. მუსიკალური ბგერის გრაფიკული ნიშანი; 34. ორადგილიანი ველოსიპედი; 35. გადასატანი, მოძრავი რადიოსადგური; 37. თ. აბულაძის ფილმი; 38. ძალიან მაგარი ქვა; 39. ხმამაღლა (მუს); 40. თანრიგი, ხარისხი, წოდებულება; 42. მდინარე საფრანგეთში; 43. მკვდარი პირუტყვის სხეული; 44. მკრთალი ფერი; 45. ხისტარიანი ტყავის წვრილი ნაჭრების წნული; 49. ახალზელანდიური უფრთო ფრინველი; 50. აჩრდილი; 51. იტალიელი ფეხბურთელი; 52. ბალტიისპირელი ბალერონი; 53. ინგლისური ლუდხანა; 54. თბილისის უბანი; 55. ძველებური ბურთის თამაში; 56. როდესაც (ძვ. წიგნ.); 57. შუშა; 58. რაიმე შეჯიბრების ცალკეული ნაწილი; 59 ბიბლიური წინასწარმეტყველი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

ლითონის, მინერალის შემცველი ქანი	სოფელი სენაკის რაიონში	რაიმე მოქმედებისათვის ხალისის აღმძვრელი მიზეზი	რომის იმპერატორი	ბამბა	ერთგვარი სიმსივნე	ოხერი, უპატრონო

იშტა	კაბადოკიელი წმინდანი	ნესტი	საქარგავი ძაფი	სათვალეების მაღაზიათა ქსელი თბილისში	უალკოჰოლო გაზიანი სასმელი	წერილი გაზეთში	ვივიენ ...

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2021 წლის 22-28 ნოემბერი №48 (1408)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მეღიაჰოისჰოისცია "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში